



This e-book was digitized from an original copy by the West African Research Association for the African Language Materials Archive (ALMA) project. Original funding for this project was provided by [UNESCO](#) and the [Council of American Overseas Research Centers \(CAORC\)](#) in cooperation with the [West African Research Association](#) and [Columbia University](#).

Please see the following web sites for more information about the ALMA project, contributing authors, and more titles in the series.

- Digital Library for International Research catalog: <http://catalog.crl.edu/search~S16>
- African Language Materials Archive (ALMA): <http://www.dlir.org/e-books.html>
- African language materials including interviews in video and PDF versions, documentary video, translation work, and bibliographies can be viewed at <http://alma.matrix.msu.edu>.



dilanbaga:

Kassim Gausu Kone

---

# Bamanankan Danegafe

---

(Sample version of letters A-D only produced for  
the African Language Materials Archive Website)

*Mother Tongue Editions*

West Newbury, Massachusetts USA

1994

## *Bamanankan Dajegafe*

*Mother Tongue Editions* is a non-profit publishing organization whose purpose is to facilitate and encourage African language literacy both in Africa and abroad. Profits from the sale of these publications are destined to be shared by the authors, and to be collected for the purchase of publishing equipment to encourage African language publishing in Africa. From this perspective it can be seen that *Mother Tongue Editions* is a transitional organization whose functions will change as more African authors become equipped to produce their own publications in Africa.

The services of *Mother Tongue Editions* are available for any author who would like to prepare a book or manual for publication in an African language. Materials are desktop published with appropriate fonts for all African language orthographies. The organization also hopes to serve as a conduit for African writers and publishers interested in acquiring computer and printing supplies, and used or new computer equipment for the purpose of desktop publishing in African languages.

*Mother Tongue Editions*  
511 Main Street  
West Newbury, MA 01985  
USA  
e-mail address: editionsmother舌@gmail.com

Copyright, Kassim Kone 1994

First Edition 1994

Second Edition 2009

## p r e f a c e

I am pleased and honored with the opportunity to write this brief preface heralding the appearance of the first edition of Kassim Kone's monolingual Bamana language dictionary, *Bamanankan Kumadengafe/Danegafe*. His work represents a revolutionary achievement in the documentation of the Bamana language, and a significant step towards equipping this language for the vital role that it will play in the new Malian school.

The term *dictionary* though, is perhaps not the correct one for this volume, since it also contains anthropological, historical, musical, and literary elements which go beyond the scope of the everyday dictionary - his work is encyclopedic in its depth and its scope. He has drawn on a vast array of sources in producing this resource which will be invaluable to speakers as well as students of Mandekan in its diverse forms.

**Mother Tongue Editions** wishes to congratulate Kassim Kone on the completion of this remarkable publication. The reasons for the congratulations are many fold since not only is this dictionary the first of its kind to appear in the Bamana language, it is indeed one of very few monolingual dictionaries that exist in any of the major African languages. Furthermore it is one of very few African language dictionaries which was written alone, by an anthropological linguist who is a speaker of the target language, without outside collaboration. His work constitutes a rich resource for all who are part of, or are interested in, the Mande world.

John P. Hutchison

West Newbury, Massachusetts

June, 1995

## Bamanankan Dajegafe

### n ε b i l a

Nin *Bamanankan Dajegafe* fôlô min bölen ye nin ye dabôra baara jebila kama bamanankan kalan siratige kan ani kalan bamanankan na hukumu kôno. *Dajegafe* dilali te mögokelenbaara ye nka a bë se ka damine mögo kelen fe i n'a fô ne ye a damine cogo min na. Baara te fana min bë se ka ke k'a fô a senje fôlô bë ke ko fili ma ke a la walima k'a fô kan kumaden bëe kelenkelenna bë sörö a la. *Dajegafe* ye gafe ye min bë yelema waati ni waati. Miiri panna kuma minnu kunna, fili kera minnu na, kumaden kura minnu donna kan na ni u bë tali ke i n'a fô kalan siya ni kan sure dôw la, olu bëe de bë fara *dajegafe* la. O kama, an bë haketojinin ke an balima ni an fa ni an ba bamanankan kalanbaga ni a dönnibagaw fe filiw la minnu donne man a ke ni *dajegafe* fôlô in dilali la. An be deme jinin bamanakan dönnibaga ni a kalanbaga beełajelen fe fana yalasa u ka u hakilina di an ma filiw la minnu donna ni gafe dilali la ani kumadenw na minnu te nin gafe kôno yalasa a dilako filanan ni sabanan bë ke tuma min na an ka se ka o fili ninnu latilen. Miiriya min nana ni nin baara keli ye o de ye k'a fô kalan siratige la dönniya kalanni nögoya sörö ka gelen ni a kalan te ke denmisew walima balikuw yere wolokan na. Lakoliladon ka kalan ke walikan na te basi ye. Nka, sebaliya ka i ka dönniya kalannen siratige nefö i wolokan na yalasa minnu ma taa lakoli la [ka walikan in kalan] ka jesörö a la ye basi ye. Kalan ma bë kalan na nka kalan bëe kecogo ka kan ka ke nögoya la. Nögoya te döwëre ye kalan na fô faamuyali min söröli ka nögön dönniya do kalan na walima nafolo min bë don i ni o dönniya söröli ce la. O nögoya söröli anw fe nasira surunman wëre te ye fô ni an ye an ka kanw kalanni yiriwa. Nin ye baara ye min bë tugu baara köröw kelen na bamanankakan baara temelenw na. An be a jinin Maliden bëe fe u sekô mana ke min ye an ka kanw kalan yiriwali la u ka o ke yalasa dönniya siratige beełajelen seli be nögoya an balima senekelaw, baganmaralaw, monikelaw ani baarakeda beełajelen mögöw ma u ka baaradaw la.

Nin gafe in dilali la, ne bë foli kerenkerennen ke John P. Hutchison ma, min bamanantögo ye Ngolo Kulibali ye. Nolo Kulibali ye bamanankan kalanbaga ni a kanubagaba ye i n'a fô a bë Mali ni Farafinna kan werew kalan cogo min na. A ye deme caman don nin gafe dilali la. A bonye be a la. N ka foli be James T. Brink ma. Foli be ka taa Barbara E. Frank, Barbara G. Hoffman, Karamögö Charles S. Bird an Karamögö Martha B. Kendall ani mögo caman wëre Ameriki yan minnu bëe tögo ma se ka ke yan. N'ka foli kerenkerennen fana be ka taa n teri ni n kalanfa Karamögö Michael D. Jackson ma. Mögo o mögo min ye ne kalan tile kelen möríkalan, tubabukan walima hadamadenya kalan na, u bëe bonye be nin na. Fen o fen min bë bamanankan fô walima ka a kalan, a bëe bonye be a la. Ne faw ni ne baw, u filanw ni u köröw bonye be a la. N körö ani n dögöw ni u filanw, a ceman ni a musoman bëe bonye be a la. Ala sako beełajelen sako. Ni don kelen bë min gasi la sira fen o fen na a bëe ka hake to ne ye denmisena ni kodonbaliye ye.

Kassim Gausu Kone

Boston, Zuwenkalo tile 2, san 1995.

## Abbreviations used

*ak* Arabic

*kbk* Koroborokan, Songhay

*mk* Maninka

*wk* Wolof

*tk* French.

<i>tn</i>	pronoun	togonəna, x-nəna
<i>kfon</i>	kumafənəna	1 <sup>st</sup> person singular pronoun
<i>kfen</i>	kumanfənəna	2 <sup>nd</sup> person singular pronoun
<i>kkan</i>	kumakannəna	3 <sup>rd</sup> person singular pronoun
<i>kfonw</i>	kumafənənaw	1 <sup>st</sup> person plural pronoun
<i>kfenw</i>	kumanfənənaw	2 <sup>nd</sup> person plural pronoun
<i>kkanw</i>	kumakannənaw	3 <sup>rd</sup> person plural pronoun
<i>cl</i>	=	cogoyaladege (ideophone)
<i>cy</i>	=	caya (plural)
<i>dd</i>	=	dajədorokolen (compound word)
<i>dj</i>		dajuguya (obscene language)
<i>hl</i>		hakəlan (quantifier)
<i>jl</i>		jiralan (demonstrative)
<i>kbli</i>		kabali (exclamation)
<i>kfl</i>		kafolan (conjunction)
<i>kn</i>		kənərə (suffix)
<i>kb</i>	=	kəbila (postposition)
<i>kl</i>	=	kelenya (singular)
<i>klli</i>		kalili (swearing)
<i>m</i>	=	mankutu (predicate adjective)
<i>ml</i>	=	mankutulan (modifying adjective)
<i>mt</i>	=	mankututəgə (abstract noun derived from an adjective)
<i>mw</i>	=	mankutuwale (adjectival verb)
<i>mld</i>	mankutulan dorogolen (compound modifying adjective)	
<i>mwm</i>		mankutuwalemankutu (participe passé à base de verbe adjectival)
<i>mwdfl</i>		mankutuwaledafalen (verbe à base adjectivale intransitif)
<i>mwdft</i>		mankutuwaledafata (verbe à base adjectivale transitif)
<i>sbl</i>		sababulan (causative)
<i>sl</i>		simintiyalan (adverb)
<i>t</i>	=	təgə (noun)
<i>td</i>	təgədorogolen (compound noun)	
<i>tg</i>		tigiya (possession)
<i>tgl</i>		tigiyalan (possessive)
<i>tgn</i>	=	tigiyənəna (possessive pronoun)
<i>tj</i>	=	təgəjə (proper noun)
<i>tn</i>	=	togonəna (pronoun)
<i>tns</i>	=	togonənasinsinnen (emphatic pronoun)
<i>wd</i>		wale dorogolen
<i>wt</i>		waletəgə (verbal noun, action noun with the suffix -li)
<i>w</i>		wale (verb)
<i>wbks</i>		walebolikansira (passive verb)
<i>wdfl</i>		waledafalen (intransitive verb)
<i>wdft</i>		waledafata (transitive verb)
<i>wk</i>		walekulu (predicate, verb group)

*Bamanankan Daŋegafe*

wmt	walemankututa (past participle)
wtlm	wale tøgølama (verb->noun conversion, no morphology)
jl	jnininkalan (interrogative)
jn	jnenørø (préfixe)
jb	= jnebila (preposition)
X laje	= refer to x, look up x
tg	= tigiya (possession)
tgl	= tigiyalan (possessive)
tgn	tigiyanaña (possessive pronoun)

## A

a signinden fölo.

**a kumakannəna** A bē bō Mali la. Buba ye a gosi.

**a barika foli** A barika bē fō mōgō fē mōgō ye min ye juman ke i ye, i n'a fō ka dumuni di i ma, walima ka waleyaba dō ke i ye. Dumuni kōfē, a barikal jaabi ye a barika Ala ye walima i ta don ye. Musow ma, i ni ga (gwa), min ye a barika fōcogo dō ye, o jaabi ye k'a suma i kōnō ye.

**a dō la, a dōw la, a dō rō:** a bē se ka ke, a ka c'a la; ni Ala sōnna. A dōw la, sanji bē na bi.

**a n'a sōrō =i n'a sōrō** a bē se ka ke. A n'a sōrō Buba nalen bē surō.

**a' kumafenənaw** aw suruman. 1 A' bē taa sini sōgōma. 2 U bē wari di a' ma. **a' ni** foli damine na kuma kurusigi: A' ni sōgōma! a' ni tile! A' ni wula. A' ni su! A' ni cel! A' ni baara! A' ni baraji! A' ni sēgen! =aw ni.

**Aamadu Aamadu** tj Maasina fula fanga mansakē laban Barilakaw ka bonda la. A ni Segu faama Ali Jara jera Laji Umaru la san 1861. A ka kele ni Futa Toro kele bennna Cayewal. Kele tiyēnen a bolo, Aamadu Aamadu ye Joliba woyo jigin kurun naani na ani a ka denbaya, nafolo dōw ani kitabuw. A minena Futa Toro kele fe ka a faga san 1862 Zuwen kalo la.

**Aamadu Seeku** tj Seeku Aamadu denke min kēra Maasina fula fanga mansakē ye a fa soseginnen san 1844 la. San 1852, a ye a jinin ko mōgō ka bila a nō la ko sabu a man kēne. A denke Aamadu Aamadu sigira fanga la o la. Aamadu Seeku soseginnna Feburuye kalo tile 27, san 1853

**abada** fiyewu, fo ka taa min ke, fo ka taa dijē wuli. Ne te dōlō min abada.

**Abu es Saheli** tj Arabu s ipajōli bōnsōn dō Mansa Musa nana ni min ye misirijō kama a bōtō hiji yōrō la Makka. Abu es Saheli ka misiri jōlen do ye Sankore ye Tunbutu san 1325 la.

**Abudul Rahamani As-Saadi** tj Mali jamana dōnnikela kōrōba ni sebennikela dō min bangenna san 1596 ka soseginn san 1655.

**acekē t cēkē lajē.**

**adama** t laturu den filanan bamanaw ni mōriw bēe ka welecogo la.

**Adama** tj Ala ye mōgō fōlōfōlō min da, Ala ye mōgō cēman fōlōfōlō min da ka a muso Awa bē a galaka la Nabilayi Burahima juruna diinew ka fō la. =an fa Adama.

**adamaden** t 1 mōgō o mōgō min ye an fa Adama ni an ba Awa bōnsōn ye. Mōgō o mōgō min farila ka jē wala min farila ka fin. A bē fō fana ko hadamaden. 2 **adamadenya: hadamadenya:** mōgōya sariya sira jumanw min bē mōgōw ni baganw bō jōgōn na.

**adēresi** t [tk adresse] kunnafoni min bē tali ke mōgō do sigiyōrō walima a ka baarada yōrō kan.

**Ahamēdi Baba** tj Mali jamana dōnnikela ni sariya sebenbaga dō min wolola Tunbutu san 1556.

**aja** t muso min taara Maka ka hiji bonyētōgō silamediine la. A bē fō fana ko haja.

**akara** t dumunifén do min bē dila ni shō susulen, tamati, jaba ani foronto ye.

**Ala** tj 1 dafen bēe dabaga. 2 ala: san: Ala finna: san finna. A bē fō fana alakolo. 3 **ala** sanji: Ala nana: sanji nana. **Ala ka [...] dugawu** Ala ka [nōgōya ke]. 5 **karisa ni Ala ce klli** Ne ni Ala ce: min bē ne ni Ala ce: A ka to ne ni Ala ce. 6 Ala sago i (aw) sago: Ala bonyē bē a la i (aw) bonyē bē a la. 7 Ala den!: kabali min bē ke ni koba dō walima masiba dō kēra. 8 Ala kibaro!: kabali do min bē ke ka Ala ka masaya sementiya. **ka a bila Ala ma/ka Ala mine/ka a jira Ala la/ka a to Ala ma.** ka Ala mine, ka i ta da Ala kan. Ala lajē sanfē. **ka fēn dō bila Ala ma** ka i ta da Ala kan; ka sariya dō tigeli to Ala ma. 13 **ka fēn dō to Ala ma:** ka a bila Ala ma. **ka i ta da Ala kan** ka a bila Ala ma; ka waleya dō sariya tigeli to Ala ma.

**alabato** t Ala jēsiran, a kanu ni baara minnu bē taa alako kan. **alabatola** mōgō min bē Ala bato.

**alabatoyōrō** so walima yōrō min dabolen don Ala batoli kama i n'a fō misiri ni egilizi.

**aladēli** wtlm waleya min ye Ala dēlili ye mōgō gansan fe walima diiñe dōnnikēla dō fe yalasa a ka haminanko dō jēnabō.

**alafarankān** t Ala ka dēmē; kōnōganko min jēnabōli nōgōyara i n'a fō Ala ka dēmē donnēn bē a la. Nin ko kēra alafarankān ye.

**Alahukibaro** [ak]Ala kibaro!: Ala ka bon, arabu kan na: Alah Akbar.

**alajō** t jirimisen dō tōgō.

**alakajōn** t i tē mōgō min dōn welecogo dō, mōgō dō welecogo k'a jira a la ko se bē Ala kelen de ye.

**alakamurujān** t kooriso min jē ye bilenman, juguji, nēremugū ani jēcaman wēre ye ni a bē bō samiya fe. A bē fō fana alakanpan.

**alako** t fēn o fēn bē Ala kunkan.

**alakota** t waleya walima kuma min ye Ala tēnēmako dō ye. Dōlōmin ni jēneya ye alakotaw ye silamediine na.

**alalake** t min latigēra Ala fē, mōgō se tē min na. Nin ye alalake ye.

**alamadogo** wtlm waleya ni cogoya min ye fēn dō dogoli ye Ala la. "Maamadogo bē alamadogo tē." wdft ka [i, fēn dō] **alamadogo** ka i yērē negēn ni [i sōn, fēn dō] dogoli ye Ala ma. Mōgō tē se ka i kewale alamadogo.

**alamakōnō** t 1 fēn min tē na waati caman ta tuguni. 2 musokōnōma ka lafiya waati a jiginni mana surunyā.

## Bamanankan Dajegafe

- alamankisira** *t məgə te fən min kisi ni i yərə ye, heretana. Nin ye alamankisira ye: nin ye fən ye ala ma an kisira min ma ye.* =**alamankisirako**
- alamata** dörən. Alamata ni hali bə taa nəgən fe. Hali alamatə nasəngən te a fe; hali nasəngə dörən te a fe.
- alamayira** *t damatəmeko, galomayira. Alamayira ye heretana ye min bə Ala ka mansaya bange. Tumadow a bə fo alamayira ma ko galomayira.*
- alamayirako** galomako, boneko.
- alamine** *t 1 muju min bə ke ka da Ala kan; waleya min ye fən də tali ye ni Ala ye. 2 ka Ala mine:* ka i jigi ke Ala ye. Ni i ma nafolo sərə I ka Ala mine. 3 **alaminejən:** məgə min bə fən bəe da Ala kan. 4 ka ke **alaminejən ye:** ka fən bəe ta ni Ala ye; ka silameya.
- alaminejən** *t məgə min bə a ka ko bəe to Ala ma.*
- alamisa** *t/sl [ak] dəgəkun tile naaninan, araba ni juma cə.*
- alamori** *t [tk armoire] jiri walima nege wagandeba min bə dila ka jo ka daw ke a la ni məgəw bə finiw, wari, səbenw ni makonje fen wərew mara a kənə.*
- alanson** *t məgə min tuubi ka segin Ala ma fo a saya suruyalen; min tuubili ni a saya ma janya.*
- alasira** *t alako taasira, silame sariya sira ye alasira də ye.*
- alasira** *t wo min bə məgə dəw kuntilennajiw ni nəgən cə.*
- alason** *t wari walima nafolomafen məgə ma sigi ni min ye; nafolo min bə i ko Ala yərə ka nafolo dilen, Ala ka fən dilen.*
- Alataala** *t 1 Ala welecogo də. 2 laturuden də welecogo bamanaw fe ni mriw b'a wele ko Kalalawu.*
- alatanu** *t 1 min ye Ala tanuliko bə; min nəgoyara ka teme i sigilen tun don ni min ye kan. Ni a binna ka bə jiri sanfe foyi m'a sərə, o ye alatanu ye. 2 **alatanuko:** ko min na məgə ka kan ka Ala tanu.*
- alatasuma** *t 1 jahanama welecogo də. 2 ka i da alatasuma na: ka i kale; ka i kale nkalon kan, ka don da də fe min te alasira ye. A ye i da alatasuma na ko ale ma nin kuma fo.*
- alatəgo** *t dənniya min ni məriw bə baara ke n'a ye, Ala dugulen təgəw minnu bə alikurane kənə.*
- alajesiran** *td diine taasiraw batoli; məgə min bə sira Ala jə, o tigilaməgə sən ni a ka waleyakətaw ye alajesiran ye.* **alajesiranbagə** *məgə min bə siran Ala jə; min te Ala tanamako ke.*
- alajo** *t bin sugu də.*
- ale** *kelenya kumakkənan/waleyamujunənan sinsinnen Ale təgo ko Buba. U ye nkalon da ale la.*
- alibayaaro** *t laturu den naaninan ni məriw b'a wele ko Aliba. A bə a ma fana ko fasoden.*
- Alifa Umar Konare** *tj Mali jamana saabanan tigi. Alifa Umar Konare sigira fanga la Amadu Tumani*

Ture kəfə. Alifa wolola Kayi Feburuye kalo tile 2, san 1946. A kəra lakəli karaməgə ye 1964-1965 Kayi Kaso. A tilala Mali kalansoba min bə wele Ecole Normale Supérieure la san 1969 ka ka Varisovi Pələni jamana kan kalan na yərə min a ye dəkötərəya səben sərə kokərə kalan na san 1975. Musa Tarawele tile la, Alifa kəra Mali denmisənw, farikolojenaje, ani sekow ni dənkow minisiri ye 1978 ni 1980 cə. Alifa Umar Konare sigira Mali kunna zuwen kalo tile 8 san 1992 awirili kalo kalata kəfə. Alifa ye A.D.E.M.A. biro politiki jəməgə do ye.

**alifatiya** *[ak] 1 fatiya* suratu min bə alikurane la ni səli ni dugawu caman bə ke ni a ye. **ka fatiya ta X kan** ka dugawu X ko la. Məgəw ye fatiya ta su kan.

**alifurabi** *t fura də min ni kale bə nagami ka jədimi dəw furake.*

**alihamara** *t wusulan siya də.*

**alikaaba** *t silamediine məgəw ka yərəba də Makka jamana kan u bə taa hiji sariya də ke yərə min na.*

**alikaari** *t silamediine sariyatigəla welecogo.*

**alikama** *t [ak] 1 balo də min bə jə nənəma jamanaw kan. Alikamamugu bə ke buru, ni furufuru, gatow ni makərəni ye.* **alikamamugu** alikama susulen wala a shilen ka a ke mugu ye. **alikamasəri** seri min dila ni alikama ye.

**alikiyama** *t kiyama, lahaba, tiyənso, nəemaso.*

**alikəli** *t [tk alcool] 1 tubabu dələ sugu caman welecogo, dələ siya o siya ani u bənsən dəw minnu bə ke makonjefen wərew ye. 2 tubabu dələ də min bə dila ni hawusakala ye. 3 furaji də min bə ke jolikəne na walima ka jolikərəw saniya.* **alikəli manti** alikəli min ni nanaye suma bə a fe ni dəw bə a ke dute la.

**alimami** *t diinejəməgə min bə jaama laseli ka diine sariya jə`fə məgəw ye ani ka u waju.* **alimamiya** alimami ka cogoya ni a sariyaw. **alimamifalako:** silamediine məgə min ka baara ye misiri kənə ka məgəw wele ka na misiri la, ka sotobagaw ladi ko səli waati sera ani ka i kan labə ka səli temesiraw lase misiri la səlibaga təw ma.

**Aliman jamana** *tj Uropu ka jamana də min bə Faransa kərefə.*

**Aliman:** 1 nazara siya də minnu bə bə Aliman jamana kan (Alimajni). 2 alimankan: alimanw ka kan.

**alimani** *t [tk amende] wari hake də walima baara hake də min bə wajibiya məgə kan ni i ye sariya səsəko ke, nangini.*

**Alimankəle** *tj Kəleba min wulila san 1939 la ka ban san 1945 min funteni sera duniya seleke naani na. Aliman ye Faranse kəle ka a minə dəgəkun saba hake kənə min na farafin jamana denw caman ye Faransi dəmə ka aliman ka daga bo u da la. A bə fo nin alimankəle ma fana ko duniya seleke naani kəleba filanan.*

**Alimankuusi** *tj* laturuden dō min bē wele fana ko bēgo.

**alimeti** *t* [tk allumette] takala, kala min bē caron ka tasuma bō a la. Alimetí bamanankan ye takala ye.

**aleni** *sl* tiyén na, hakika la. Aléni, aw ka foli di Baba ni a balimaw ma.

**alisilame t silame laje**.

**aliwa** *t* [ak] bonbon siya dō, takalagomi.

**Alizeri** *tj* Farafina suraka jamana dō min bē sahel fe ka digi tilebin kan. A ni Mediterane kōgōji, Mōrōku, Mōritani, Mali, Nizeri, Libi ani Tinizi bē dan bo.

Alizeri ye a ka yēremahoronya sōrō Faransi la kéléba dō kōfē san 1962 A mōgō hake ye 25.798.000 ye. A duguba ye Alize ye min ye mōgō 1.600.000 ye.

**Alizerika** *tj* mōgō min bē bō Alizeri jamana kan.

**amadibuubu** *t* keni ke siya dō welecogo.

**Amadu Tumani Ture** *tj* Yetinan-koloneli Amadu Tumani, min dönnen Mali la ni A.T.T. ye, bangera nowanburu kalo tile 4 san 1948 Moti mara la.

Amadu Tumani bōra lise la san 1969 ka don sōrōdasiya la. A ye o kalan ke Mali kōnō, ka sōrōdasi minnu be ta sannakurun fe lahaalaya kalan Riyazan Irisi jamana kan. Faransi, a ye kalo 18 ke kelekalsoba la 1989 ni 1991 ce. Ka a ta marisi kalo 1981 ka t'a bila marisi kalo 1991 A.T.T. tun ye Musa Tarawele kolōsibagw jēmōgō ye. Mali sōrōdasi jēmōgō min ni a ka jekulu CSTP (Comite de Transition pour le Salut du Peuple) ye fu siri Musa Tarawele ka 1968-1991 fanga la Marisi kalo tile 26, san 1991 A.T.T. ye a ka layidu tiime ni o tun ye sōrōdasi keli ye ka fanga di jamaden tōw ma ye. Mali kalata kelen, a ye fanga di Alifa Umar Konare ma Zuwen kalo tile 8, san 1992 O kōfē Zenerali jala dira a ma. A ye i sen bō politiki la ka i jēsin segélen keleli ma ani siratigebaara ma min bē dēmen don denmisén ka kalan ni kēneya ma.

**Ameriki** *tj* bangu min bē Atilantiki kōgōji ni Pasifikasi kōgōji ce. Ameriki sigibaga folow ye mōgō siya camanw ye minnu bē wele ko n diyen. Ameriki yelen san 1492 Kirisitfu Kōlōnbu fe, o nana ni nansara jamana caman mōgō taali ye ka ke yen sigibagaw ye. A bē fō Ameriki ma fana ko Lamérékén Jamana.

**Amerikən** *tj* mōgō min bē bō Ameriki bangu kan.

**amiina** dubabu laminekan, amiina bōra arabukan amin na min kōrō ye Ala k'a labi ye. =**amiina**.

**amin amiina laje**.

**an** caya kumafenəna tōgōnəna / waleyamujunənna 1 Anw bē na kalanso la. 2 . Sosow ye an tōrō surō kosebē. =**anw**

**Angola** *tj* Farafina jamana dō min bē worodugu fe ka digi tilebin kan. A ni Atilantiki kōgōji, Kongo Kinshasa, Zanbi, Bōtisiwana ani Namibi bē dan bō. A ye a ka yēremahoronya sōrō Pōritigesi la san 1975. A

mōgō hake ye 10.301.000 ye. A duguba, Luwanda, sigira Pōritigesi fe kabini san 1575. Luwanda ye mōgō ye 1.200.000.

**ani** 1 ni. Musa, Kaja ani Buba taara sugu la. 2 katugu. Ne ma a ye, ani fana ne ma deli ka a komen.

**anké** awō ke! h ḥn ke! O don ke!

**ankiri** *t* [tk encre] 1 dabaji. 2 jē min koloka bula ni a ni ankiri bē tali ke jōgōn na.

**anpulu** *t* [tk ampoule] mōbili walima tōrōsi ni u ta jōgōnnaw jēden.

**anw an laje**.

**anye-e** dōnkili la, kuma min tē kuma jēnama walima kuma kōrōma ye. O ye dōnkili la anye-e ye: O ye kuma fu ye.

**apolonédimi** *t* fijnejédimi: jēdimi siya dō min yelema ka di mōgōw ni jōgōn ce.

**araba** *t/sl* [ak] dōgōkun tile sabanan, tarata ni alamisa ce.

**arabu** *t* mōgō min bē bō Arabu la bangu kan walima min bē arabukan fō a wolokan ye.

**Arabula** *t* bangu minnu bē Farajela ni worodugu ce, Farafinna saheliyanfan fe ani Farafinna bangu ni kōrōn ce minnu kan fotaba ye arabukan ye. Siya caman bē Arabula a kéra surakabilenw ye walima a kéra farafinw ye. Silame diine ye Arabu banguw ka diine matrafalen ye.

**arafu** *t* [ak] signiden.

**araja** *tj* jōnjōn welecogo dō, darapo.

**arajaba** *t* silamesan kalo wolonwulannan. A bē fō fana ko arijaba.

**arajo** *t* [tk radio] 1 masin min bē kuma lase yōrōjan na walima ka yōrōjan na kuma sōrō. Arajoso ye yōrō ye kumaw ni doōnkiliw bē lase yōrō min. 2 Masin min bē adamadenw, baganw ani danfenw kōnōkow ja ta i n'a fō dōkōtōrōw ka o mansi.

**araka:** silamew ka sēli laada dō min ye jōko fila ye.

**aran** *t* [tk rang] 1 mōgōw joli ka tugu tugu jōgōn kō/jēfe. **ka aran jo** ka jō ka tugu jōgō na. **ka i jo aran na** ka i jō dō jēfe walima dō kōfē aran na.

**arannamōgō** mōgō min jōlen be aran na.

**arapidi** *t* [tk rapide] mōbili siya dō min bē mōgō mugan hake ta.

**arayi** *t* [tk rail] nēgesira laje duguma.

**ariduwasi** *t* [tk ardoise] walaha, sēbenni bē ke min kan tubabukan ni madarasa kalandenw fe.

**Arima** *tj* kōrōbōrō kabila dō minnu ye mōrōkukaw, irilandikaw, angile ani espajōli minnu nana Mōrōku kele senfe bōnsōnw ye. Tariku dōw ka fō la, arima ye ruma [marifatigi] bamayelēmalen ye kōrōbōrōkan na; nka kōrōbōrō kan yēre la a kōrō ye balima ye.

**ariya** *t* mankan min bē ke ka fali gen, mankan min bē fō yalasa fali bē a senna tēliya.

**Asikiya Məhamədi** tj A təgə yere tun ye Məhamədi  
Ture ye. A kəra Kərəbərə jamana mansake san 1492-  
1529 ce. A ye fu siri Sonilakaw ka fanga la Asikiyaw  
ka sərə ka sigi jəgən kə fə ka na se Mərəkə surakaw  
nali ma san 1591 A ye təgə sərə kosebə bawo a tun  
bə dənnikəlaw bonye kosebə. A soseginna san 1538  
la.

**asəti** t [tk assiette] nazara dumunikəminen də min  
jannen don, kənə man dun, ni a caman dilalen ni  
negə walima bəgə ye. =**asiyəti**.

**asiyəti** t **asəti laje**.

**atayi** t hatayi: dute welecogo do.

**aw** caya kumakannonan /waleyamujunnan a' laje.

**Awa** tj Ala ye məgə musoman fələ min da, ni Adama  
muso tun don. =**an ba Awa**.

**awirili** t [tk avril] tubabukalo də, tubabusanjate kalo  
naaninan. =**awirilikalo**.

**awiyon** t [tk avion] sannakurun, pankurun,  
taamakəmasin, donitamasin walima kəlekəmasin  
min bə pan.

**awoka** t [tk avocat] jiriden də min bə bo yo®w la min  
sumaya ka bon. Awoka bə bo Konowari ka na Mali  
la.

**awoka** t [tk avocat] lafasabaga min bə məgəw dəmə  
kiritigeyərə la.

**ayatawarta** t Fula bijen, fula taman; fələ tamamisen  
walima bije misen də min ni nereke b'a kəre fila la.

**ayi** bannikan, ayi bə sənbaliya jira.

**ayiwa** əhən, naamu.

**azalayi** t jəgəmə kulu minnu tun bə bo Tunbutu fələ  
ka taa kəgə ta Tawudeni san kənə senja fila fobənda  
ani samiya masuruna la. Sisan i n'a fo bolifənw bə  
sira kan, azalayi jəgəmə kulu ma bon tuguni.

**Azi** tj bangu də min bə Farajela ni kərən ce. Azi məgə  
siya ka ca nka a caman bə a la minnu farila ni nere  
bə tali ke jəgən na dəoni i n'a fo Siniwa Jamana ni  
Zapon məgəw. Nka farafin siya caman fana bə sərə  
Azi jamanaw kan yorəw la i n'a fo Endu jamana.

**Azika** tj məgə min bə bo Azi bangu kan.

B

**b** siginden filanen.

**ba** t 1 Adamaden musoman, bagan, kənə, jiri fən o fən  
musoman min ye wolo ke. **ba faa ni kili ce** təno  
damatəmə sərə. 2 məgə woloba, i ba sinamuso, i ba  
kərəmuso ni a dəgəmuso bəc ye i baw ye. **ka i ba**  
**ka tafe siri muso də la** [ce] ka i kale ko  
cənimusoya tena don a ni muso do ce. 3 jujən,  
sababu. Sunbala ba ye nere ye. **badugaden**  
dugawuden, denbarikama; min ba ye dugawu ke a  
ye. **badugawu** dugawu min bə sərə məgə woloba,  
baflanw ani bangebaga musomanw werew fe.

**bafilan** məgə ba ni muso minnu ye filan ye, minnu ni  
i ba ye filan ye. **bañogən** bafilan. Məgə bañogən ye  
muso o muso muso ye min bə i sərə den ye.  
**bañogənbəden** den [denmuso] min ka waleyə ni a  
danbe sera a ba ta hake la, dugawuden.

**ba** t jikənə belebele, kəw bə woyo ka taa ba la. **ka ba**  
**tige** ka bə ba fan də fe ka taa a fan də fe. **ka ba bili**  
ka sen dila ba la, ka pon da a sanfe. **ka ba mən** ka  
balajəgew mine. **babili** sen, bili min bə ba sanfe.  
**babolo** baji fitinin ani kə belebele minnu ji taa ba  
də la. **badinge** furance min bə ba kango fila ni  
jəgən ce. **bajalan** 1 dingə min bə sen ka bə ba la ka  
taa yorə jalān na sənə kama. 2 dingə min bə sen ka  
ke jibolisira ye yalasa ji ka boli ka bə dugu kənə.  
**bajigin** ba ji jiginni.

**bajan** t ba siya min bə bo saheli ni a ka jan.

**ba** t ko səbə, ko nənəma. **ka fən də don ba rə** ka a ta  
səbə la. A ma ne ka kuma don ba rə.

**ba** t sokənəbagan də. **ka jəgən sərə bawolo**  
**shima kan** ka kələ, ka jəgən gosi. 2 **baden** ba den  
fitinin **bageren** ba min bolanbolanlama don  
= **bagweren**. **bagəndən** denmisən walima kamalen  
min ka baara ye bagən ye. = **bagənna**. **bajaka**  
bakərən min kəbəra. = **bantəge**. **bajan** ba siya min  
bə bo Saheli ni a ka jan. **bakərən** ba cəman.  
**bamere** ba siya də min ka surun. **bamuso** ba  
musoman. **bawolofə** kətəba dunofəla min ye  
naamulaminəla ye kətəba tulon na. **bayəlen** ba ji  
yələnni.

**ba** t sumunin ncən welecogo də.

**ba** waa, bakelen ye waakelen ye, kəmə sigiyərəma tan:  
100 x 10 = 1000.

**ba** nininkali wala kərəfə sinsinnan. I ko di ba? I tə taa  
ba!

-**ba** kn 1 min ka bon, jiriba, soba. 2 min ye bonyəta ye,  
musokərəba, cəkərəba.

**baa** t den ka fa wele cogo. = **baba**.

**baabu** t 1 kitabu kənə tilayərə sigiyərəma kelen o  
kelen min bə kuma a damata kunnafoni kan. Misali:  
Nin kitabu baabu fələ bə kuma banakisəw kan nka a  
baabu filanen bə kuma banakubən kan. 2 baro  
kərəfə.

**baade** t fən də baade: a caman. Məgə baade taara ntolantanyɔrə la.

**baafan** t bəgə noronoro bə yɔrə min na kələnda la.

**baamakəle:** kele min tigera k'a sərə kun jənjən tə a la. A bə fo fana ko **bagamakəle**.

**baamako** t baganma min ni kun tə a la, tɔjəli gansan.

**baana** t nafolotigi, fentigi.

**baanabaana** t jagokela min bə yaala dugu ni dugu.

**baara** t məgə bə fen min ke don o don walasa ka balo, ka balo sərə, ka wari sərə.

**baarada** t baarakeyɔrə. A ka baarada ye lakəliso ye.

**baaraden** t məgə min bə baara də ke sara la. = **baarakəden**.

**baarajigin** t baara bə jigin waati min na.

**baarakəbali** t 1 məgə min tə baara la walima min tə sən baara ma. 2 məgə min bə baara fe.

**baarakəbaliya** barrakebali ka cogoya.

**baarakəla** t məgə o məgə min bə baara ke sara la walima a yere ye.

**baarajini** t 1 məgə min bə fanga la baara ke məgəw ye (donita, tobili o ni a ta jəgənw). 2 məgə o məgə min bə baara jini.

**baarawuli** t baara bə wuli waati min na.

**baari** t 1 shen, jantelə, kerenin ani disiba ye baari ye. A bə fo fana baarita. 2 **baarita:** shənta, shənbə, farikolojenaje walima kele la məgə bə dabali minw tige ni keguya walima tofanga ye ka jəgən bin. 3 ka **bari ta:** ka shən bə, ka shən ta. 4 **baaritala:** məgə min ka baara ye baarita ye walima min bə ka baari ta tulon wəre walima kələ sira fe..

**Baaro Zan** tj bamana waliju də min tun ye laturudalaba ye.

**baaro** t mana, ba ka kərə a balimamuso minnu ye welecogo do.

**baasi** t 1 mantərə, ko min te ben adamadenya la. Nin ye baasi ye: Nin ye ko ye min te ben. **baasi tə:** o tə baasi ye, o bə ben. **baasima:** baasi bə waleyə min na.

**Baba Sisəkə** tj Mali ɲaraba də min bə maanaw da kosebə. A dənnən bə kosebə Jəli Baba de la.

**baba t baa laje.**

**baba** t/sl kejəka, saheliyanfan.

**babakərekelen** t kəgəjila fe jənəma siya dəw sen tan bə minnu fe.

**babali** wtlm kərəfə, lasiranni. wdft ka karisa lasiran, k'a papa, ka a kərəfə.

**babi t gilasi laje.**

**babigilasi t gilasi laje.**

**babili** t sen, bili min bə ba sanfe.

**babelə** t bələ jəman min bə sərə ba la.

**babin** t 1 bin siya də. 2 o bin dili min bə ke minniji la.

**Babenba Tarawele** tj Kenedugu faama san 1893 ni 1898 ce. Babenba sigira Sikaso fanga la a kərəkə Cəba saya kəfə. Tubabukələ selen a faso da la, a ye a yere faga Me kalo tile 1, san 1898.

**babolo** t baji fitinin ani kə belebele minnu ji bə boli ka taa ba la.

**babonda** t məgə minnu bərə ba kelen na ani olu bənsənw. Nin dugu fila məgəw ye babonda kelenw ye.

**babə** t saba, segi walima ləfə kolo min bə dila ka sərə ka dilafən təw baratu o ni jəgən ce.

**Babugu Nci:** Segu faamaden do min sigira Babugu. Babugu Nci ye bajalan sen ka bə Joliba la ka taa Baabugu. O de la baara o baara mana gəleyə a bə fo o ma ko Babugu baara.

**babugubaara** t 1 diyagoyabaara, baara min ka jugu ni sara tə a la walima ni a sara man ca. Babugu Nci laje. 2 baara min səgen ka bon kosebə.

**babugunin** t denmisenninw ka tulonkə so jəlen ni cəncən ye.

**bacəncən** t cəncən jəman min bə bə ba dawolo la walima baji ju la.

**bada** t ba kənko la, ba dawolo la.

**bada** t da, dayeleye yɔrə i n'a fo taafe bada.

**badaa** sl 1 abada. 2 ka t'a fe. kudayı. Buba kəni bə sunəgə la bi badaa. **badaabadaa** kudayı, min bə ke ka taa a fe..

**Badara Aliyu** tj 1 Ala Kira ka seyiba də. 2 laturuden də təgə ni bamanaw b'a wele ko sawu.

**badawo** cl fən wala məgə binkan ji la. A binna ji la badawo!

**bade** t hakili sigi, hərə, mantərə ntanya. Hərə ni bade.

**baden** t 1 məgə ni məgə min bə ba la, a cəman ni a musoman, o ye i baden ye. =**badenma. badenjugu** məgə min bə fadenya walima juguya sira wəre tə a baden də səgere. **badenjuguya** waleyə min ye fadenya walima juguya sira də tali ye ka i badenma də səgere. **badenya** 1 ben ni kanu min bə badenmaw ni jəgən ce. 2 ben ni kanu min ni məgəw bə a ninin ka don balimaw, ni təndenw, walima jamadenw ni jəgən ce.

**badenma t baden laje.**

**badenmafajejiri** t jiri siya də.

**badi** jl kəri di? teri di? kumakan min bə kərəfə la ni a bə jaabi ninin jininkali la. I bə dumuni ke sisan, badi?

**badinge** t baji bə woyo dingə min na, furance min bə ba kango fila ni jəgən ce.

**badoro** t jirimisen siya də.

**badugaden t ba laje.**

**badugawu t ba laje.**

## Bamanankan Dapegafe

**baduru** *t* jirimisen do min ke ka tøgøtøgonin døw furake.

**bafaa** *t ji* sigiyoro min be kolonda la ni baw ni kñow ni basaw ani fenjamanin caman be a ji min.

**bafilaben** *t* baji fila bonyoro.

**bafilan** *t ba laje.*

**bafili** *wtlm* yelema, bayelema, falen. *wdft* ka fen do falen k'a bayelema.

**Bafin** *tj* ba do min be bo Lagine jamana kan ka woyo Kayi mara la ka bila Senegali baba la. Manantali jolen be Bafin kan.

**baga** *t* 1 dalilu min be meleke fini na walima ka tu wolo la ka siri mogø cøla wala i tugukan na ka i tanga kojugu ma. Baga døw fana be dila garijige foni kama. 2 **bolokannabaga**: baga min be don bolokan na. 3 **cerøbaga**: baga min be siri mogø cøla.

**baga** *t* fini min je ye bula walawala ye; baga sankaba ye baga min ni sankolo je be tali ke njøgon na.

**bagaje** fini min je ye baga jeman ye.

**bagasankaba** fini min je ye baga ye min ni sankaba be tali ke njøgon na.

**baga** *t* 1 jiri min be ke sinsan ye min nun ka di i ko miseli ni a fu be ke jurukise ni børo ye. **buwa laje.** 2 jiri min be ke sisani ye ni a den kise be ke safune ye =**mugubaganin**. **bagafu** fu min be bo baga la ni a be ke jurukise walima børo ye =**buwafu**, =**cako**.

**baga** *wdfl* **ka baga mogø ma** ka bin a kan k'a sørø kun jønjøn te a la, ka juguman ke a la gansan. Bana be baga mogø ma. Mogøw be baga njøgon ma walima ka baga danfen werew ma. **ka baga i yere ma** ka i yere segen fuu; ka bin do kan i jalaki ko do la jalaki min te dogo la. **bagama** waleya min ye bagali ye mogø wala fen do ma. **bagamakøle** baamakøle.

**baga** *t* 1 jirimafen min dunnini be mogø walima bagan bana kosebe walima k'a faga. 2 ji min be sa, bunteni (ngøson) ani kinnifen were walima bonnibijø na ni a be mogø ni bagan bana wala ka i faga. **ka fen do baga wuli** ka a lajuguya, k'a dimi wuli. **ka fen do baga faga** k'a baga lada, ka a lasumaya, ka a dimi nøgoya. Furakis ye a ka sumunin baga lada.

**baga** *t* møni walima seri welecogo do.

**bagabaga** *wdft* 1 ka fen do lasiran, k'a babali. 2 ka fen do wala mogø do lasiran yalasa a be ko do dabila.

**bagaje** *t* jirimisen do; bwaje laje. =**bwajø**.

**bagan** *t* daaba, danfen minnu te se ka kuma, minnu te adamaden ye. 2 mogø min te ko kalama, hadamadenya fan si te min na. Karisa ye bagan yere ye. **bagangenden** mogø min ka baara ye bagangen ye sara la wala yere ye la. Følo Fula caman tun ye bagangenden ye. Denmisew fana be bagangendenya ke. **bagangenna** bagangenden. **baganmara** baara min ye baganw marali ye. Fulaw be baganmara ke. **baganmarala** mogø min ka

baara ye baganmara ye. **baganmøgø** baganw bo min be ke foro la.

**bagan** *kn* bejen, na te min na i n'a fo tobagan walima kinibagan.

**bagana** *t* jiriden min be ke ka wolo doki. =**bakana**, =**buwana**.

**bagi** *t* finimugu min kalalen te. =**bagifini**, =**baki**.

**bagi** *t* farila bana, kuna min be mogø bolo ni i sen kurukuru.

**bagibagi** *cl* min ka kalan/gonin kosebe cogoya ladege. A ka kalan kosebe: a be bagibagi.

**bagifini** *t* **bagi laje.**

**bagito** *t* bagi bana be mogø min na.

**Bagwe** *tj* **Baje laje.**

**bajaka** *t* bantegø, bakøron min købøra.

**bajalan** *t ba laje.*

**bajanbila** *t* yaala kun te min na walima sebeko te min na. **ka ke/to bajanbila la** ka to yaalakuntan na. A be bajanbila la dugu jøfe.

**bajanbila** *td* 1 yeremabilia, yaala kunntan; mogø kungosibili ka cogoya. 2 **ka ke bajanbila la:** ka to yaala kunntan na yorøw jøfe.

**bajeli** *t* taafe dila siya do.

**Baje** *tj* ba min be bo Konowari jamana kan ka woyo Sikaso mara la ka bila Bani na. =**Bagwe**.

**bajigin** *wtlm* ba ji jiginni min be ke tilema fe ni ji be ja walima ji be ka bo.

**bajinetit** [tk bayonnette] muru min be ke kelkemarifaw nun na.

**bajo** *t* birifini min dilalen don ni køori ni kasa ye walima ni kasa døron ye.

**bajuru** *tjelinkøni* min ye juuru naani ye ni a juru ka bon jelinkøni were ye a be fo min ma nkønimisen. =**bamananjuru**.

**bajuruntan** *t* tigi te fen min na, mogø min be yaala kojugu ka a ke i ko somøgo te a la, mogokungosibili. **bajuruntanya** bajuruntan cogoya.

**bakana** *t* **bagana laje.**

**Bakarijan Kone** *tj* Segu kelece farin do min tøgø be da dønkili caman na. Bakarijan tun be Da Mønzøn ka kele kunna.

**baki** *t* **bagi laje.**

**bakilu** *t* mogø min tegema ka gølen; waribø ka gølen mogø min ma.

**bakisø** *t* bakolo jago la; bakolo laje.

**bakogo** *tji* kereda, dankan, badingø kango.

**bakolo** *t* fen min barika ka bon a noføfen ni krefefen to bøe ye, i ko kalan bakolo, kuma bakolo, so bakolo. 2 jagokøla be munumunu ni wari min ye, **manankun**.

**baku** *wdft* ka bagan walima køø kolon, ka kungokøøbagan ladon k'a ke sokøøbagan ye.

**bakulan** fura walima dalilu min bē bagan wala mōgō dō kolon dō ye.

**bakulukulu** t baw ka so, basulu welecogo dō.

**bakun** [a] bēelajelen, fen ma bō min na; mōgō yerebakun.

**bakungo** t kungoda min bē ba lamini na, kungo dibilen min bē ba kēredaw fe.

**bakuru** [a] bēelajelen, a bakuruma. A ka soforo senefen bakuru dunna baganw fe.

**bakōnō** t/sl ba fan kelen ni a fan dō cē.

**bakōrō** t 1 baw la kōrōbalen du kelen kōnō bonyētōgō. 2 mōgō ba mana kōrō, o welecogo dō. A bakōrō ka kēne halibi. 3 mōgō ba kōrōmuso bonyētōgō.

**bakōrōn** t ba cēman.

**bakōrōnnson** t wololabana dō min bē kurukuru caman ke farikolo la ni a bē farigan juguman fana sababuya.

**bakōrōnpeku** td npeku siya dō.

**bala** t folifēn dō. **balaba** bala min ka bon turukabala ye. A baladen ye 17 wala 19 ye. Baradenw bē balaba jukōrō wo sōgolen bē minnu na ka tila ku u nōrō ni ntalon nfiyēnē ye. Bala bē fō ni npirin ye. Tuma dōw balafōla bē yelenw siri a bolo la. yelenw ni ntalon nfiyēnē bē u daman mankan fara bala ta kan.

**balanin** bala min ka dōgōn ni bara bē fō a dōw sen kōrō min bē wele ko turukabalain. **balafōla** mōgō min ka baara ye walima min bē se bala foli la.

**bala** wdfl ka ke k'a sōrō a ma suda. Sanji balala ka na 2 ka **bala kaari la** ka a mine a juinenmakolonto. **ka bala nōgōn na** ka nōgōn ben k'a sōrō aw si ma sigi ni a ye. wmt [ko] **balalen** [ko] min ma suda.

**bala** t 1 kungokōnō bagan min bōlen jugunin fe nka a ka bon jugunin ye kosebē ani a jolow ka bon jugunin taw ye. 2 Musa tōgōw welecogo dō.

**bala** t fali min farila ka bilen. =**balabilen**.

**bala** t wasobaanci.

**bala** t yōrō hake damadōnnen dō foro kōnō bara bē ka ke yōrō min na.

**balabala** wdft ka fen dō tobi ji wulilen na. wmt **balabalalen** min tobira ji wulilen na.

**balabilen** t **bala laje**.

**balafōla** t **bala laje**.

**balakabalaka** wtlm kōrōtō, girin. wdfl ka kōrōtō, ka teliya.

**balakawuli** t fen balalen mōgō la, min tē suda. Sanji be balakawuli ke cōcō waati la.

**balakənəninfin** t kōnō siya dō.

**balamini** wdft ka fen sugu kelen wala sugu caman da ka nōgōn cētigē, ka fen dō ke ka dōwēre cētigē. U ye jiriw balamini so sanfē k'a bili. =**banamini**.

**balaminin** t [tk barre à mine] mugu min bē don farawo la ka wuli ni a bē fara ci.

**balamō** t jiriden min mōnna a ba la.

**balamō** t jiriden min mōnna a ba la.

**balan** wdfl ka mēen, ka waati jan ta. Nin dumuni in tobili balanna. **ka balan [kaari] la** ka kōrōtō [kaari] la. U balanna u taamajōgōn na ka taa ka a to yen.

**balan** t bogoton ni jiri ni furabulu min bē dilan ka ji cētigē mōnni wala sēnē kama. Balan dōw bē dila ka bonyē ni siman ni negew i n'a fō Manantali ni Sotuba ni Marakala balanw. =**barazi**.

**balan** wdfl ka dēsē ka bō, ka to yōrō dō la min ma dābō a kama. A bolo balanna wo la.

**balan** t numuw ka baaraminan min bē negebilen ta ka bō tasuma la ani ka nege mine ni numuke bē a gosi.

**balan** kb sanfē, kan. A yēlena jiri balan.

**balanin** t turukabala, bala min ka dōgōn; balanin ni balaba bē dilan cogo ye kelen ye nka a ka dōgōn ani a ka ca a la a baladen tē sagon 17 kan.

**balanna** t 1 fen min bē bala mōgō la, min ma suda.

**balannako** ko min ma suda.

**balawu** t sitane, kēlē, gēregēre.

**balen** t 1 cēmance, kunce. **jiribalen** jiri bolow bē fara ka bō nōgōn na yōrō min.

**balenbō**: jirimisen dō min bē ke farigan dōw fura ye.

**bali** wdfl ka dēsē, ka kēnē. wdft **ka [kaari] bali** ka waleya ke (ladili, bagabagali, fangajira o ni a ta nōgōn) yalasa kaari kana se ka waleya dō ke.

**balinanko** baliko, fen min bē mōgō bali, ka i dēsē, ka i kēnē. Ala balinanko te.

**bali** t namakalaw ka mōgō majamu kan min kōrō ye ko mōgō barikalen; i n'a fō Sunjata den bali!

**balibali** t saga siya dō min bē sōrō Mali kōrōnyanfanfē ani Saheli jamana dōw la.

**balibō** t 1 kēnēke, min bē mōgōw se u dan na. Foro kera balibō ye. 2 **ka bali bō**: ka mōgōw bali, ka u kōnōnagan.

**baliko** t balinanko laje.

**baliku** t 1 cē walima muso min farikolo kan a ka cēya walima musoya dafara; lawa bē bō cē min na ani muso min bē a ka laada ye. 2 mōgō min si sera san hake dō la sariya bē a jira min na ko u bē se ka nōmine ka jaangi i kōmōgōkōrōba. **balikukalan** kalan min dabōra balikuw ka faamuyali sabatili kama. **balikukalanden** mōgō min ye baliku ye ni a bē kalan na balikukalan hukumu kōnō.

**balikukalanso** balikuw bē taa kalan ke kalanso min na.

**balima** t balimasira bē i ni minnu cē; sinjisira fayanfa wala bayanfa bē mōgō ni mōgō o mōgō cē.

**balimafuru** furu min sirila balimaya kan; furu min na cē ni muso bē nōgōn sōrō balima ye sira dō kan. Kanimemaw ka furu ye balimafuru ye. **balimake** balima cēman. **balimamuso** balima musoman.

**balimasira** sira min bē balimaya sababu mōgō fila

## Bamanankan Dajegafe

**walima kabilia fila mōgōw ni njōgon ce.** **balimaya**  
balimaw ni njōgon ce siratigē.  
**balima** *wdft* ka mōgō tanu, k'a majamu. =**barama**.  
**balimasira** *t* somōgōsira, balima *laje..*  
**balinanko** *t* baliko, fēn min bē mōgō bali. Bali *laje..*  
**balo** *t* 1 dīnjelatige, duniya, jenamaya. A mēennna balo  
la. 2 dumunifēn, dahirime. jō ni malo ni ji ye  
adamanew balo dōw ye. *wdfl* ka to dīnjē in kōnō, ka  
ninakili. *wdft* ka dumuni di karisa ma ka i jō ni a ye.  
A bē a ka denbaya ni limana caman balo.  
**balōgo, balōkō** *t* 1 manan, ba dōgōmuso welecogo  
dō. 2 banincinin welecogo, fa musonincinin. A bē fō  
fana ko bayōrō/baaro.  
**balōn** *t* [tk ballon] ntolan *laje..*  
**bama** *t* 1 jilabagan min bōlen kaana ni koro fē nka a  
ka bon kosebe, 2 binkannikela, jninkurun, sasila.  
**bamada** *td* fugula min bōlen bama da fē ni a tulo fila  
bē se ka jigin a tigi tulow sanfē, cēkōrōbaw ni  
solimadenw be a fugula masina don.  
=ntulotēnfakanna.  
**bamamōn** *t* den lamōnni a woloba fē. Ala ka den  
bamamōn: dugawu min ye ko Ala ka a to den woloba  
ka si sōrō ka a den lamōn.  
**baman** *t* jēgē siya dō.  
**Bamanan** *tj* 1 mōgō min siya ye bamanan siya ye. 2  
mōgō min wolokan ni a lamōkan ye bamanankan ye  
ni a bē a yērē wele bamanan. 3 mōgō min bē a fasiya  
boli ni bilondaw ni a jnamamafēn bato. 4 mōgō o  
mōgō ni i ye kankelentigi ye, n'i banna i te sōn wa ni  
i sōnna i te ban i n'a fō a bē fō "Karisa ye bamanan  
yērē ye!" misali minnu na. =**Bamaan**.  
**bamanandenkolo** bamanan min ka kokētaw tē  
ben bamananw ka mōgōya siratigē la.  
**bamanankan** Mandenkan dō min fō yōrōbaw ye  
Segu, Karata, Beledugu, Baninkō, Jitumu jamanaw ye  
Mali la. Bamanankan bē fō Mali yōrō caman na ani  
Mali kōkan jamanā caman na. Bamanankan ni  
Maninkakan ni Julakan bē tali ke njōgon na kosebe.  
**bamananna** bamanan jamanā kan, bamananw ka  
lada la. Nin te ben bamananna. =**bamaanna**.  
**bamananya** 1 mōgō min ye bamanan ye, o cogoya.  
2 mōgō min ka laada ye bamanan naamew ni  
bamanan diine sirataama ye. I **ka tige n'na**  
**bamananya la; I ka tige n'na horōnya la**  
bamananw ka kali kan dō min na u bē a jira ko u  
kumajōgon ka tige u la bamananw ka hadamadenya  
siratigē bēe la.  
**bamanandonsonkōni** *t* donsonkōni min bē fō  
bamananw fē.  
**bamanannakēmē** *hl* bisegin.  
**bamananya t bamanan** *laje..*  
**bamansantōntōn** *t* kunbalan, sikanafen, fēn min  
jeyalen tē. Ne te don nin bamansantōntōn na.

**bamayēlema** *wtlm* yēlemali min bē fēn dō ke  
donbagalafili ye. *wdft* ka fēn dō falen, k'a bō a cogo  
kōrō la k'a ke fēn were ye, i n'a fō: ka tiyen  
bamayēlema ka ke nkalon ye, ka nege bamayēlema  
ka ke daba ye, ka sebenfura bamayēlema k'a ke wari  
ye, ka kan dō yēlema kan were la.  
**bamayēlema baga** min ka baara ye walima min bē  
se bamayēlemali la. A bē se bamanankan  
bamayēlemali la ka ke irisikan ye. *wt*  
**bamayēlema li** waleya ni cogoya min ye fēn dō  
bamayēlema ye.  
**bamere** *t* ba siya dō min ka surun.  
**bamu** *wdft* ka den da kō la ka fini siri a kan.  
**bamunanfini** fini min bē ke ka den bamu.  
=banbu.  
**ban** *t* 1 jiri dō min bolo bē ke kalaka ye. 2 jiri dō min ji  
bē bō ka ke minfēn ye ni a bē wele ko banji. **banji**  
dōlō min bē dila ni ban ji ye, ban ji bē ke dōlō min ye.  
**ban** *wdfl* 1 ka foori, ka se a dan na. Wari banna: wari  
min tun bē yen o tō tē yen tuguni. 2 ka sa k'a sōrō i  
ma den to i kō; ka sa. **banni** *wt*. **banniyōrō** saya  
kera yōrō min na, sangabonda.  
**ban** *wtlm* sōnbaliya ka min jininna ke, muruti. *wdfl* ka  
**ban fēn dō la** k'a jira ko i tē o fēn masina fē. *wdft*  
**ka i ban fēn dō ma** ka i ḥjaniya jira ni kuma ye  
walima waleya ye min bē a jira ko i tē sōn.  
**banbaanci** *t* mōgō min bē i ban ka mōgōw ka ladili  
lamen, mōgō murutilen, mōgō kungologēlen.  
=**banbaganci**. **banni** *wt*.  
**ban** *sl* fōlo, i n'a fō: a ma na ban: a ma na fōlo.  
**bana** *t* jankaro, farikolo kōkannan walima a kōnōnan  
dimi; hakililabana ye fa ni jinebanaw ye. Bana ye a  
mine: bana ye a sōrō. **banabagato** bana walima  
farigan bē mōgō min na. =**fariganto**, =**gantō**,  
=**gwantō**. **banakise** fēn minw bē bana bila mōgō  
la. Banakise caman tē se ka ye je la fō i ka dōkōtōrō  
lupu don i ni u ce u dōgōya ye a sababu ye.  
**banakunben** waleya min ye fura kēli ye walima  
dabali dō tigeli ka tanga bana dō tōrō ma.  
**banakuru** bana bē ka kuru min bila farikolo yōrō  
dō la, bana basigilen farikolo yōrō min na.  
**banamisen** bana min tē mōgō lada nka ni a bē i  
tōrō. **banayēlemtata** bana min bē bō mōgō la ka  
mōgō sōrō i n'a fō mura, sōgōsōgōnijē ni u ta  
njōgōnna.  
**bana** *t* dugu kēreda. A taara bana kō: a taara dugu  
kōfē.  
**banaba** *t* 1 kuna tōgō dō, kuna *laje..* 2 **banabanjēdimi**:  
njēdimi min bē sababuya kuna fē.  
**banakō** *kb* 1 kōfē, kōkanna la. U taara banakō.  
banakōtaa bo, jnamanata. **ka banakōtaa ke** ka bo  
ke.  
**banamini balamini** *laje..*  
**bananbolo** *t* tulonke siya dō.

**bananku** *t* jiri sənəta də min bə gili jigin ka ke ku  
dunta də ye. Bananku buruju ye Lamereken  
dugukolo ye.

**banankun** *t* so donda la tintinnin min bə jo yalasa ji  
kana se ka woyo ka don so kono. 2 ka yoro də  
**banankun sagon:** ka don o yoro la.

**banankusagon** *t* kono keli kofe kognomuso bə taa bəli  
min ke a faso la sani ka tile tan ni duuru dafa.

**banbaanci** *t* mögo min bə i ban, min te sən. A bə fo  
fana **banbaganci** ban laje.

**banbali** *t* 1 bəgə tintin min bə dila sigili kama. 2  
**banbali:** jiri min bə dila bəgəso dugukolo gosili  
kama k'a dalakejne.

**banban** *wdf* 1 ka fən də gengen, k'a digi. A ye jiribolo  
banban dugu la. 2 **ka i banban** ka i sinsin.  
Cekoroba ye i banban a ka bere la ka wuli.

**banban** *wdf* ka sinsin, ka sira soro, ka sabati. A ka  
jago in bambanna.

**Banbuku** *tj* Mali jamana yoro min bə Kejeba mara la  
ni sanu bəyoro ba tun don kabini Mandenkoro tile  
la.

**bancima** *t* mögo min te sən ci ma ni a ka c'a la  
denmisənlaməgo don, denmisən bancima.

**bancinin** *t* fanaticin bonyelitəgo.

**bandigi** *t* negə min ye bije fitinin ye min nun bə ke  
ka yəni bə ni a ju bə ke ka tulobo bə. Bandigi bə don  
kunsigi la fana. 2 fələ cəmisənən ni musomisənən ka  
kanubagancya jiralan min na u tun bə u  
kunnabandigi falen yəgən na k'a jira ko u kanu bə  
yəgən na.

**baneni** *wtlm* waleya min ye mögo də ba nenini ye.  
wdf ka də ba dəgəya ni kuma walima nenini ye.

**banfula** *t* fugula, cew ka kunnadonfen caman bə wele  
banfula. **kunmayelema banfula ka ke karisa**  
**kun na:** a ka ke mögo ye min lafaamuyali ka gəlen.

**banfulaturu** *wtlm* waleya min ye jamanatigiya  
walima dugutigiya banfula sigili ye jamanatigi  
walima dugutigi kura kun na. ??

**bangə** *t* bije, na te dumuni min na i n'a fo tobanga  
walima kinibanga.

**bange** *wdf* 1 wolo, kənekanda. 2 ka wolo, ka den  
wolo. 3 ka da kene kan, ka bə kene kan. Tiyen  
bangenna. **bangebaliya** denwolobaliya. **bangejə**  
cogo min bə na ni muso kebaliya ka a laadaw ye i n'a  
fo a si mana se hake də ma. **bangenugu**  
hadamaden ni baganw musoya kənəna yoro də min  
bə bange sabati.

**bangebaga** *t* masa, fa, ba, fa ni ba filanw ni u  
balimaw. 2 mögo min ye bange ke.

**bangejoli** *t* joli min bə bə bən bange senfe.

**bangemuso** *t* muso min bə bange; min bə den wolo.

**bangu** *t* 1 dugukolo min ye hadamaden siya də  
wolodugukolo ye, jamana. 2 jamanakulu minnu siya  
bələn don siya wərew la, Farafina bangu.

**bani** *sl* fələ, dərən, sa. A ke bani!: a ke fələ, a ke dərən.

**banikəno** *t* kono də min nali ye samiya tamasere də  
ye. Baninkəno be wele fana yoro dəw la ko sajume.

**Banin** *tj* ba min bə boli Sikaso ni Segu mara la ka  
woyo ka don Joliba la Moti mara la. Bayanfanfe,  
Bawulen, Baningwe, Bagwe ani Banifin ye Banin  
bolofaraw misenw ye.

**Baninkə** *tj* bamanan jamana min bə banin  
woroduguyanfan bolo fe. **baninkəka** mögo min bə  
bə Baninkə jamana kan. **baninkəkan** bamanankan  
min bə fo Baninkə jamana kan.

**banjaraki** *t* mənjaraki laje.

**banji** *t* ban laje.

**banki** *t* [tk banque] waribon, wari bə mara ani a bə  
baara yoro min na.

**bankoma** *t* min banna ni a te sən tuguni.

**banngəyə** *t* ngəyə bənfe min bə falen a yərema kungo  
kono.

**banni** *wt* ban laje.

**banni** *wt* ban laje.

**bantəge** *t* bajaka, bakərən min kəbəra.

**bara** *t* mandi, min bə sanga la. **barake** cə mandi  
welecogo; məmusow ka məden cəman welecogo də.

**baramuso** muso min ma ka di a cə bolo ka təmə a  
sinamusow kan; məkəw ka məden musoman  
welecogo də.

**bara** *t* so, dugu, jamana. Anw bara sənə ni baganmara  
ni məni bə ke. **baraməgo** i baraməgo ye mögo min  
bə i bara ye, i soməgo, i ka dugu walima jamana  
mögo.

**bara** *t* wo walima kuru min bə to mögo kənəbara  
camance la barajuru tigelen kə. =**barakun**,  
=**barakuru**. **barajuru**: juru min bə den ka balo  
sabati sani a ka wolo. Barajuru bə a to ba ka dumuni  
lase den ma k'a to a bə kənəbara la, den najəgən də.  
Barajuru bə adamaden ni baganw bəs la.

**barakərlən** naga, nagakərlən, farikolo yoro min  
bə bara ni dugu cə. **barakərəsi** baradimi,  
nagakərlən dimi. **barakuru** barajuru tigelen kə  
kuru min bə to a nə la. A bə fo fana ko barakun.  
Minnu ta ka bon bə wele barakuru.

**bara** *t* jənəjə siya də min folifen caman ye  
baradununw ye. 2 dunun min kolo ye filenbara ye. A  
belebeleba, njimə bə min na, o ka bon mantin ni  
baraden ye ani o bə fo turukabalanin senkəro.  
Tumadəw, a bə fo nin bara in ma ko baraba, min  
fana bə fo cibaranin na. **baraba** dunun belebele min  
bə fo bara jənəjə la. Sisanta dəw kolo ye negə ye nka  
a fələlama tun ye jiri ye.

**bara** *t* jiri min den təgə fana ko bara walima baraden.  
Bara den bə tige fila ye, tila o tila, o bə wele ko filen.

## Bamanankan Dapnegafe

- ka a bara ci karisa kun** karisa ka i jø ni fən də kunko labanna ye.
- barada** t hatayi bə wuli daganin min na.
- baradunun** t dunun min wolo tulen don bara la.
- barafəla** t məgə min ka baara ye bara dunun də foli ye.
- baraji** t 1 Ala bə məgə ka juman kəlen sara ni min ye.  
2 barajintanya: fitiriwaleyaya.
- barakante** t wusulan siya də min bə wusu ka kə fura dəw ye i n'a fə kungolodimi la.
- barake** t ce mandi welecogo; bara *laje*.
- barama** wdft ka məgə majamu ka a bokolow fə a ye.  
*Balima laje*.
- barama** t negedaga.
- baramuso** t muso mandi, bara *laje*.
- baraməgə** t məgə soməgə, i ka jamana walima dugu məgə; bara *laje*.
- baranda** t loko, namasa belebeleba min bə tobi.  
=barana.
- baratu** wdft ka fən də juru dulon kan ka jigin kərefe, k'a baratu i kere la.
- baratu** t sabara min bə dila ni mobilisen ye k'a juruw baratu.
- baranjənə** t cibaraninfəla welecogo də.
- barazi** t [tk barrage] **balan laje**.
- baretubagi** t fələ kundasen də.
- bari** wdft ka fən də nərə fən də la walima ka fən də nərə a la, ka a mu. **ka kogo bari** bogo kene nərə kogo la; ka kogo bari, ka so bari. **ka fini bari** ka fini kunkurun də kala ka a kə ka finikərə wo datuku. **ka i bari fən də la/kan** ka i nərə a la/da a kan.
- bari** barisa, bawo, ka d'a kan.
- barigon** [tk barrique] minen belebele koorilen də jimafənw be mara min kənə; nege walima jiri bondo belebele minnu ni jimafen caman be lasagon u kənə.
- barika** t [ak]1 fanga, barika bə a la: fanga be a la. 2 dugawu, dugawuden: barikaden. **barikama** fanga ni barika bə min na. **barikantan** barika te min na, fanga te min na; min dangalen, min jaasilen.
- barikatigi** fanga be min na, barikama. **barikalen** wmt min ye fanga sərə, min ye barika sərə.
- barisa bari laje**.
- baro** t kərəfə min bə məgə fila walima məgə caman ni jəgən cə jəgən jənajə walima jəgən faamu kama. **ka fən də baro bə karisa ye** ka o fən jəfə o tigimasina ye. **ka baro kə/bə** ka nsalanw bə jəgən ye ka jəgən jənajə walima ka jəgən faamu.
- barokəla** məgə min bə baro kə, məgə barokəjəgən.
- barokejəgən** məgə ni min bə baro kə, teri. wdft **ka karisa baro** ka baro kə a ye. Jeliw be a baro.
- baron** t ka fən də baron: k'a susu fə k'a bu. A bə jəgə jalan baron ka kə na la.
- basa** t bagan misennin də min bə so ani kungo kənə. Bilakorow bə basa koron.
- basada** t fugula min ni bamada bə tali kə jəgən na nka nun fila bə a sanfe.
- basakankərətige** wtłm senkənni jukərəlan tigeli min bə kə i n'a fə basakantigeda. =**bilakoronama**.
- basakilici** t tiyənfə, kuma jəfəli a jə kan. wdft ka kuma do tiyən fə, ka a fə a jə kan ni a ma kə ni musalaha ye.
- basan** t fini min jəgenw ka can ni a bə manamana.  
Basan caman jeman bə na nka u bə don gala la ka kə jə wərew ye i n'a fə baka sankaba.
- basan** wdfl ka gəleya, ka juguya. Nin ko bəna basan:  
nin ko bəna gəleya.
- basanpolən** t shə siya də.
- basansaranin** t kungokənəzəre siya də min ka kunan.
- basajama** t bolokoden ka jeli min mana juguya a bə fə o ma basajama.
- basi** t 1 boli walima jnamafen min bə sən. 2 bana fura welecogo də. Nin kera a ka kənədimi basi ye. wdft ka bana kəneya, k'a furakə.
- basi** t dumunifen min bə dila ni jəmugu wala alikamamugu ye k'a wusu jinintin na. Basi ni na bə dun nka basijalan ni ji walima nənə bə min.
- basijalan** basi min jara tile la, ka anı sukaro, kəgə, di walima tiga foroki ni a bə daji ji walima nənə la. Basi jalan bə se ka lasagon. **basinama** na bə kə basi min na.
- basi** t joli. **ka basi bən:** ka joli bən. **ka basi lajə** ka joli bəli lajə. **basibən jolibən laje**.
- basi** t 1 jə kolobilen min bə kə fini na ni a bə səro jirifura walima jirijəmə dəw dajilen walima u tobilen fə. 2 O jə siya welecogo.
- basi** t fən min dundarə ka kunan dəoni ani a bə məgə nənjeni dəoni. Si den geren ka basi. Ngəyə dəw ka basi dəoni.
- basigi** t hakili sigi, ladamu. wdfl 1 ka jənabə. Ji buruburu bə basigi a duguma. 2 ka to yərə kelen. A denw bə basigi ni məgə surew bə so kənə.
- basigibaliya** tobaliya yərə kelen, sigibaliya yərə kelen; min jənabəlen te ka cogoya; kungosibaliya.
- basigilen** wmt min hakili sigilen, min ladamulen. A basigilen don walima a ka ko basigilen don: a ka ko jənabəlen don, a hakili sigilen don.
- basikili** t [tk bascule] ja, ja min bə kə ka fənw giriya suma ka u jate dən.
- basitigi** t bolitigi, basi bə məgə min fə.
- basiya** t 1 bəgəlan min safine te don a la ni a jə ka bilen. 2 bəgəlanfini min bə siri bamanan bolokoden musomanw, furacilenw ani jubatəw fə ni a bə u tanga fən juguw ma. 2 O fini jəgənse fana təgə.
- basiya** m fən min ka basi, o cogoya.

**basulu** t so min bε jø baw ye ni bøgø walima bin ye.  
=bakulukulu.

**bataki** t [ak] seben min ni møgøw bε a ci ka kibaruyaw lase njøgon ma.

**batara** jn fen kunntan, batarako: ko min te kosebe ye. I n'a fø: **bataraden** den min te den sebe ye, fugari, møgø kunntan. **batarafen** fen min te fen sebe ye. **bataramøgo** møgø min te møgø sebe ye; møgø min ka sira te ko la.

**batiri** t [tk batterie] kabakunba min bε tasuma di mobili ni mansinmaføn wεre ma k'ù lawuli ani k'ù yeelenw mene, tabara, o kaba njøgonna min bε ke ka kuranmako wεre je.

**bato** wt 1 bonye jirali njaniya walima kewaleya la. wdft **ka Ala bato** ka Ala sira taama ni seli ni diine laada tøw ye. **ka boli bato** ka boli søn, ka sønkan fø ani ka a laada tøw tiime. **ka møgø bato** ka tugu a la kosebe.

**baton** t [tk bateau] jikankurun.

**batutamøri** t møri min bε filankafoya ke ni Ala bato ni somaya ye.

**bawo** bari, barisa, bε, ka da a kan. A ye i da bawo sunøgø bε a la.

**bawolofø** t køteba dununføla welecogo køtetadenw fe.

**Bawulen** tj 1 ba min bε Kayi ni Bamako ni Kulikoro mara la ni a bε woyo ka taa Senegali baba la. 2 Bawulen filanan bε woyo ka bø Konowari ka jigin Sikaso mara la. O Bawulen ni Bagwø ni Baninføn bε bila Banin na Kulikoro mara ni Segu mara ce.  
=Babilen

**bawuli:** 1 j alamine, sugune bonyetøgø dø. 2 ka **bawuli ke:** ka sugune ke.

**baya:** 1 kønø min bε siri musow fe. A bε fø fana ko bayajuru. 2 **bayajuru:** kønø tonnen juru la min bε siri musow fe u cela.

**bayaa** t jamatiyen wala laadatiyen ka da kun dø kan min sababu ye sariya batobaliya ye; sariya ni laada søsø; muruti. **bayaamøgo:** møgø min te sariya ni laadaw bato; sariya ni laada sigilenw tjenøbaga, møgø murutilen.

**bayanfa** woroduguyanfan, duniya seleke min bε møgø køfe ni i ye i jøsin saheli ma.

**bayelema** wdft **bamayelema** laje.

**bayini** t banincinin welecogo, fa musonincin.  
=baløkø.

**bayo** t taafe dila cogo dø.

**Bazumana Sisøkø** tj Mali jøaraba min bangenna Koyanin Kulikoro mara la san 1890. A soseginnan san 1987.

**banøbilen** t ntøn siya dø.

**banøgon** t bañilan. Møgø banøgon ye muso o muso muso ye min bε i sørø den ye.

**banøgønbøden** t den [denmuso] min ka waleya ni a danbe sera a ba ta hake la, dugawuden.

**belebele** ml bon laje.

**belebeleba** ml bon laje.

**beleke** wdfl ka waleya dø ke i fere ma, ka a ke ni hakilisigi ye. A ma beleke muso furu la.

**beløti** t [tk belote] mariyasi bøcogo dø min na møgø caman na møgø naani bε mariyasi bø. Møgø fila beløti fana bε yen. **ka beløti bø** ka beløti ke ka aw yere jønajø.

**benbe** t npuku laje.

**Benøn** tj Farafina tilebinfejamana dø min ni Togo, Burukina Faso, Nizeri, Nizeriya ani Atilantiki køgøji a woroduguyanfan na bε dan bø. Benøn tøgø dara Farafina mansakejamana kørø dø la. A ye a ka yøremahørønya sørø Faransi la san 1960. A møgø hake ye 4.900.000 ye. A duguba ye Kotonu ye min møgø hake ye 300000 ye.

**benønka** t møgø min bø Benøn jamana kan.

**bere** t kalama min bε bø jiribolo walima jirimisen na. A bε fø fana ko bereke. **karisa ka bere ka di:** bagangenna min garijigø ka di bagangen na. Fula Yørø ka bere ka di.

**bere** kn kεre, kεrefelan.

**bereke** t bere laje.

**berentugan** t jønøkantugan: ntugan min bε ladon so kønø. =pizøn.

**beretubagi** t musow ka kundasen kørølen dø.

**bese** t muru belebele min bε ke ka bara gølenw ke i n'a fø jirimisenw tigeli.

**bete** t møgø min ka surun kosebe.

**beterawu** t [tk betterave] nako la jirimisen dø min bε sene a ku timinman nøfø.

**be # te** 1 waleya sønsøni bansira demelan A bε taa jønøkeyørø la. A te so. 2 [cogoya] A bε so. A te sunøgø la.

**be ka # te ka** waleya min bε senna demelan A bε ka dumuni ke. A te ka i ko.

**be conj bawo** laje. Ne bε taa ka i to dø bε i ka labøn te ban.

**bedøbedøbedø** cl 1 min tølølen don, o cogoyaladege. A ka sagamøne in tølølen bedøbedøbedø.

**bedøbedøbedø:** min wosiji bølen bε kosebe, o cogoyaladege. A ye baara ke fø k'a wøsi bedøbedøbedø.

**bøe** kulu lajølen ni si te kø, min dafalen. U bøe bε yan.

**Bøela** tj Mali kørønfø møgø finman minnu caman bε burudaamekan fø. Bøela døw ye burudaamew ka jøn kørøw ye. Nka, bøela døw bε yen olu yøremahørønyalen don a bødaa.

**bøele** t bøgø nadaga, biyøle laje duguma.

**bøeni** t ce balimamuø den ye a bønni ye. **bøenike** bøeni ceman. **bøenimusø** bøeni musoman.

## Bamanankan Dajegafe

**beenна** t mögo ba faso.

**beerebeere** wtlm negenni, ladonni, naanini. wdft 1 ka karisa negen, k'a naani, k'a mine ka je. 2 ka mögo negen ka don da do fe min man di a ye.

**beesе** m jelen, saniyalen. **mogobeesе** mögo min te nogo fe. **beeseya** jelenya, saniya; mögo beesе ka cogoya. t mögo min be jelenya fe kosebe donfini, dumuni ani farikolo la.

**beku** wdft ka fen do dila ka ben, k'a dalakeje. U ye dinge beku.

**bekubeku** cl 1 fen do ni a makoya cilen ka ban, o cogoyaladege 2 ka dugu **ci bekubeku**: ka dugu ci ka ban, k'a mögöw faga ka ban.

**bele** t Bamanaw ka filelikeminen do min na u be lajeli ke ni be belekise tan ni wooro fili kolonni filicogo la. Belekise tan ni wooro be i n'a fo laturu so tan ni wooro. =**belefili**. **belefilia** lajelikela min ka dnniya be belefili kan.

**bele** t adamadenw ni baganw ceya yoro min ni bele be tali ke jøgon na. A be fo bele ma fana ko **belekili** walima **køkili**.

**bele** t farakuru min ka misen ni a caman be soro kulumayorow la. Bele caman ka bilen, nka babele, min be bo baji la, ka je. **beleda**: dugukolo yoro min belekise ka ca.

**belebaranin** t **belemin** laje.

**Beledugu** tj Bamanan jamana min be Bamako ni saheli ce, Segu jamana ni tilebin ce, Bawulen ni kørøce. Beledugu ni sahelikungo be dan bo.

**Beleduguka** mögo min be bo Beledugu.

**Beledugukan** Bamanankan min be fo Beledugu jamana kan.

**belehe** wdft 1 ka mögo/bagan do belehe: ka dumuni di a ma kosebe ni a bonyeli janiya ye. U ye a belehe yalasa a ka bonye. **belehelı** wt dumuni caman dili mögo/bagan do ma yalasa a be bonye.

**belekili** dj/nni **bele** laje.

**belemayoro** t dugukolo yoro min bele ka ca.

**bele** wdft ka i belen: ka i den ka fen do walima mögo deegun, ka i delen, k'a makono walima ka se a ma k'a soro o fenmasina wala mögo masina ma bo a kala ma.

**belemin** t 1 nugucoro, mögo nugubaju la børønin min be dumuni na belemisenw ni fen kologirinw døw lasagon. =**belebaranin**. 2 kñodimi min be soro belemin bora fali fe belemisen ni fen kologirin fe.

**beleinintuuру** t 1 denmisen tulonke min na denmisew be u tegew ke ka jøgon datugu, kelen be bele shori denmisen kelen tegé, kelen were b'a ninin ka don bele be min tegé. 2 fen min juru be sara, min juru te to mögo la; min be se bee ma kelen kelen. Juguya ye beleinintuturu ye: i mana juguya ke mögöw la, do b'a sara i la.

**belewøyo** t 1 sa dusumango ni dalateli min be soro beledaw la, sa do min dala ka teli kinni na. 2 mögo dusumango. Nin ce in ye fønfønin ye. =**fønfønin**.

**ben** wdft 1 mögöw surunyali jøgon na badennyi teriya sira fe walima ni u ka nafaw be jøgon dafa. 2 ka mögöya ke jøgon fe k'a soro aw ma kèle, ka taa sira kelen fe. 3 ka se jøgon ma walima jøgon kørø. ka **ben fen do kan** ka layidu ta jøgon ye o fenmasina kan. **ka ben i ma** ka keje ni i sigilen be ni min ye ma, ka ke i hakilinata ye. A benna n'ma a diyara n'ye. **ka ben ni fen do ye** ka se ka ben a ma, ka keje ni a ye. **ka ben i sen ma** mögo be ben i sen ma ni i benna ni dumuni ye yoro do la walima ni i taara ben ni kuma do jønaboli ye min tun ka kan ka ke i jena. **ka ben kan kelen kan** ka ben fen do kan; bee ka son fen do ma. **ka ben ko la** ka ben fen do kan; ka jøgon faamu. Adama ni a muso bennen ko la. **ka ben sahaba ma** ka kunandiya, ka i jinifén do soro nøgøya la. wdft ka mögo walima fen do lajø, k'a mine, ka a kunben. A ye nson ben! **ka jøgon ben** mögo fila wala mögo caman k'a dabo a kama walima ka bala ka ben. wtlm seli jøgon ma walima jøgon kørø. **benbaliso** du min kñomögöw te ben; kele te ban yoro min na. **benbaliya** mögo walima bagan walima fen minnu te ben, o cogoya. **benkan** mögöw benna min kan, layidu min tara.

**bena** # **téna** tuma nata sonsira ni bansira demelan A bena taa dugu la. A téna men yen.

**benba** t 1 mögo bøkolo kørøbaw, i mokew ta mokew walima i momusow ta momusow. 2 **benbake**: benba ceman. 3 **benbamuso**: benba musoman.

**benbenben** t janfa, dabali min tigelen don mögo damado fe ka fen do jønabø, wala ka ben ka janfa do siri. **ka benbenke ke/siri do la**: ka a janfa, ka i ce ka bo a kørø. U ye benbenben ke a la.

**bene** t senefen do min kise ka misen ni a ka je. A be fo fana ko benekise. Bene be ke dumunifén caman ye i n'a fo **benedegę**. bene yirannen ka ke degę ye.

**benefinjo** t jiriden do min be ke senefenw na ka fen misenninw kèle. A be fo fana ko benefuntin.

**benefunti** t benefere min be ke wusulan ye.

**benefuntin** t **benefinjo** laje

**benge** t minan min be ke ka selji ta.

**benke** t mögo ba balimake, binaake laje.

**benøgøke** t binaake laje.

**benen** kn bagan, na te min na i n'a fo tobøjen walima kinibøjen. =**bijnen**.

**berę** t 1 hake caman. O te berę ye: o hake man ca. Berę t'a je: a to man ca. 2 [kn] fen min ka bon walima mögo min ye mögo bonyeta ye i n'a fo mögøkørøba walima mögøba. Nin dugu in mögøberew man ca.

**berę** t 1 hake, dama min be ben. 2 [jn] **beremako**: ko min be ben mögo ma, i be se ko min na, i be se ka i jo ni min ye.

**beren** t [burin tubabukan.] nege min be da nege were kan k'a gosi ni kulu ye; negetigelan.

**beren** t [tk burin] nege nunduman min ni numuw be a ke ka nege werew tige ni marato gosili ye a kan.

**beterebeku** t nineminejan do min be biri jine dala.

**bi** t/sl 1 an be don min na; don min be kunun ni sini ce. 2 **bi**: sisan; bimogow: sisan mogow. 2 **bi bi in na**: an be duniya waati min na sisan.

**bi** t furance min be ntugunw ni jogon ce foro kono.

**bi jn** tan, bisaaba: tan sigiyoroma saaba, biduuru: tan sigiyoroma duuru.

**Bibulu** t [tk bible] Kurane Lenjina welecogo do.

**bida** t [heretique], bidaya: [heresie]

**bigibigi** t tasuma walima fijne cogoyaladege. Fijne be wuli bigibigi. Tasuma be mene bigibigi daga koro.

**bii** cl konoekulu wulikan cogoyaladege. "Konoekulu de be bii fo."

**bila** wdft ka fen to a ka taa, ka a to yen, ka a sigi/don yoro do la. **ka fen bila fen do kan** ka u fara jogon kan. **ka i bila fen do ko** ka i bila a nofe, ka a jinin. **ka fen bila i kun** ka a bila i kun sanfe walima ka a bila i jufa kono. **ka karisa ni do bila jogon na** ka ke sababu ye u ka kelle. Wari ye u bila jogon na. **ka i bila karisa da koro** ka a negen yalasa ka kunnafoni do soro a la, ka i da a dafe yalasa ka kunnafoni soro a fe k'a soro i ma a fo a ye ko i be o kunnafoni de nofe. **ka i bolokorojege bila i senkorojege ye** ka nata ka waleya ke min na i ka soro be dogoya min tun ka kan ka soro ye.

**bilankoro** fen min maralen don ka sini jesigi: wari, nafolo siya were walima balo. **wdfl ka bila jogon na** ka kelle. U bilala jogon na wari nofe. **bilayoro** fen do be bila yoro min. **bilasira laje**.

**bila** t 1 mara, jate. 2 tigiy, sago. A be ne ka bila la: ne ta don. **ka ke karisa ka bila la** ka ke a ka mara la. Ne ka wari be a ka bila la.

**bilakojugu** t 1 manamanamogo, mogokunntan. 2 Fen min maracogo man nyi. **bilakojuguya** bilakojugu ka cogoya.

**bilakojugu:** 1 mogo kuntan, mogo kalantan, min ka sira te a yere la. 2 **bilakojugu:** fen min mara ko man jni. Wari bilakojugu: wari min maralen te warimaracogo la. 3 **bilakojuguya:** bilakojugu ka cogoya.

**bilakoro** t denmisen min ma sigi nege koro folo, min ma boloko folo.

**bilakorjama basakankorotige laje**.

**bilakun:** jeci, baara, nafa. E bilakun ye mun ye?

**bilalan:** minan o minan min be ke fen do lasagolan ye.

**bilali: bileli:** deben siya min be dila ni jokalafara ye.

**bilankoro:** fen maralen don ka sini jesigi; bila laje.

**bilankoro:** nafolo siya o siya min be bila keref ka ke sinijesigi ye. Mogo caman be wari ni baganw mara bilankoro w ye

**bilajalam** t toli Ala ma, fen min bilala Ala ma, waleya do jirali Ala la.

**bilasira** wd-wdft ka karisa bila sira: ka taa a sen bo sira la; ka taama ka a ka sira furance do ke a fe. 9

**bilasirali:** waleya min ye do sen boli ye sira la; bilasirali laje. **bilasirali:** 1 boli kenema ka taa mogo do bila sira, do sen boli sira la. 2 demeni yalasa fen do ka sira soro: ka mogo bila sira ni deme ye. 3 **bilasiralibaga** mogo min be bilasirali ke =bilasiralila.

**bilayi** klli [ak] walahi bilayi!

**bile** t mana, i bile na bo ne ye ne be taa bo i ye: ni i ma na bo ne ye, ne be taa bo i ye.

**bilen** m 1 je min ni joli be tali ke jogon na. 2 min ka jugu. Nin ko ka bilen. 3 min ka kalan, min ka kalan fo a je ka bilen i n'a fo nege bilen min be tasuma kami la. **mwdf1 ka juguya**, ka ke ko ye min ka bilen. A ko bilenna. **mwdf2 ka fen do bilen/bileny** ka ke sababu ye ka a je ke bilenman ye. **ka i bilen** ka minfen do min fo ka a dama temen. A ye i bilen i ko jebere. **ka i bilen (i ko jebere)** ka dolo min fo ka i su. 1 min ka kalan, min ka kalan fo a je ka bilen i n'a fo nege bilen min be tasuma kami la. **ml bilenman, bilen ml** min je ka bilen. **bileny** mt min ka bilen, o cogoya. **mw ka bileny** ka ke fen ye min je ka bilen.

**bilenman ml bilen laje**.

**bileny** mt/mw **bilen laje**.

**bilen** t dimogo.

**bilen** tuguni. I ma son bilen: I ma son tuguni.

**bilenba** t dimogoba siya min farila ka bula.

**bilenboro** t bana, da min juguyalen don.

**bili** t 1 so sanfelan, sen min be ba sanfe o ni o jogonna. 2 ka so walima ba ni u ta jogonna **bili:** ka a sanfelan beelajelen walima a yoro datugu ni bog, furabulu; nege walima siman ye. 3 [konoro] babili, sobili.

**bili** t bubaga min be kaman falen samiya fe ka pan.

**bilibana** t kilikilimasiyen, bana min be mogo bin. =**binnibana**.

**bilisa** wdft nagami, kafo. **ka fenw bilisa (jogon na)** ka u nagami (jogon na). **bilisalen** nagamilen. =**bilisibalasa**.

**bilisajnaami** t 1 fen min jagamilen ni a jenaboli be geleya. 2 mogo min ye namarato ye ni a te ko jenabolen ke. 3 fen do min cogoya gelevalen. wdft ka fen do jagami cogoya la min jenaboli be geleya. =**bilisajagami**

**bilisi** t jine sugu do min be tasuma bo.

**bilisibalasa** wdft **bilisa laje**.

## Bamanankan Dapnegafe

**bin** *wdf1* 1 ka dugu mine k'a soro i ma a dabø a kama, i n'a fo: A taamato talonna ka bin; a jenaminina ka bin. 2 ka bo sanfe ka dugu mine. Sanji binna. 3 ka jigin duguma. Tile binna. 4 ka damine, ka a damine. U binna dumuni na. 5 ka na. Kongo binna. 6 ka i ka jago tijen. A binna: a ka jago ma sira soro. 7 ka sa: A binna. **ka bin kaarisa kan** ka kaarisa bolofen mine a la diyagoya la walima namara la. **ka bin muso kan** ka cenumusoya ke a fe k'a soro a ma dijen ni a ye. **ka bin karisa da kan** ka bala a la fo ka a kumayoro ban. **ka bo sanfe ka bin kolan kono** ka bo kojugu do la ka don kojuguba do la; ka bo segenba were la. *wt binkanni* 1 bagali mogow ma ka u bolofenw mine u la walima ka u namara. 2 muso do diyagoyali ce fe ka da ni a ye k'a soro muso o ma dijen ni a ye. **binkannikela** 1 mogø min be bin mogø werew kan ka u bolofen mine namara walima diyagoya la. 2 mogø min be bin muso kan ka cenumusoya ke a fe k'a soro a ma dijen ni a ye.

**bin** *t* furamisen minnu be falen samiya fe ni baganw be u døw dun. **ka taa bin na** 1 ka taa kungo kono. 2 ka taa jamanataa la, ka bo ke.

**binaake** *t* benke, mogø ba kørøke, a døgøke walima a balimasira ceman do. 2 yorø døw la binaake ye fa døgøke ye fana.

**binakun** *t* banankun *laje*.

**binbirin** *t* keninke siya do.

**binimini** *wdf1 ka i binimini* ka i kolonkolon duguma. *wdf1* ka jenamini.

**binimini** *t* bininbini *laje*.

**bininbini** *t* 1 sa belebele, minijnan =**bininbinisa**. 2 senekela majamutogø do cibaraninfølaw fe. =**binimini**.

**bininbinisa** *t* bininbini *laje*.

**binkanni** *wt bin laje*.

**binkannikela** *t* **bin laje**.

**binkenejenifanga** *t* fanga min dama temennen; fanga min ka jugu, fangafin. =**bingerenjenifanga**.

**binnibana** *t* bana siya o siya min be mogø bo ka bin ka i bo i yere kala ma. A be fo binnibana ma ko kilikilimasiyen. Kilikilimasiyen *laje*.

**bintubala** *t* malo siya do min faso ye Farafina ye.

**bijne** *t* adamadenw ni baganw kñofen min be sukaro yelemai sabati. Fiyen walima nkunkungan min be bijne la, o fana ji min ka kunan be dumuni yelemai sabati. **bijnedimi** bana fen o fen be bijne mine.

**bijnekalama** bijne walima sogo sogolen be kalama min na jenini kama =**borosheti**. **bijnekene** kunkene, galabukene, nankaraba. Buba ye denmisén bijnekene ye.

**bijne** *t* gere, i n'a fo misibijne. 2 furamugu ni marifamugu maralan. 3 boli ani jnamafen do togo.

**bijnen** *t* maramafen min nun ye nege ye a kala ye jiri ye, walima a nun ni kala bee ye nege ye. Bijnen tun

ye følø kelkelan ni donsoyakelan ye. 2 døkøtøro minan min be ke ka sogøli ke. 3 denmisénw ka tulonkelan min be wele fana ko nkulen.

**biri** *t* 1 juru min be dølo lase. 2 alikamamugu fununan min fana be wele lewiri.

**biri** *wdf1* ka bagan sin bisi ka nono bo a la. Fulaw be misi biri. **birifilen** bagan nono be biri ka ke filen min kono. **birimisi** nono be misi min sin na.

**biri** *wdf1 ka i biri* ka i kun jigin dugufe, ka i kø kuru, ka i da i kono kan 2 ka minen do da sin duguma, ka filen biri (k'a dabiri). *wdf1 ka biri (ton) do la* ka ke ton in mogø ye laadaw tilenni fe. A birila kømo la.

**biri** *cl* fen do bintø mankan. A binna biri!

**biri** *wdf1* ka don gundotøn do la, ka i ne yele o ton na. A birila Kømo la.

**biri** *wdf1* ka mogø tigi fari yorø do negen.

**biribara** *wdf1* fen min seriserilen don. A be biribara fan bee fe.

**biribiribiri** *cl* boli cogoyaladege. A ye i senfa biribiribiri ka taa u ka so.

**biribøro** *cl* min nogølen don, o cogoyaladege. A den nunda be biribøro mura fe.

**birifini** *t* fini min be biri mogø la. =**birinkan**, =**birinkanfini**.

**biriki** [tk brique] **tefe laje**.

**birili** *t* 1 mogø min birilen, o cogoya.

**birili** *t* baara min ye bagan biri ye ka a nono bo.

**birinka** *t* kabanøgo, sanfin.

**birinkan** *t* **birifini laje**.

**birinkanfini** *t* **birifini laje**.

**birinti** *t* kurukuru min be ke wolo la, i n'a fo busanda. 2 **ka birinti**: ka kurukuru. A ye a gosi ni busan ye fo ka a fari birinti.

**birintugan** *t* kono do min ni jenekantugan be tali ke nka ni ale be kungo kono.

**biro** *t* [tk bureau] 1 kubeda, kube baara be ke so minnu kono, bon do baarada do la. 2 soden fen o fen min be ke baarayøro kono. **ka karisa biro sigi** ka a bonya, ka a gasi sigi. Kalandenw ka kan ka u kara biro sigi.

**bisan** *t* busan: jiribolomisen, manajuru walima wolojuru min be ke ka gosili ke.

**bisi** *wdf1* ka fen do monsi yalasa a ji, a ncen, walima a noøøn be bo.

**bisigi** *wdf1* 1 ka fen be jo mogø nekøro cogo min min ni a fen cogo yere te kelen ye. 2 ka fen do jate mine i hakili la, ka a jate mine ko i hakilinanta ye tiyen ye. *wt bisigili*. =**jatemine**.

**bisimila** [ak] 1 foli, mogø ja cogo. I bisimila! I sigi! *wdf1* [fen do] damine. Kabini nin ko in bisimila a ko a sen te a la.

**bitigi** *t* [tk boutique] so min labennen be feere walima sanni kama, so min labennen be jago kama.

**bitile** *t/sl* sisan, sisan waati, bi bi in na, an be don min na i ko bi. Bitile in na mōgōw bē taama kosebē.

**Bitōn Kulibali** *tj* Segu bamananfaga sigibaga fōlo. A tōgo jōnjōn tun ye Mamari Kulibali ye. A siw bē wele ko masasiw. Bitōn ye fanga ta k'a ta san 1712 ka t'a bila san 1775 la.

**biye** *t* [tk billet] warifura, i n'a fō kēmēbiye.

**biyēt** *t* [dj] sira min bē adamaden ni bagan musomanw musoya ni denso cē. **biyēbara** biyē yōrō min bē kēnēma. **biyēkise** musoya yōrō min ni a bē fō a ma fana ko kere. Yōrō min bē tige muso bolokoli la, o laada bē senna jamana minnu kan.

**biyēle:** beełe: nadaga min dilalen ni bōgō ye, nabiyełe.

**bo** *t 1* jamanataa, banakōtaa; hadamadenw ni baganw ka dumuni dunned min yelémara ni a bē bo lansiri fe; jamanataa kēli nege. A ko bo bē a la. 2 farikolo yōrō dōw ji walima fen kologirin bōta i n'a fō tulobo, jēbo walima nunbo. **ka bo tige** 1 [jē] ka bo bō jē na. A jē be ka bo tige. 2 fen dō jumanyōrō bōlen a la tō. **ka bo kē** 1 ka jamanataa kē, ka banakōtaa kē. 2 ka **bo kē** [dj] ka tōrō, ka jēni. A na bo kē nin ko in na. **ka bo ci** ka fijne bila ni lansiri ye min ni a bē se ka ke a bē mankan bō. **boci** *t* waleya min ye fijne bilali ye lansiri fe. **boji** kōnōboli. **bokeñegēn** jamanataa be ke jēgen min na. **bokunbōlen** cogoya gēlen don min labanni tē taa maloya kō nka min tē se ka to labenbali ye. **bosusēti** mōgō kōnōgan ko dō min tē jē i maloli kō.

**bobara** *t* jukunan, sigilan, farisogomugu min bē adamadenw kōfē ni u bē sigi a kan. **bobaramugu** farisogo min bē bobara la.

**bobilenu**: furu min bē baganw na bagan minnu bē bin tige k'a kunun k'a sōrō k'a wōgō k'a jimin. Bobilenfuru ka baara ye bin jiminnen burali ye.

**bobo** *t* mōgō min tē se ka kuma; dagara.

**boda** [dj] jamanantaa walima bo bē bō farikolo yōrō min fe. =**bodingē**, =**lansiri**, =**kōda**, =**kōtigi**.

**bodawa** *t* (coeur dans le jeux de cartes)

**bodingē** *t* [dj] **boda laje**.

**bojara** *t* mariyasi min ni dusukun ja bē a kan ni jē ka bili. A bē fō bojara ma fana ko keri [tk coeur]

**boji** *t* kōnōboli bana ani bojilama yērē fana.

**bokeñegēn** *t* bo bē ke jēgen min na, sutara.

**bolan** *m* fitinin, min ma kōrō. =**bolanbolan**, =**bolanbolanama**.

**bolanbolan** *t* **bolan laje**.

**bolankōbō** *t* nkōbō fen o fen min bē balo ni bo ye.

**boli** *wtlm* 1 boli i nō la sennateliya la, sen fali. 2 farikolojenaje dō. 3 yēreñinin, taali yōrō wērē sanko i genbaga walima i genfen kana i sōrō. 4 bō i cogo la ni teliya ye, i n'a fō ka woyo. A kōna bē boli. *wdf1* 1 ka bō i nō la sennateliya la, ka i yēre godo. 2 ka i yēreñinin. *wdf1* ka bolifēn dō labō a nō na; ka a girin i

n'a fō so, negeso, mobili, pankurun. **ka babirilen** **ka boli kē** ka yēreñiniboli ke (ka ba min birila a nōnō kama ka boli kē). **ka boli i ja jē** ka sira ka a sōrō sirankun tē i la. A ka a terikē muso kōrō furuli binna ne da kan.

**boli** *t* namamafēn min bē sōn. Boli bē se ka ke mōgō kelen ta ye walima mōgō caman i n'a fō dugu kelen mōgō bē, jamajeboli: forobaboli.

**bolibaga** *t* siranbagato min bē boli k'a yēreñin. Cē jīto caman ye kēlē bolibagaw ye.

**boliboli** *t* taakasegin min bē sababuya kōnōgan fe. *wdf1* ka taa yōrōw la ka i kunkanko fura jinin =**ka boliboli kē**.

**bolilikēla** *t* farikolojenajēkela min ka baara ye boli ye.

**bolininkumala** *t 1* boli min bē kuma. 2 mōgō min tē sēgen kuma la.

**bolitētaamate** *t* taama min ka tēli nka ni a ma se boli ma, sennateliya kojugu.

**bolo** *t 1* farikolo yōrō k'a taa kamankun na ka taa a bila tegefura la. 2 farikolo yōrō k'a taa nōnkōnkuru la ka t'a bila tegefura la. 3 fen dō yōrō dō i n'a fō ba bolo. **ka mōgō bolo mine** ka i bolo di a tigi ma foli la, ka a tēge mine ka taama diyanye la. **ka i bolo da mōgō kan** walima fen dō kan: ka i jigi da o mōgōmasina walima o fen masina kan. =**ka i bolomada a kan**. **ka i bolo da i da la** ka i bolo da i da la bawo fen dō balala i la. **ka i bolo don i da kōrō** ka i bolo don i da kōrō kōnōgan fe. **ka i bolo seri/fili mōgō ye/ma** ka a tigi fo ka a to yōrō la min ka jan i la. **boloban** fantanya, ka i boloban: ka i bolofēn ban. **bolokō** tege kōfēlan. **bolokōfēfēn** fen min tē fen sēbē ye. **ka fen dō ke bolokōfēfēn ye** ka o fenmasina bila bolo kōfē ni i tē a ta sēbē la. I kana i ka baara ke bolokōfēfēn ye. **bolokōrōfēn** fen min bilalen bē mōgō bolokōrō dōndo jēsigi kama. **bolomine** silamediine mōgō min bē a bolo mine ni a bē sēli. **bolonō** mōgō sēbēnnikenō, i ka tiiri cilen, walima i bolo dalen mana na, o nō, min bē a jira sariya la ko i bolo nō don. **bolonō** baarajugu min kera adamaden dō fe. **ka ke bolo dō kan** ka ke o sira kan. A bē a keletige bolo kan. **ka i bolo fila fa karisa la/ka i tēge fila fa karisa la** ka a minē mōgōsēbē ye, ka a bonyē. kb 1 fe, mara la. A bē a bolo. A bē a fe. 2 [a] **bolo** a ma; a ka nōgōn a bolo: a ka nōgōn a fe. 3 [a] **bolo** ka bō [a] fe; daba mine a bolo: daba mine ka bō a fe. 4 [dō] **bolo**: ka a sababu ke [dō] ye: a bē si a jēna kungolodimi bolo: a bē si a jē na kungolodimi fe. 5 [dō] **bolo**: ni dō ye/dō fe. Negeso taara a bolo.

**boloban** *wt* bolofēn banni, sēgen sōrō kōfē. *wdf1* ka kōli sōrō kōfē. A bolobanna pewu. *wdf1* **ka dō**

**boloban** ka ke sababu ye ka a bolofēn ban. Kasara ye a boloban. *wt* **bolobanni**.

**bolobilen** *t* shō siya dō.

## Bamanankan Dajegafe

**bolobo** t 1 denmisen min be mögökörba senbo baaraw la. 2 muso min be a ce ba senbo musoya baara caman na. wdft ka mögö ka baaraketaw ke yalasa a be i senbo baaraw la ka i lafiyen. Denke be a fa bolobo, a muso be ba bolobo.

**boloci** t ci minw be bolo la ka mögö kisi banajugu ma. =tuguci.

**boloda** wdft ka fen do jate mine k'a bila, i n'a fo ka tafe boloda: ka a jate mine fini hake min be tafe bo. wt **bolodali** fen do jate mineli ka bila; waati do dögödali.

**bolodafa** wtlm min be fen do lase. wdft ka mögö deme ni fen ye min be a bolota dafa.

**bolodafa** t wari, nafolo walima fen were min be mögö do je ka a bolota dafa.

**bolodegun** wtlm bolo baara caya, masöröbaliya. wdft ka karisa **bolodegun** k'a bolo baara caya. A bolo degunnen sisan.

**bolodimi** t bana o bana min be na ni bolonkönin do walima tegefura fununni ye.

**bolodese** wtlm bololankolonya, fantanya, segen, dese. Bolodese sababu la, a ma se ka taa a terike ka denkundi la. wdfl ka dese fantanya walima segen ye a sababu ye.

**bolodijnögönma** t 1 njögöndeme. 2 ben, njögönfamuya, jekabaara. wd-wdft **ka aw bolodijnögön ma** ka njögö deme.

**bolodun** wdft ka karisa bolofen dun ka ban. A ma son a buranw ka a bolodun.

**bolofa** t hake min ka ca. Bolofa be a ka nkalontigé kan.

**bolofara** t fen belebele kerefe fen min tugulen be a la. Ko be se ka ke ba bolofara do ye. Komo ye cew ka gundo bolofara do ye.

**bolofilajo** t jégemineminan do, jo siya do.

**bolofen** t fen min be mögö bolo i n'a fo nafolo.

**bojogigin** t silamediine batobagaw minnu te u bolo mine ni u be seli.

**boloka** wdfl ka jo, ka dabila.

**bolokala** t bolo yoro min be damine nonkönkuru la ka t'a bila tegefura la.

**bolokan** t kurukun min be bolokala ni tegefura ce. **bolokannanegé** nege min be don bolokan na.

**boloko** wdft ka da sigi nege körö, ka a seliji. wt **bolokoli. bolokoden** denmisen min tantan sigira nege körö, walima min tantan bora solimadenya la =solimaden.

**bolokö** t kundigi cogoya do.

**bolokurun** t bolokoniw kurulen ka fara njögö kan.

**bolokurunkel** farikolojenajé min na mögöw be njögöndan ke bolokurun kelé la. Sunkalo Bagayögö ye Mali bolokurunkelkela do do ye.

**bolokurunkelkela** mögö min ka baara ye bolokurunkel ye.

**bolokoni** t tegeden duuru minnu be adamadenw ni bagan döw la i n'a fo gönw ni warabilenw.

**bolokonikunba** t bolokoni min ka bon bolokoni to bee ye ni a be a kelen na.

**bololabaara** t baara min fanba be ke bolo la i n'a fo garankeya, numuya, negesodila. **bololabaarakela** mögö min be bololabaara ke.

**bololaban** t derniere oeuvre.

**bololabore** t boro min be mine bolo la ka taama.

**bololafen** t fen o fen min ye do ta ye.

**bololafiyen** t mögö min bolola ka teli gosili fe.

**bololakala** wdft ka fen kala bolo la. wt **bololakalali** fini kalali min be ke bolo la.

**bololakaran** t 1 bololatulon, tulon min na mögöw be u bolo ke ka njögö mine walima ka njögö gosi. **ka bololakaran ke** ka bololatulon ke.

**bololaminen** t minen minnu be se ka taa bolo la.

**bololamisen** t 1 mögö min bolo be se fen bee ma. =tegelamisen. 2 mögö min tegela ka misen, nson. **bololamisenya** sonyali.

**bololandı** t mögö min ka baara jenabolen, min ka baara feseseselen.

**bololanegé** t nege min be don bolokoni na.

**bololankolon** t fantan, wari walima nafolo sugu were te mögö min fe. **bololankolonya** fantanya, segenbagatoya.

**bololasögo** wdft ka fini sögo bolo yoro la. wt **bololasögoli**.

**bololasöön** wtlm dili min na fen dibaga te fe jenama di wdft ka fen do dögöman di karisama ma ka a to caman to I bolo. A balimaw ye a bololasöön u fatiyen na.

**bololatige**: 1 kunbonkola, manamana, fenw minebaliya sebe la. Bololatige fe a taara foro la ka a ka daba to so. 2 **bololatigelen**: mögö min kun te ko la, min te a bolofen mine sebe la. 3 **bololatigelenya**: mögö min bololatigelen, o cogoya.

**bololateli**: 1 mögö min bolola ka teli a ka baara la. 2 **bololateli**: mögö min tegela ka teli, min mögö gosi ka teli. 3 **bololateliya**: 4 mögö min bolola ka teli baara, gosili walima waleya do la, o cogoya.

**bololatugu** wdft ka da do tugu k'a sörö i m'a sögo ni konnegé ye. Ni a be bø tile fe a be a ka da bololatugu. wt **bololatuguli** da tuguli gansan ni a ma ke ni sögoi ye ni konnegé ye.

**bololatulon** t **bololakaran laje**.

**bolomademe** wtlm deme min be ke mögö do ye ni kunko be a kan i n'a fo bolokoli, köjö walima saya. wdft ka do deme a kunko do la ni wari walima fen were ye.

**bolomandəgo** *t* fantan, seba tε məgə min ye.

**bolomanjugu** *t* min bolola tigelen don.

**bolomasigi** *t* nafolo walima dumuni min bilalen bε məgə bolo kɔrɔ, bolokɔrɔfən.

**bolominε** *t* silamediine batobagaw minnu bε u bolo minε ni u bε seli.

**bolonə** *t* 1 tiiri, səbenni walima bolo dalen mana na, o nɔ; min bε a jira sariya sira la ko məgə sen bε waleya də la; bolo dara yɔrɔ min na o tamashen. **ka i**

**bolonə bila səben də la** ka tiiri ci, səbenni ke min bε ke tamaseere ye ka i sen donni sabati waleya də la.

**boleje** *t* kundigi cogoya də.

**bomangolongolo** *t* fenjenama də min balo ye adamadenw ni baganw bo ye.

**bon** *m* min man dəgən, min ka bon. **belebele** *ml* min man dəgən, min ka bon. dugu belebele: dugu min ka bon. **bonya** *mt* 1 min ka bon. 2 min ka kan ka jira məgə kɔrɔma la au məgəba la; maloya. *mwdf* ka ke fən au məgə belebele ye. *mwdf* **ka məgə bonya** ka bonya jira məgə də la. *mwt* **bonyali** 1 ka ke belebele ye. 2 ka ke məgəba ye.

**bon** *t* 1 bana, funun walima farigan sugu caman wəre min bε sərɔ bonni fe. 2 **kungobon**: bon min bε sərɔ sigifenw fe walima kungosogow jnama fe. 3 **sobon**: bon min bε sərɔ adamadenw ka baarajugu fe, i n'a fo kɔrɔte.

**bon** *wdft* ka fən də kerun walima ka a fili [fən wəre ma] i n'a fo ka kabakuru bon məgə ma. **ka məgə walima sogo bon** ka bijnen, kabakuru walima marifa kise bon a ma. **ka gabakuru bon/fili kalo/tile ma** 1 ka kuma məgə də fe kan də la, a tigi tε kan min men. 2 ka waleya də damine min tε na sira sərɔ; cogoya tε na sərɔ min na. **ka gabakuru bon tile ma/ka gabakuru fili tile ma ka kɔrɔ bon** ka kala juru ke ka kɔrɔ gosi ka a kise bo a la. **ka so bon** ka i ka wari walima nafolo da i garajige walima i dənko ni məgə wəre ta ce.

**bon** *wdft* 1 ka jigine lamini ni nənfən ye. 2 ka tufa bin siri ni fu ye.

**bon** *t* so, siso, sojekənɔ.

**bonboli** *t* jiri min dilalen bəgəso dugumalan gosili kama k'a dalakejne. =**banbali**.

**bonboli** *t* funun siya də min bε sen mine.

**bonbon** *t* boonkun: da yɔrɔ min bε duguma dawolo ni duguce. **bonbonsi** si min bε falen cew bonbon na.

**bonda** *t* 1 siso da. 2 denbaya kelen məgəw, kəlε.

**babonda** denbaya, gwa min məgəw ye badenmaw ye, minnu bε nəgən sərɔ muso kelen ka sira la, sinjimaaw.

**bondo** *t* jigine fitini.

**bonju** *t* soju, sojekənɔ.

**bonkun** *t* so min farila ka bilen dəəni, bilena min kolo ka fin.

**bonni** *wt* waleya min ye ka fən də bon ye.

**bonya** *mt/mwdf* **bon laje**.

**bonye** *t* kunbabaya, caya, də bε fara cogoya min kan, fanga, tanga, sira minnu bε məgə də ka tanga jira ka taa dəwərε yɔrɔ. *wdfl* ka **bonye**: ka kɔgɔ, ka taa sanfe, ka se i dan na. *wdft* ka məgə **bonye**: ka tanga da o məgəmasina kan, ka maloya walima ka same a tigi ma, ka bonyefenw di a tigi ma walima ka bonye baara ke a ye. **bonyemasəgin** *wt* waleya min ye bonye keli ye məgə ye min delila ka i bonye ye, walejumandən. *wt* **bonyeli**. **bonyelitəgo** *td* təgə min be ke ka məgə bonyeta wele, i n'a fo: Ba karimasina, Mana karimasina, Nfatəgəma walima Nbatəgəma.

**bonyugun** *t* wololabana də min bε na ni joli keli ye senkəniw ni nəgən ce.

**boolo** *wdft* ka doni sigi kojuman sanko fan də kana girinya fan də ye, i n'a fo doni min tentenkemalen i kun walima bagan də kə la. A ye doniw boolo fali kə la.

**boonkun** *t* **bonbon laje**.

**boonsi** *t* **bonbon laje**.

**booro** *t* fən min ka ca kosebε i n'a fo jiriden, o cogoya. Si booro: si mana den kosebε o denw.

**borobara** *t* 1 fən min ka magan kosebε, o cogoya, jiriden min mənnən kosebε cogoya, sogo tobikojugu cogoya. Mangoro mənnən bε borobara. 2 fən min ka ca, o cogoya. Mangoro bənnən a sun kɔrɔ borobara. *wdfl* ka magaya. Mangoro borobarala.

**borokobaraka** *wdft* 1 ka məgə ladiya ni fən caman dili ye a ma. 2 ka boli sən ni sənnifən caman ye i n'a fo shew ni baw.

**borongo** *t* tiganinkurunkəne balabalalen welecogo də.

**borosheti** *t* [tk brochette] **bijəkalama laje**.

**Boso** *tj* 1 mənikəla minnu bε Joliba kan. 2 O mənikəla siya. **bozokan** Bozow bε kan min fo. = **Bozo**.

**boso** *wdft* 1 ka fən də wolo kɔrəta yalasa o jukɔrɔfən bε ye, walima yalasa se bε ke o ma, ka a furuku yelema. 2 ka bagan wɔrɔ, k'a wolo bə a la ni ka a kənə dayele. 3 ka i jε yεlə kosebε ka fileli ke.

**botaa** *cl* min njigilen kosebε, o cogoyaladege. A ka fini njigilen botaa!

**botontokolo** *t* **kukun laje**.

**boyi** *t* [tk boy] 1 ce min ka baara ye dumuni tobi ani sokənəbaara misen təw caman ye. 2 muso min ka baara ye o dərən fana ye du wəre kənə min tε a faso walima a cəla ye.

**bo** *wdfl* 1 ka bə: ka taama, ka boli o ni a ta nəgən ka yɔrɔ də bila ka taa a kəkan. A bəra so kənə sisan. 2 ka se, ka i yεrε jira, i n'a fo san waati dəw. Fonene

## Bamanankan Dapnegafe

bôra. 3 ka ke damatememogo ye: Karisa bôlen don kojugu: Karisa ka ko damatemelen. 4 ka jne. Shô bôra ninan kosebe: shô jrena ninan kosebe. **ka bô yoro dô la** ka ke yenka ye, k'a jira ko i ye o yoro den ye. A bôra Senegali: Senegalika don. **ka bin ka bô i ba kô la** ka geregere jugu soro, ka kunko soro min segen ni a tôro ka bon. Kabini a ye faama bugo a binna ka bô a ba kô la. **ka bô karisa da la** ka fara a la, ka a ye ka a to yen, ka bô a kunna. **ka bô karisa kunna** ka fara a la, ka a ye ka to yen, ka bô a da la. **ka bô nôgo la** ka here soro segenba kofe. **ka bô so wulubôda fe** ka bô so da were ye min te da yere ye; ka i yere jinin ni boboli ye sira fe min te bôsira kôrô ye. **ka bô waraba senfurance** ka bô ko gelen do la k'a soro baasi ma i soro. **ka don karisa kan ka bô n'a ye** ka ke a teri ye ka soro ka a janfa; ka a gundo don ka soro ka o boroto. **ka bô yen** ka i yoro janya yen na. **ka bô fen dô walima môgo dô kôrô** ka i yoro janya o mogo walima o fen na. **ka na/ka taa bô yoro dô/môgo dô la** ka na/taa i jne da o yoro/mogo kan. **ka na/taa bô môgo dô ye** ka taa i jne da o tigi kan. **ka bô fen dô la:** ka i yere soro o fen na; a bôra bana in na ka bala moggow la. **ka bô dô nu ma:** ka don o tigi jigi kôrô, k'a deme. **ka bô mogo kôna/hakili la** ka jine, ka jine [fen do kô]. wdft 1 ka fen do ta a be yoro min k'a bila kenenma, k'a jira kene kan. I be warri bô. 2 ka fen do sara. I be kemê bô. I be she bô. 3 ka fen do ju sama, i n'a fo bin. Senekela be binju bô. A be fo nin bô ma fana ko bôbo.

**bô** wdft 1 ka kejne, ka ben. O b'i bô wa? **2 ka mogo dô bô** ka kejne o tigi ma fen do la. A be a kôromuso bô janya la. Ne kunwari be dôrôme mugan bô. wdfl **ka bô dô fe** i yejena ni o tigimasina walima o fen masina ka surun jnogon na kosebe.

**bô** t dinelatige. A ka bô ma foyi jne: kera bôfu safu ye. **bô** t jirisun dô min mako ka can sojo ni dalanw dilali la. Bôbere *laje*.

**bô** t kan, kanwo. A perenna ni a bô te jinin ka ci.

**bô** t nafa, tñô. Bô te worojago la funteni fe.

**bôbere** t berejan min ye bô ye. =**bôkala**.

**Bôba** tj Mogo siya dôw minnu be Mali ni Burukina Faso jamana na. Mali la, u ka can Manjakwi, San ani Tominijnan mara la. Bôba sugu ye fila ye: bôbofin ani bôbowulen. A be fo bôbofinw ma fana ko bwa.

**bôba** wdft ka fen do ju sama ka bô a be yoro min, bo laje, nin sanfe.

**bôbokami** td kami min be so.

**bôcogo** td kecogo, dacogo, yecogo. Nin muso in bôcogo ka jni kosebe.

**bôda** td 1 bô be ke da min fe. 2 fen dô walima waleya do taabolo. 3 fen dô bôra da min fe.

**bôfan** td temesira, dalilu. Karisa bôfan ka ca: karisa dalilu ka can, ko caman jenabôcogo be a kôno.

**bôfile** td file fiyeta min dilala ni bô ye.

**bôgo** t 1 dugukolo walo walima a mugu, a jalan walima a jinigen. 2 asiyeti ni bôliw be dilan ni bôgo min ye. **bôgôbôdinge** tota, dingé min be sen ka so jo, ka so je walima ka dagaw dila; wolonkoto.

**bôgôkolo** dugukolo welecogo dô, duniya. Foyi te yen min do te sôrô bôgôkolo kan. **bôgônoronoro** bôgo jinigenba, bôgosu min be soro jimayoro dôw ju la. **bôgôsu** bôgotoli, bôgôfinman min be bô dalaw ni wolonkoton dôw la ni a be ke ka so nôrô walima ka a bari.

**bôgôbôgo** cl a beelajelen tjinenni cili la cogoyaladege. A ye a ka so ci bôgôbôgo.

**bôgôlan** t fini jiegennen ni bôgosu, kala ni bijen ani furaw ye.

**bôkolo** t buruju; mogo bôra moggôkôrô minnu na.

**bôlen** t bara min kan ka jan ni a be se ka ke nôrô ni jimafenw maralan ye.

**bôlen** t fen walima mogo min damatemelen don. A bôlen kojugu i n'a fo mogo kungosibali.

**bôli** t [tk bol] minan min be ke ka jimafen dôw min i n'a fo kafe.

**bôlo** t jiri kunkurun min turulen don dugu la ni baganw be siri a la.

**bôlon** t nbôda, kene min be dugu sow kogow ni jnogon ce.

**bôlonbôlonnin** t bôlon minnu ka dôgôni u tilelen te.

**bôlonnin** t bôlon min fiye ka dôgôni.

**bôloti** t garimisen min be ke ka kalali ke ani ka gese da.

**bôn** t 1 dunun dô, min kun kelen tulen don ni a be fo ni têge ye walima kala. **bônba** dunun dô min kun kelen tulen don ni a be fo ni kala ni têge ye. Fôlo, hôronw dôrôn de tun be bônbafôkala kala min be ke ka bônbafôla. **bônjalan** kôtebabon foli min be ke dôna kama, o foli ni a dônsen. **bônkolo** dunun dô min be fo ni a kala ye; bônwolo tulen be jirikolo min na.

**bôn** wdfl ka bin a yere ma, i n'a fo jiridenw. wdft 1 ka fen do seri ka bô minan dô kôno. 2 ka fen do yereke.

**bôn** wdfl ka a jne jeya koli walima doni fe, i n'a fo fini ani nege dôw. Nin fini jne be bôn joona.

**bôn** t kungokôno kôno dô.

**bônbôn** t [tk bonbon.] takalagomi.

**bônfé** t bônjogon, min ni dôweré sawura dôw ye kelen ye walima u bôlen jnogon fe bôcogo walima sôrô na. Sunan ye sajô bônfé ye.

**bône** t 1 heretana, kojugu, galô. Mun bône binna i kan: mun kojugu ye i sôrô? 2 **bône**: here min ye mogo majë, soro keta min ma sira soro. A ka jago bône benna waafila ma.

**bənə** *wdf* 1 ka kaari fen dō kō. Karisa te bənə: karisa te fen di məgə ma, ka kojugu bəe ye i ma min jinin: A bənenə. **ka bənə i ni na** ka sa fu.

**bənkajju** *td* marifa siya dō.

**bənkənə** *td* jinen; hakilibəl fen dō kō, o cogoya.

**bənna** *t* min bora dō la, siya kelenw. U ye jəgən bənnaw ye.

**bənnkan** *t* wololabana dō min dōw ʃejə ka bon ni a be kurukuru fana ka nen ta.

**bənsən** *t* məgə bora məgə minnu na ani minnu bəna bə i la, i ni fen o fen bora məgə kelenw na, bənəgən.

**bənəgən t bənənko laje.**

**bənənko bənəgən t bənənko laje.**

**bənənko** *t Fen/məgə* fila minnu sənw ye kelen ye ye jəgən bənəgən ye. =**bənəgən, bənənko, jəgən, filan, kokejəgən, kunkənəgən.**

**bəəsi** *wdft* ka məgə do wolo wuli. Funteni ye a kamankərəlan bəəsi. **ka jirifura bəəsi** k'a fura bərəntə jəgən fe ni a ma ke ni fərili ye. **ka fen dō bəəsi məgə dō la** ka a tufa ka bə o tigi bolo; ka a mine a la diyagoya la, ka a puruti a la. =**bəsi**.

**bərə** *t* 1 minan o minan min dilalen dō ni fini, wolo, walima bagafu ni dafu dalen ye donita kama. 2 fini min be don cəbilenkew fe, i n'a fo Do cəbilenkew. Do cəbilenkew be don bərə min kənə ka dən ke, o be wele ko bərəjugu. =**bəre**.

**bərəbərə** *t* jiri min den ka ca kosebə nka u man di i n'a fo si bərəbərə.

**bərəke** *t* hadamaden walima bagan musoman min te se ka den wolo sababu dō fe.

**bərəkə** *t* bəgə noronoro; yərə min jininnen don ji fe kosebə.

**bərən** *wdft* ka fen dō caana, k'a mərənmərən.

**bərən** *wdft* ka məgə farikolo yərə dō saalo ni kilisi ye; k'a digidigi. **ka tafo walima ji bərən** ka kilisi ke tafo kuruto la walima ji la ka barika don a la.

**bərənjə** *t* bəgəjə. =**mərənjə**.

**bərənkəni** *t* baarakelaw la baarakelaba, səbekelaba.

**bərənkəni** *t* kele cəfarinw na cefarin.

**bərəntə** *wdft* 1 ka fen do caman kari wala ka u lajigin, i n'a fo jiriden. 2 ka fen dōw caman faga. A ka marifakan kelen ye kamiw bərəntə. 3 ka məgə dō damatəmə neni/gosi. A muso be to ka a bərəntə.

**bərətə** *wdft* 1 ka fini/fen kalalen gari foosi walima ka a tige. 2 ka dumuni dō bə a bejə la sani na ka ke a kan. An be kini bərətə sanko na kana ke a bəe la ni an təna se k'a dun ka ban.

**bərətə** *wdft* ka sanni walima feere layidu tijen. **ka sanni bərətə:** ka fen sannen do lasegin, ka fen dō sanni layidu tijen. **ka feere bərətə** ka fen dō feerelen lasegin, ka fen dō feere layidu tijen.

**bəsi** *wdft bəəsi laje.*

**Bətisiwana** *tj* Farafina worodugufejamana dō min ni Namibi, Zanbi, Zinbabuwe ani Farafina Bayanfanfe Jamana be dan bo. Bətisiwana təgə kərə tun ye Beshuwana ye. A ye a ka yərəmahərənya sərə Angilejamana la san 1966. A məgə hake ye 1290.000 ye. A duguba ye Gaborəni ye min məgə hake ye məgə 90.000 ye.

**bu** *wdft* k'a mugumugu, k'a susu fō k'a ke mugu ye. *wdfl* ka gelyə. Ntolantan Joliba ni s itadi ce na bu: Ntolantan Joliba ni s itadi ce na gelyə.

**bu** *t* sogomugu kolontan, jiriden sogo.

**bu** *t jə* folonen miyene min be wuli, faranin min be jəkissə, kabakissə ani sənefen werew la.

**bubaa** *t* boli siya dō denmisenniw be kalifa min na.

**bubaa t bubaga laje.**

**bubaga** *t* fənjənama minnu caman be balon jəgən fe ni u be jirimafən ni fini jimin. **bubagatonkun** bubagaso.

**bubagabəla** *t* məgə min be taa bubagaso bə ka na ci a ka shedenw kərə.

**bubaganin** *t* farikolo yərə dō kirinni min be sərə joli boli baliya a la a jəfə walima bana dōw fe i n'a fo jolicayabana. A be fō fana ko **bubaganinjə**. Bubaganin donna a sen na.

**bubasi** *t* basi min dilala ni jəbu, kababu walima sənefen were bu ye.

**bubunin** *t* warabilen min be ladon so. A be fō a ma fana ko bubutiga.

**bubutiga t bubunin laje.**

**budubədə** *t* fen min ka magan, o cogoya. A be budubədə! A ye fini go gomi la k'a gosi k'a ke burubərə. =**burubərə**.

**buga** *t* bəesə, məgə min ka fini donta səgesəgelen don, fini juman ni fini jəlen dən ka di məgə min ye. **bugaya** məgə min ye buga ye, o cogoya.

**bugu** *t* so min jolen ni təfə k'a bili ni nco ye walima min kurukara jolen ni nco ni karata ye. A be fō bugu laban in ma ko karatabugu.

**bugubugu** *wdft* ka fen do kerun, k'a fili yərə jan. A be fō fana ko bugubuguma.

**bugubugu** *wdft* ka jə ko ji la minan dō kənə ka o minan yigiyigi sanko jə ni a la bəlemisən w be bə jəgən na.

**bugubugu** *t* nəgefəlafala walima bəfəren, wo səgəlen be min na ka juru don a la min be fiye Ntomodenw fe ani denmisən w fe ka u yere jənaje.

**buguda** *t* bugu minnu jolen be kungoda la səne kama.

**bugufiye** *t* bugu caman minnu jəlen be kungoda masurunna la, dugu fitinin, o yərə.

**bugun** *t* miyene walima falaka jeman min be sigi jəməgən in kan min be sababuya bana ni kərə fe. Bugun dara a jə kan jədimi ni kərə fe. 2 maranka min be ke səgəmada fe samiya ni fonene waati la ni a

## Bamanankan Dapnegafe

**be** ke i ko sisi, sisi ladege min be ke kulumayorow la sogomada fe. 3 miyene finman, bulama walima jugujima min be da dumunifen dōw la i n'a fo nonj, dumuni tobilen minnu ma ja ni u dunwaati temena u kan.

**bugun** wdft ka i da, ka i biri i fan kan ni kōnō ko don. 2 ka i biri sanko i kana ye, ka i den.

**bugun** wdfi ka caya, ka dō fara i yere kan. She be bugun joona ni misi ye.

**bugunin** t fini dasen dō min be ke ni gari finman ni gari jeman ye.

**buguninka** t geje, busan min dilalen ni baganba dōw fasa walima u wolo ye.

**buguninkaro** t finimugu dacogo ni negeñ dō.

**buguri** t 1 gongon, dugukoloma gongon walima bugurinje. 2 fileli min be ke buguri la, laturu, tijne. **ka buguri da** ka laturu da. **buguridala** laturudala, tinedala, mogō min be fileli ke buguri la.

**bugurinje** t tasuma ka fenjeninen, o tasuma salen ka ke buguri ye.

**bugurinjerəsayā** td saya min be a tigi soro segen ni jeni sugu beelajelen na.

**bugutufa** t tufa min be biri bugu kunna.

**buguturu-bugujensen** t waleya min ye basigibaliya ye yorō kelen na i n'a fo baganmaralaw ka duniya latige min be ke yaalayaala la. A be fo buguturu-bugujensen ma fana ko buguturu-bugubo.

**bugo** wdft ka fen dō gosi, ka a ti ni i bolo walima i bolofen ye.

**bugolidia** t bugolinə, nō min be to bugoli kofe.

**buke** t cew ka kun dila cogo dō min na kun fan tōw be di k'a dan to a sanfelan ka taa tenda la ye.

**buke** t fen min sara, o cogoyaladege. A ye tasuma fiye k'a faga buke!

**bula** t 1 numu bolofara dō, i n'a fo Dunbiya numubonda. 2 **bula:** mogō o mogō ye Fakoli Dunibya bōnsōn ye.

**bula** t [tk bleu] jē min ni sankaba walima gala jē bölen. **bulama** min jē ye bula ye. A be fo fana ko bulalama. Nin fini ka bula: nin ye fini bulalama ye.

**bulakabulaka** t dumuni min ma tobi ka se.

**bulayibulayi** cl fen min ka bōn taamatō walima o böto a nōna, o cogoyaladege. A bora bulayi bulayi!

**buleti** t [tk boulette] sogo susulen ni kefenw ye k'a mōn ni ka a jiran tulu la.

**bulon** t 1 soden kelen min be du donda la. 2 mōkesuw. =**bulondaw**. **ka i kali bulondaw la** ka i kali mōkesuw la. **ka bulondaw sōn** ka mōkesuw sōn. **bulonda** da min be so donda la soden na.

**bulondaw** mōkesuw, sōnnikeyoro. **ka karisa ka bulonda tugu/ci** ka a silatunun, ka a ka denbaya ci.

**bulonda** t 1 da min be bulon na. 2 **bulonda:** mogō minnu bora ce kelen na ni u bōnsōn w bē. U ye bulonda kelen ye.

**bulu** t fen min kolokololen don ni wo be a la i n'a fo marifa bulu. 2 [kōnorō] i n'a fo marifabulu, dabulu.

**bulu** t fura, jiribulu. A be fo a ma fa jirifura.

**buluki** t min bōli teliyara, o cogoyaladege. A bora buluki!: A bora ni boli teliman ye.

**buluku** wdft 1 **ka foro buluku:** ka ntugu wuli a la. 2 ka fen dō tijen, ka a don da fe a tun man kan ka don min fe. A ye a fa ka nafolo buluku. **ka mogō ka dīnelatige buluku** ka fen ke o tigimasina na min be a ka temesira geleya.

**bulukutu** t i n'a fo buluki.

**bulon** t [tk boulon] negeñ min be don ekuru la k'a ke ka fen dō mine walima ka fen fila mine k'u gerente jōgon na.

**bumugu** t sikolodēge min be ke situlu ye.

**bunadamen** t Adama ni Hawa bōnsōn w, mogōw; adamaden laje.

**bunagi** t **bunaki laje.**

**bunaki** t joginni fen o fen be na ni wolo wulili ye i n'a fo jikalan ka wolo foroforoli. wdfi ka foroki; ka wolo walima farikolo yorō dō wuli funteni, josili wala cōnkōnni fe. A be fo fana ko ka bunan. =**bunagi**.

**bunan** t bunaki.

**bunbun** wdfi ka yereke fan bē. 2 ka fini **bunbun** mogō la: ka fini biri a yorō bē la.

**bunbun** t jirisun dō tōgo.

**bunbuso** t denmisēn w ka tulonke dō. Bunbunso be dilan ni bunbunju ye. Wo be tige o kono ka o dabiri jirimisen dō tigelen kunna. Denmisēn fila be be u sigi bunbun kun fila la ka munumunu. **ka bunbunso boli** ka tulon ke ni bunbunso ye.

**bunsan:** jago min be ke fini ni wolomafen dōw ye. Fini walima wolo tigelen ka misenya ka ke o jago ye.

**bunten** wdft ka fen dō susu fo ka a bu. **ka tōn dō bunten** k'a bugo kosebe. Mali ntolantankulu ye Tinizi ntolantankulu bunten.

**bunteni** t fenjenama dō ni a be mogō kin. =**ngəson**.

**bunteniku** t marifa keletigelan.

**buntenkamunu** t seri min be ke ni jō bunennen ye. A be fo a ma fana ko jōkulukutseri.

**bunubunu** t bugurinje kalanman min be ga la tasuma sato walima a tantan sa kofe.

**bunun** t tōnkōnō: kōnōba min be mara so ni a be ji dōn. Kungo kōnōbunu siya caman be sōrō.

**bununda** t ji be poyi ka bō dugukolo la yorō min na.

**bura** wdfi ka mōn kosebe funteni fe. A ye gankene tobi ka bura joona.

**buraburaba** *t* jirimisen dō min bē falen samiya fē ani tilemafe nakō la. Buraburaba bē tige ka ke na suga caman na.

**buran** *t* 1 cē muso fa, ba, körōw ye a buranw ye. 2 muso cē fa, ba, körōw fana ye a buranw ye. = **biran**.

**buranke** buran cemān. **buranmuso** buran musoman. **buranbonye** 1 bonye min bē ke buranw ye cē ni a somögōw fē a kera burancibō, foli, woro, worosongo, selimaflow ni u ta njogonnaw ye. 2 bonye min bē muso somögōw fē cē ni a somögōw ni a teriw ye. O buranbonye caman ye fanali ye. **burancibō**: muso burannakaw ka nali a fa ka foro la ka baara ke; **cibō laje**. **buranfana** buranbnye nin ye dumuni walima negelafēn dō ye. **buranfo** foli min bē ke buranw ye cē ni a somögōw ni a teriw fē sani ka muso furu ani a furulen kōfē. **buranna** buranw ka so ni cē ni muso bē dugu kelen; u ka so ni u ka dugu ni cē ni muso te bō dugu kelen. **burannaka** mōgō o mōgō bē bō i muso/cē ka denbaya la; mōgō o mōgō bē bō i muso/cē ka dugu walima jamana na ni aw tē dugu kelen walima jamana kelen mōgō ye.

**buransən** fen min bē di mōgō fē i buran ma.

**buransən** fen dō dili buran ma waleya.

**buransənfən** fen min bē di mōgō fē i buran ma.

**Bure** *tj* Mandenkōrō sanu damanda dō min bē Lagine jamana kan Sigiri ni saheli cē ani saheli ka digi tilebin kan. Manden sanu caman tun bē bō Bure.

**burensanu** sanu min bē bō Bure jamana kan.

**buren** *t* 1 jiri dō min den bē dun. 2 o jiriden tōgō.

**burenpasaka**: buren ju walima a bolow bē tige ka ke jasa min ye. = **bilen**.

**buru** *t* 1 folifen min bē fiye. Buru caman dilanen don ni bagan gere ye. Sisan, buru minnu dilanen ni negē ye caman bē na ka bō tubabujamanaw la. 2

**burufiyēla**: mōgō min ka baara ye walima min bē se buru fiyeli la.

**buru** *t* dumunifēn min bē dila ni alikama mugu ye takuladibi kōnō.

**buru** *t* fen min ka kologirin ni a bē jimafen do la. A bē fō buru ma fana ko buruburu.

**buru** *t* fijekuru min bē ci ji sanfē; jēge ni jikōnōfen werew bē a ke buru bē ci ji sanfē.

**burubere** *t* **budubēde laje**.

**buruburu** *t* njaga min bē jimafen dō la; ni jimafen basigira fen min bē sigi a ju la.

**Burudaame** *tj* 1 mōgō siya minnu farila ka je dōoni ni u bē Mali kōrnōfēlan ni a saheli dan na Gwo ni Tunbutu mara la. Burudaame bē sōrō fana Nizeri, Alanseri, Mōritani ani Burkina Faso jamanaw kan. Burudaame siya ka ca. Ifogasi, Kalantesari, Ulimidēni ye a siya dōw ye. 2 **burudaamēkan**: burudaamēw bē kan minnu fō.

**buruju** *t* jujōn, bōkolo, tariki.

**burujugosi** *wtlm* 1 jujōn, bōkolo ni bōyōrō latōrili. 2 sifile, waleya min ye k'a laje i si tō ye hake min ye. *wdf* 1 ka mōgō jujōn ni a bōkolo fō a ye. Jeliw bē hōrōn buruju gosi. 2 ka fileli ke k'a si tō laje ka o fō aye.

**Burukina Faso** *tj* Farafina tilebinfejamana dō min ni Mali, Nizeri, Benēn, Togo, Gana ani Konowari bē dan bō. A ye a ka yēremahōrōnya sōrō Faransi la san 1960. Burukina Faso mōgō hake ye 9.300.000 ye. A duguba ye Wagadugu ye min mōgō hake 400.000 ye.

**Burukinaka** *tj* mōgō min bē bō Burukina Faso.  
= **Burukinabe**.

**buruku** *t* bin timiman min bē ji la. Buruku bē falen kōsēbē bamayōrō dōw la i n'a fō Moti mara, Tunbutu ani Gwo. **burukiji** ji timiman minta min bē dila ni buruku ye kōrnōfēmōgōw fē.

**burukutu** *cl* bō ni tēliya ye. A ko burukutu! *wdf* ka burukutu ke, ka bō ni tēliya walima boli ye. A burukutura ni yanfēlan ye.

**burumusi** *t* 1 dulōkiba min ni a fugula kalalen njogōn na ni a doni ka ca mōrikunda. 2 hadamadenw ni baganw bē to ka wolo miyēne min kōnō.

**burun** *wdf* ka bin ka bō i kun i jinēma walima i ka bō a kalama. **ka burun mōgō dō la** ka jarabi o mōgōasina la.

**Burundi** *tj* Farafina cemancelajamana dō ka digi kōrōnyanfan kan. Burundi bē Tanganika dala ni kōrōn cē nka a ni Zayiri, Ruwanda ani Tanzani bē dan bō. A ye a ka yēremahōrōnya sōrō Beliziki la san 1962 A mōgō hake ye 5.600.000 ye. A duguba ye Bujunbura ye min mōgō hake ye 229.000 ye.

**buruntu** *wdf* ka fa ka walankata. Segi buruntura: segi fara fō a kōnōfēn bē warawara.

**burutututu** *t* min tē kōtigē.

**Busa** *tj* siya dōw minnu buruju bōra Mandenkōrō . U bē wele fana ko busawa

**busan** *t* bugōlikelan. Gējē walima jiribolo misen bē ke busan ye.

**busan** *wdf* ka gēleya, ka ke kōnōganko ye. A ko bēna busan: a ko bēna ke mōgō kōnōganko ye.

**Busansi** *tj* siya dōw minnu buruju bōra Mandenkōrō . A dōw bē wele. bisa, bisano, busanci ani busanga.

**busuruwale** *t* mōgō min bē mōgōw jigi tugu kōsēbē. A bē fō fana ko siringale ni jēliw b'a don fasadadōnkiliw la.

**buteli** *t* [tk bouteille] jimafenw bē lasagon minan min kōnō, a bē fō a ma bamanankan na ko dunden.

**buti** *t* jēgejalān walo walima mugu min bē labēn ka dabō a kama ka ke na la. A bē fō fana ko jēgebuti; sogo fen o fen min bē ke nafin na.

**butigi** *t* [tk boutique] sannifēnw bē sōrō so min kōnō.  
= **bitiki**.

## Bamanankan Dajegafe

**buu** t fən min bilennen, o cogoyaladege. A bilennen buu!

**buusu** t 1 buguri min bə bagan ni fenjenamaw dingē da la. 2 ka **buusu bɔ:** ka bagan walima fenjenama dingē seni k'a buguri ton kerefe. Ngeren be buusu bɔ samiya fe.

**buwa** t 1 bəgəbilen min bə sərə kungoda dəw la ani kədaw la. 2 bəgəbilen min ni kəgə bə nagami ni misiw bə a dun.

**buwa** t fən o fən min mana se məgə farikolo ma walima i kənə a bə se ka i bana walima ka i faga. *baga laje.* =**baga**, =**bwa**.

**buwan** t fən min bilennen, o cogoyaladege. A bilenna buwan!

**buwati** t [tk boite] bara, minen min dilalen ni nege, jiri walima buteli ye ni fən bə se ka lasagon a kənə ka məen. Lökəti buwati: lökətibara. A ye tamati ləgəti buwati kelen san.

**buyaki** t jiriden də min ka kumun ni timin dəoni ni kise misenman caman bə a kənə.

**bwa t buwa laje.**

**bwa** t kumaden min bə kabako jira i n'a fo pati!

**bwaje** t jirimisen də min ku ni npiye ta bələn nka ni a te se ka dun i n'a fo npiye. =**bagaje**.

## C

**c** siginden sabanan.

**ca** t ciya, ci, baara, mako.

**ca** m min dama/hake man dəgən. Kalanden ka ca kalanso kənə. **caman** ml min dama/hake ka ca. Jiri caman bə kungo kənə. **caya** mt min ka ca, o cogoya. *mwdf* ka bugun; ka ke caman ye. Ni i bə se marali la, i bolofen bə caya. A ka wari cayara. **a ka ca a la** sika caman te a la, a bə se ka ke, ni Ala sənna.

**cabakərə** t cəbakərə laje.

**cabalen** t kamalennin min ka bilakoroya sera a dan na; bolokoden. =**cəbalen**.

**cacaca** t nazaradən də min sanka wulila san 1960 lamini na.

**caco t cajo laje.**

**Cadi** tj Farafina cəmancəlajamana də ka digi saheli kan min ni Nizeri, Libi, Sudan, Farafina Cəmancəla Jamana, Kamerun ani Nizeriya bə dan bɔ. A ye a ka yəremahərənyə sərə Faransi la san 1960. Cad məgə hake ye 6.000.000 ye. A duguba ye Njamena ye min məgə hake ye 303000 ye.

**cafubərə** t bərə min dilalen ni dafu walima bagafu ye. =**cakobərə**.

**cajo** t 1 so min ka fin/bilen ni a senw ka je. 2 məgə min bə furaw mun k'a fari jeyə. =**caco**.

**cakəbaga** t baara kəbaga, cikəla. =**cakəla**.

**cakəla t cakəbaga laje.**

**cako** t bagafu.

**cakobərə t cafubərə laje.**

**calanbo** t wolo sabara siya də min bə sahelijamana na.

**calawu cl** fasa ni galabu kəneyə cogoyaladege. A ye kogo ta calawu!

**caman ml ca laje.**

**cancan** wdft ka fen də caroncaron, ka a tigetige. I bə se ka nin jiri in bolomisenw cancan ni bese ye wa?

**cangura** t jiri də min bə ke dəgə ye ni a furabulu fana bə balabala ka finije don a la ka ke gəre ye.

**canparo** wdfl ka sumaya, ka sennasumaya, ka dəgəya. Sanji canparola fobənda fe.

**capalo** t jədəlo welecogo də.

**Capuruca** tj 1 jamakala siya də minnu bə məgə bə deli. 2 **capuruca**: nenini min bə fo məgə ma min te malo.

**carin** wdfl ka yərekə; ka serisəri, ka taa siraw fe minnu te kelen ye. U kəlelen kəfə, denbaya bəe carinna. =**cərin**.

**caron** wdft 1 ka fen tige. 2 ka fen jəsi fen wəre la teliya la: ka takala caron. A ye takala caron k'a mənə. wdfl ka kamalen/ sungurun tige.

**cawu** cl tali min ka telin ni a bε ke ni kegunya ye, o cogoyaladege. Ni i ye a ta cawu, i bε a bila cawu!

**tacawu** mɔgɔ min bolola ka misen, nson.

**cawucawu** t 1 hakiliwuli. Cawucawu bε a nɔfε. wdf! ka i hakili wuli, ka i fiyefiye. wdf! ka mɔgɔ dɔ/bagan dɔ hakili wuli, ka a fiyefiye. wmt **cawucawulen** jawulilen, hakili wulilen.

**caya** mt/mwdfl **ca laje**.

**ce:** kumaden dɔ min bε folikan la ka fɔ baara kelen na, walima ka dɔ fɔ wale juman dɔ la, ka dɔ fo min bɔto don baara dɔ keyɔrɔ la. I ni ce: i ni baara.

**cele** t **kele laje**.

**celeya** wdf! **keleya laje**.

**celu** t donitalan jɔlama min dilalen ni jurukisε walima gari kologεlen ye.

**cencegenin** t fini min ka surun kosebε.

**cerun** wdf! ka fen dɔ tige ka a misenya. Muso ye gwan tige k'a cerun.

**ce** t 1 adamaden ceman, ceya laadaw ye nɔgɔn sɔrɔ adamaden min na. 2 mɔgɔ min bε ka muso furu, muso ce. 3 mɔgɔ min ka farin. Karisa ye ce ye: karisa ka farin. 4 ceya walew bε mɔgɔ min na. Nin musow ye ce yere ye. **ka taa cew fe:** [bilakoro ceman] ka sigi nege kɔrɔ, ka boloko. 5 **ce:** kumaden dɔ min bε a jira ko kumala diminen, tɔrɔlén. Ce nin dabila sa! 6 **ka taa cew fe:** [ce] ka boloko, ka sigi nege kɔrɔ.

**ce** wdf! ka bɔ a ma. An ka jenajε don cera ka bila donwεre la. wdf! 1 ka fen fara jnogɔn kan ka a ta ka bɔ a nɔ la. Muso ye jnaman ce ka taa a bɔn. 2 ka i **ce:** ka i foroi ka bɔ yen. Misi tun bε na fulake tu min ke, a y'i ce. 3 ka i **ce** fen dɔ la: ka i ban a tigiyā ma, ka i ka a la. A ye i ce a ka kuma fɔlen na.

**ce** kb 1 fen fila walima u dantige fura la. Bamako ni Dakaro ce ka jan: Bamako ni Dakaro fura ka jan. 2 u ceman, u cemance la. Segu bε Bamako ni Moti ce. 3 siratige min be mɔgɔ fila walima fen fila ni nɔgɔn cemance la cogoya. A ni a balimake ce ka gεlen: u man di, u te ben.

**ce** t 1 mɔgɔ bɔcogo, i yεjεna. Nin muso in ce ka ji: muso cεnuman dɔn. 2 fen dɔ walima waleyā dɔ cogoya, a lahalaya. Nin baara ce ka jugu.

**Ceba Tarawele** tj Sikaso faama min bangera san 1845 A sigira faama Dawula Tarawele nɔ la san 1877. Ale de bɔra Bugula ka na Sikaso sigi ka a tata jo. Ceba soseginna san 1893 la. A dɔgɔkε Babenba sigira a nɔ la o sosegin kɔfe.

**cebakɔrɔ** t 1 kamalenkɔrɔ, ce min kɔgɔra ka se a dan na. A bε fɔ cebakɔrɔ ma fana ko cabakɔrɔ. 2 **cebakɔrɔ:** mɔgɔ farin, min kolo ka gεlen. Nin ye muso cebakɔrɔ ye de! =**cabakɔrɔ**.

**cebalen** t **cabalen laje**.

**cebaya** t cew ka bolokodenya, solimadenya kamalenya.

**cebɛn** t kεle, kεle bε se yɔrɔ min na ni cew bε se nɔgɔn ma. Segu cebɛn ma diya.

**cebilenke** t donkela dɔ min bε cebilenke bɔrɔ kɔnɔ. **Do cebilenke** cebilenke min ye Doden ye. **Mali cebilenke** cebilenke min te Do la. **cebilenkebɔrɔ** cebilenke bε don bɔrɔ min na ka dɔn ke.

**cebɔn** t 1 cew ka makojεfεnw ni jnamamafεnw bε mara bon min kɔnɔ. 2 ce muso caman tigi bε si bon min na ni su bε muso min na bε taa a sɔrɔ yen.

=**ceso**.

**cebɔ** wtlm 1 cew bɔli ka taa kεleyɔrɔ la, ga o ga ka kan ka ce min bɔ. 2 cew bɔli ka taa foroba baara dɔ la. 3 sɔrɔdasi ceta min wajibile tun to Tubabutile la.

**cebɔ** wdf! ka wo bɔ fen dɔ camance la; i n'a fɔ ka kini cebɔ: k'a cemance sɔgɔ sani ka na ke a la, k'a yεrεkε sanko fijε bε don a la. =**cesəgɔ**.

**ceci** wdf! ka fen dɔ cebɔ, k'a fara fila ye, k'a tila fila ye, ka a ci a cemance la. **ka yɔrɔ dɔ ce** ka yɔrɔ dɔ cebɔ: ka temε a yɔrɔ fe.

**cedance** t 1 ce min bε ce tɔw dan waleyā dɔ la, min bε a tɔw ni san ce. 2 **cedance:** cefarin. A bε fɔ cedance ma fana ko sodanso.

**ceden** t jamakulu do mɔgɔ, mɔgɔ dɔ nɔfemɔgɔ. Buba ni a ka cedenw taara jenajεkeyɔrɔ la.

**cefagamalo** t malo siya do.

**cefilanin** t dunun dɔ, min kolo ye jiri ye. A bε fɔ ni bolo ni kala ye. Nin dunun fana bε wele yɔrɔ dɔw la ko perecunba.

**ceεle** wdf! **ka i ceεle** ka i nɔgori k'a sɔrɔ i senkan ma bɔ. **ka dɔ ceεle** ka i nɔgori ka gεre a la k'a sɔrɔ a ma i senkan men.

**ceεne** t yɔrɔ min mɔgɔ tirinti ka di ka bin. Ceεne bε dukεnε ma sanji nalen kɔfε. wdf! ka tirinti fen dɔ kan i n'a fɔ dugukolo njiginnen dabɔnkama la walima k'a sɔrɔ i ma a dabɔ a kama. A ceεnena ka bin bɔgɔ noronoro la. wdf! ka fen dɔ tirinti m'a mɔrɔmɔrɔn i n'a fɔ gari. A bε finikalagari ceεne a sen kan.

=**cerene**, =**terente**.

**cegana** t ce min ma musofuru, ce min muso sara ni a ma furu ke fɔlo; ce kulukutu. **ceganaya** cegana ka cogoya. A meenña cegana la. =**cegwana**.

**cegwana** t **cegana laje**.

**cejugu** t 1 min ce ka jugu, sarantan. 2 min man ji adamadenja la: baara cejugu. **cejuguya** sarantanya, min ce ka jugu cogoya.

**cejuguyakuru** t kurunin min bε falen mɔgɔ nεda yɔrɔ dɔ la min bε dɔnī fara a tigi ka sara kan. [A kɔrɔ yere te cejuguya sira ye.]

**cekabɔnkɔrɔ** t 1 janfa, layidutjen, celi ka bɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ min tun jigi bε i kan, jigitigε. Janfa laje. A ye cekabɔnkɔrɔ ke a terike la. 2 ka i **ce ka bɔ** [...] kɔrɔ: ka [...] janfa: ka i ni a ce layidu dɔ tijnen.

## Bamanankan Dajegafe

**cekala** t 1 binjan min be falen waa la ni a be tige ka ke karata ye. **cekalatu** cekala be falen yoro min na kosebe.

**ceke** t dumuni siya do min be dila ni banankumugu ye. =**aceke**.

**cekise** t cенaa; farikolo yoro min b'a ta kamankorolan na ka na bila solo la.

**ceko** t 1 jarabi min be muso dusukun na ka taa ce(w) fan fe. 2 musow ka cенimusoya wele cogo.

**ceko** t cew ka laada korew, cew ka gundow ni u ka gundomafenw muso te don minnu na.

**cekololo** t 1 so cemance la jiri. 2 fen min ye fen do la barikama ye. Karisa ye u ka du cekolo ye. =**cemakolo**.

**cekolon** t 1 ce min ye jito ye walima min te se ka baara ke. 2 musokorobaw ni cekorobaw ka moden ceman welecogo. 3 modenw ka moke welecogo.

**cekora** t ce min si lamonen don kosebe.

**cekoroba** t cekora bonyetogo. I te cekora min tago don, i b'a wele cekoroba.

**cekoranin** t ce min si kora la kojugu.

**cekoraninkun** t cew ka gundoton do.

**cekoraninkun** t binjalan jenninen kunkurun min be to duguma ni a be mogo sennakolon sen sogo doonin.

**cekunbancola** t kuru min be cew kan na welecogo do.

**cekurulen** t manogo joge wusulen min kurulen don.

**cela** t muso furulen ceso; muso furulen ce ka dugu walima a faso. A be fo fana ko celaso, celadu.

**celajala** t cesirijala wololama walima a finilama.

**celakaw** t muso furulen walima muso maminen ce ni a somogow.

**celanpere** t muso min norolen don cew la kudayi.

**celataa** t muso furulen ka taali a ce ka so sigi kama.

**cem** t fen do cema a furance la, a cemance la. Bataki be kitabu fura cema.

**cemakolo** t cekolo laje.

**ce man** t adamaden walima bagan min ye ce ye.

**cemance** t fen fila walima seleke fila furance la. Kayi be Bamako ni Dakaro cemance la.

**Cemancela Gine** tj Farafina cemancelajamana do ka digi tilebin kan min ni Gabon, Kamerun ani Atilantiki kogoji tilebinyanfe be dan bo. Gun caman, minnu be kogoji la, ye nin Gine do ye. A ye a ka yeremahoronya soro s ipaji la san 1968. A mogo hake ye 436.000 ye. A duguba ye Malabo ye min mogo hake ye 330000.

**cemancerobanan** t bolokoni min be bolokoni tow cemance la ni a ka jan u bee ye.

**cemanneni** wtlm nenini min ni a be ke a ka kan ka ke cew de fe; nenini min na cew ceya tago be fo. wdft ka

do nenin nenisen na min na cew ceya tago do be fo. Buba momuso diminen ye a cemanneni.

**cemari** t mariyasi bosen do min ni mogo fila be a bo. A tago dalen cew la nka ni musow fana be a bo. =**tarande** i komi mariyasi bisaba ni fila de be ke ka a bo.

**cemarifin** t keninke siya do.

**cemenen** m 1 min nejen ka ca. 2 A kono cemenen don: a kono dalilu ka ca, a ka kegun.

**ceminen** t 1 ce ka minenw, maramafen ni boliw. 2 ce ceya.

**cemisen** t kamalen, ce min balikuyara nka halisa a ma kogo ka se a dan na. =**cemisennin**, =**kamalennin**.

**cemisennin** t cemisen laje.

**cemusonin** t ce min ka waleyaw ni a kecogo ni musow ta be tali ke jogon na ka teme a cogoyaw ni ce tow ta kan.

**cemoga** t 1 cekoroba bonyelitogo . 2 cekoroba tagoma wele cogo.

**cen** t cencen laje.

**cen** t tiyen laje.:

**cen** t 1 nafolo, muso walima denw ce be minnu ta a fa, a ba, walima a koreke salen kofe. 2 muso be min soro a ce, a masaw walima a balima salen kofe. 3 den be min soro a masaw walima a balima salen kofe. 4 bana min be du do kono ni a fana be ta cen ye. 5 laada koro i n'a fo fasiya. =**ciyen**.

**cena** t cekise, naga.

**cenajan** t cekisejan, nagajan.

**cenajan** t 1 npokotigi walima muso min cekise ka jan. 2 muso juman.

**cencen** t 1 faramugumugu min be soro folonw ni badankan ni bajila, belekise misennin. **ka cen ke mogo do niminjo na** ka a ka dijetatige geleya, k'a lase kunko ma. = **cen**, =**ncen**.

**cenimusoya** td waleya min ye ce ceya ni muso musoya seli ye jogon ma; musoko, somi: ni cew be kuma, ceko: ni musow be kuma. **ka cemimusoya ke** ka da ni jogon ye.

**cenintulon** t kelie welecogo do; ce fila ka jogonben kelie senfe.

**centace** t ce min ye muso, muso ni a denw walima nafolo ta cen ye. =**ciyentace**.

**centala** t ce, muso walima den min be cen ta. =**ciyentala**.

**centamuso** t muso min ce sara ni a ce balimake ye a ta cen ye. =**ciyentamuso**

**ceton** t cew ka ton; gundoton min ni cew doron b'a la.

**cena** t fen ceni, o cogoya. =**cene**.

**ceni** t fen, mogo min ce ka jni: muso ceni, mobili ceni.

**cereñe** t cene laje.

**cərin** *wdf* **carin** *laje.*

**cərə** *t* farikolo cəmance, solo. A bolo bə a cərə.

Cəsirijala bə a cərə tuma bəe.

**cərə** *wdft* ka minan do cərə: ka a fa ka se a cəmance la. A ye filen cərə di ka ci ne ma.

**cərətige** *t* 1 dənkili yərə min bə da dalaminejeli fe. 2 dənkili yərə min bə don a taylorəw ni nəgən ce. 3 ka dənkili **cərətige:** ka a cərtigə da.

**cərətige** *t cətige* *laje.*

**cəsatəmuso** *t* musocesalen, filiyatə.

**cəsiri** *wdft* 1 **ka i cəsiri** ka cəsirijala siri i cə la. 2 ka i **cəsiri** fen də fe/la: ka o fen mine sebə la, ka i jija a la.

**cəsirijala** *t* wolo walima fini jala min bə siri cə la.

**cəso** *t cəbon* *laje.*

**cəsəgə** *wdft* ka fen də səgə a cəmance la, ka wo bila a kənə walima a cəmance la. A ye kinin cəsəgə ka na ke a la. =**cəbo**.

**cətemusote** *td* 1 hadamaden walima bagan min ni cəya ni musoya tamaseerew bə bange. 2 gərijigeni, cə min te muso fe fo a cənəgənən walima muso min te cə fe fo a musoñəgənən.

**cətigə** *t* jiri minnu bə banamini ntulomaw kan so bili la; nege minnu bə banamini so bili la =**cərətige**. *wdft* **ka fen də cətigə** ka a tige a cəmance la, k'a cəci.

**cəwaanin** *t* fələ Bamananmusow ka kundasen do təgo.

**cəwəlonin** *t* 1 kungo kənə. 2 məgə min ka kegun.

**cəya** *t* 1 məgə walima bagan min ye cə ye, o cogoya. 2

**cəya:** farikolo yərə min ye tamashən min bə cəya səemendiya i n'a fo: fərə ni bəlekili. 3 **cəya:** farinya, dusu.

**cəyasa:** kəsa: bana fen o fen bə na ni cəya balili ye ka wuli walima ka wuli ka mən, bana min bə cə bali ka je ni muso ye.

**ci** *wdf* 1 ka kəne fara: fijə bə ka ci. 2 ka fara, ka ji bo: a ka sumunin cilen kə a nun cira. 3 ka fara ka bo kelenya la ka tila sigiyörəma caman ye, walima ka tijən bəgəbəgo: U ka du cira. **ka ci ka jənsən karisa kan** ka dimi a kərə min labanna ka a dəgəya, ka a nenı, walima ka fen ke a la min man di a ye. *wdft* 1 **ka do ci** ka a tigi gosi a gosikan walima a kasikan ka mən. A bə wulu ci. 2 **ka fen də ci** ka mankan do bo fijə fe i n'a fo ka npərən ci, ka bo ci, ka nkura ci o n'u ta nəgən na. 3 ka dumuni do dun ka ban: A ye kini ci pa!: a ye kini dun ka ban. 4 ka fen də gosi a dayəleli walima a foronni kama: ka məgə kun ci, ka bara ci, ka dəgə ci. **cida** ci, fara, pəren, farada. Cida bə nin samara la. =**ti**.

**ci** *t* baara, mako, sənə. **ka ci ke** ka baara ke; ka sənə ke. *wdf* ka bila baara la. *wdft* **ka məgə də ci** ka a tigi bila ka taa baara do jənəba. =**ciya**, =**ca**.

**ci** *t* bin, binsiri, binjalan, kaara.

**ci** *t* 1 kibaruya min bə sama məgə ma k'a ladəniya walima ka fen jinin a fe. 2 ka **ci bila də ma:** ka kibaruya də bila ka taa a ma. A fa ye ci bila a ma a ka taa bə so. 3 ka **ci don də da:** ka kiburuya də kumakan sama a fe ka taa fo dəwərə ye. U ye ci don Buba da ka na.

**ci** *t* tamanfara min bə ke məgə siya kelenw na.

**cibaah** *t* nabijuman, Alakira. =**cibaga**.

**cibaga** *t cibaa* *laje.*

**cibaranin** *t* dunun minnu bə fo ani u dənkiliw bə da sənəkela jəmansaw ye ka u tanu; o dunun, dənkili ni a dənsen. 2 sənəkelaw ni fangalabaarakelaw bə furakise min yalasa səgen bə temə u kan, nisəndiyafuranin, denkelendeməbaa.

**cibə** *t* jaama bə je ka baara min ke foro kelen kənə bonye la walima sara la. **ka taa ci bə la** ka taa foroba baara la də ka foro la. **burancibə** muso cəlakaw ka taali ka tile kelen baara ke a fa ka foro la.

**ciden** *td* 1 məgə min ka baara ye cidenya ye. 2 məgə min bə bila walima min bilara ci do la. **cidenya** ciden ka cogoya.

**cike** *t* sənəke, forolabaara. **ka ci ke** ka sənə ke, ka baara ke. **cikəla** baarakela, sənəkela. **cikəforo** sənə bə ke foro min na. **cikənə** sənəkənə; jo min sərəla cikəforo la ni a ke ni sanni ye; min te sannijənə ye.

**cilase** *wtlm* waleyə min ye baara də walima ci də foorili ye.

**cin** *wdft* **ka tasuma cin** ka tasuma mənə, ka tasuma tugu, ka tasuma don jiri, finfin, walima fen jenita də la.

**cin** *wdft* 1 ka jin ke ka fen də səgə walima ka a tige. Wulufato bə məgəw kin. 2 fen jenama də ka fen də səgə ni nənən ye ka baga bila o cinda la; ka də kin ni i jin ye. Didenw ni sa bə məgə cin. =**kin**. *wt*

**cinni/kinni. cinnifən** fen jenama walima bagan minnu bə məgə kin =**kinnifən**. **cinda** *td* da min bə bila farikolo yərə də la cinni kəfə =**kinnida**.

**cintan** *m* 1 makontan, baara tə məgə min na. 2 jəci te fen min na. **cintanya** *t* fərə, baarantanya. 2 mako te jo fen min na cogoya.

**cisarala** *t* 1 sənəke baara min bə ke sarala, ci kəli sara la. A bə fo fana ko cisaralabaara. 2 **cisaralakela:** məgə min sənə ke wari ni tile la.

**ciwara** *t* 1 sogokun min desəlen don jiri la ni sənəke laada ni jənəjəfen don. 2 **ciwara:** məgə min ye sənəke waraba ye.

**ciya** *t ci* *laje.*

**ciyen** *t cən* *laje.*

**co** *cl* banni dakelen cogoyaladege. Fali ye i ban taama ma co!

**cobaa** *t* fen min jəginnen don kəsəbə, o cogoyaladege. A bə cobaa! A ye nənə ke basi la k'a jəgigin cobaa!

## Bamanankan Dajegafe

**cogo** t 1 jε, dajε, bø jε. 2 [jininkalan] cogo di walima cogo jumen?: jε jumen? I bε a ke cogo di?: I bε a ke jε jumen? 3 kecogo; nin cogo la: nin kejε la. **ka cogo[ya] sɔrɔ fən də la** ka jε sɔrɔ a la. **cogo(ya)** se, dalilu. Cogoya te a fe: se te a ye. **cogoya** 1 cogo. 2 hadamadenya, məgoya, sən. A ka cogoya man ni: a sən man ni. **ka fən də cogoya** wdft ka jε sɔrɔ a la. **ka [wale/fən də ke] a cogo bεe la/a jε bεe ma** ka a ke ka se a dan na; ka se a la kosebe. A bε bamanankan fo a cogo bεe la. =**coko**/=**cokoya**.  
**cogoba** wdft ka i **cogoba/ka fən də cogoba** ka i firifiri/ka fən də firifiri ji la min bε mankan bø.  
**cogocogo:** ka fən də cogocogo: k'a firifiri ji la, k'a sananko.  
**cogontan** m sentan, fantan, jigintan.  
**cogoya** t **cogo laje.**  
**coko** t **cogo laje.**  
**cokoya** t **cogo laje.**  
**coloki** cl ni teliya ye, o cogoyaladege. A børa coloki!: a børa teliya la.  
**cooko** wdft 1 **ka i cooko:** ka i sigi ka jε, ka i sigi wulibaliya kama, ka i sigi ni fanga ye. 2 ka fən də gengen, ka a turu.  
**coolo** t 1 məgø walima bagan min te sigi a sigiyørø la. 2 ka **coolo/cooloya:** ka bø i sigiyørø la ka taa sigi yørø were. 3 ka **coolo /cooloya də nøfε:** ka bø i sigiyørø ka yelema o tigi/fenmasina fe. 4 **cooloya:** məgø walima bagan min bε coolo, o cogoya.  
**coolo** t wo caman səgølen bε bara/filen min na ka dumunifen døw ko walima ka fenjugu bø u la. **ka tøn də ke coolo ye** ka a bugø kosebe, ka kuru caman don a la. Reyali ma sən s itadi ka a ke coolo ye.  
**coricori** cl **coyicoyi laje.**  
**corin** wdft ka fən də/w gerente, ka u gεre jøgøn na. **ka børø corin** k'a fa kosebe. **ka she sen corin** ka a sen fila mine jøgøn na, ka u siri ni juru ye. Denmisennw ye she gen ka a mine ka a senw corin.  
**coron** wdfl 1 ka mine ni ka desε ka i yere bø. Mobilis coronna bøgø la. 2 ka kunko sɔrɔ/ka kunko lase məgø ma min na bøli ka geløn. A baaraknejøgønw ye a coron. **wdft ka i jε coron fən də la** ka i jε jo a fenmasina la waati jan kønø. **ka fən də coron fən were la** k'a don ni barika ye, ka don k'a mine, k'a banban. A ye sabara coron a sen na.  
**coron** t sabara siya min kønø ka dun ni a bε se walima ka surunya məgø kumbere la.  
**coyi** cl 1 boli min ma suda, o cogoyaladege. A bolila coyi! **ka coyi ke** ka boli, ka wuli ka bø i sigiyørø joona k'a sɔrɔ a ma suda. Juru cayalen a la, ye coyi ke.  
**coyicoyi** cl fən min bilennen don, o cogoyaladege. Jiriden bilennen coyicoyi. =**coricori**.  
**co** Hate!, O don!

**cəcə** t 1 sanji ka bala ka na k'a sɔrɔ san ma fin. 2 samiya waati min san be bala ka na k'a sɔrɔ a ma fin walima ka kulu.  
**cəcəba** t samiya waati min sanjikisebaw be bala ka bin hali ni san finnen te kosebe.  
**cəcənin** t samiya waati min sanjikiss misenw be bala ka bin hali ni san finnen te kosebe.  
**cəgəri** wdft **ka fən də [malo, sikələ]** cəgəri ka a susu yalasa a fara walima kunkun ka bø a la. A ye malo cəgəri k'a fiye.  
**cənkən** wdft ka fən də tereke, k'a digi; k'a bisi fo k'a magaya, k'a ji bø, k'a fara bo a la.  
**cəələ** wdfl fən də caman ka jigin jøgøn fe. Cəcə la sanji be cəələ.  
**cəələ** wdfl ka fasa, ka laci. A ka bana in ye a cəələ.  
**cəəno** wdft **ceəne laje.**  
**cərdi** t dumunifen də min bε dila ni jεgε ni malo ye.  
**cəri** cld kosebe! Cəri be fo "Tige n na cəri!" la.  
= **cərəti.**  
**cərə** t 1 kənəmisennin døw minnu darəko ka ca. A kənø be wele fana ko cərənin 2 məgø min bε kuma kosebe.  
**cərə** t bolokəni walima senkəni wəɔronan min ni məgø døw be wolo ni a ye.  
**cərə** t malo, kəri ani jø ju falennen kø ju misennin døw be falen u kere la. wdfl ka shen falen ju kerefe. Malo, kəri ani jø be cərə.  
**cərəkə** wdfl ka misenya, ka ke məgø misen/basigibili ye. A terike cərəkən kojugu. **wdft ka kuma**  
**cərəkə** k'a ji caya, ka kuma teliya fo, ka kuma teliya fo fo hali a te faamu. **wmt cərəkəlen** misen, basigibili.  
**cərəntə** wdft ka fən də cərəntə: k'a gerente kosebe. Ni i bε børø dasiri i bε juru cərəntə a la.  
**cərəti** cl **cəri laje.**  
**cume** [ak] jinejaba, layi.  
**cun** t dunun sugu døw. Cun bε wele fana ko tun. A kolo ye jiri ye ka a fan kelen tu ni wolo ye. Cun bε fo ni tεgε ye.  
**cun** wdft **ka i cun** ka jigin ka bø sanfε ka jø walima ka bin duguma, ka i pan ka jigin. A ye i cun ka bø mobilis bolitə kənø. **wdfl ka cun də kan** ka jigin a kan k'a sɔrɔ a ma sigi ni a ye, ka bala a la. A ka nali cunna an kan.  
**cuncun** wdfl ka cerin cerin, ka janya jøgøn na. Sanji nali bε cuncun tilema fe.  
**cune** t məgø min te se tulonke dø la, min ye laban ye.  
**cunnkan** t fən balalen, fən min ma suda, fən min te suda.

## D

d sginiden naaninan.

**da t A** 1 dumuni be don farikolo yoro min fe. Nen ni jin be adamadenw da kono. **ka i da bo fen do la:** ka a [dumuni] dabila; ka a korofo bila walima ka i sen bo a la. 2 mogo hakilinanta, mogo kan, mogo miiri. **ka i da don fen do la:** ka kuma a la. Kana i da don u ka kelle la. A ma son ka i da don u ka kuma na. 3 kuma, kan. **ka i da tige mogo do la:** ka i ban ka kuma o tigi fe, ka kuma tige i ni a tigi ce. **ka i da tugu:** ka i jinw ni i dawolow segin nogon ma. **ka i da yele:** ka i da waga, ka i dakononan jira. 7 **dadiya:** nendiya, kuma nogoyali karisa ma. Karisa da ka di: karisa nen ka di, a be se kuma la kojugu. 8 **dafekenya:** sebaliya ka gundo mara. Karisa **da ka feken:** karisa te se ka gundo mara, a te se a da la. =**ka se a da la.** 10 **dagirinya:** sebaliya kuma na; kuma geleyali i ma. Karisa **da ka girin:** kuma ka gelan karisa ma. 10 **dakumunya:** dumunif diyabaliya da kono ni bana doew be min ke mogo la. A **da ka kumun:** dumuni man di a da. 11 **dakunanya:** ni foyi man di mogo da waati min, o cogoya. 12 **dakurune:** da fa senye kelen dumuni na, kumakan kelen. 13 **dalateli:** mogo min da ka teli kuma fe walima dumuni fe. 14 **dalateliya:** a da teliyali kuma na/dumuni na; kuma fobaliya sabali te mogo min na cogoya. A **dala ka teli.** b mogo ka girin ka kuma cogoya.

22 dawolo. **da susu** ka dawolo fin ni miseli ni finnan ye. **dasusula** mogo min be musow dawolo susu. =**pinsusula.**

**da susu** wdft wale min ye dawolo susuli ye. B 1 wo min ye donda walima boda ye i n'a fo soda, bilonda. 2 kn tigeli, sogoli, cili...be no min to: bereda, sogolida, gosilida. 3 ka **da tugu:** ka boso ni donwo geren, ka kon biri da la; ka **da bololatugu:** ka a tugu k'a soro i ma a sogo; ka da sogo: ka konneg e ke ka da bali ka yele. **ka taa da la:** ka taa sutura la, ka taa nejen. 4 kn kokannan, kerefelan, kene malan: disida, nunda, kolonda. 5 kn yoro do; buguda, baarada. 6 ka **don da la:** ka ke fen ye, ka ke sebekela ye. 7 **ka bo saya musoman da ka t'i yere fili a ceman da:** ka bo kungo nogoman do la ka yere soro do la min ka gelan folo ye. 8 **ka i da bo karisa la:** ka kuma sarali dabila a la, ka kuma dabila a fe. 9 **ka i da don karisa da:** ka kuma a fe yalasa ka a hakilinan ke i yere hakilinan ye. 10 **ka i da fa mugu la min niginji te i da:** ka waleya do jutige min foorili fanga te i la. 11 **ka i da ko karisa la:** ka kumajugu fo a ye, ka a dogoya, ka a neni. 12 **ka i daji tu karisa da:** ka kuma a fe yalasa ka a hakilina yelema ka ke i yere ta ye; ka kuma a fe yalasa a naniya be ke i yere ta ye sira de fe. 13 **ka karisa da gosi:** ka ke sababu ye ka a lakuma

a ka kuma fo i be min nofe. 14 **karisa da were**

**cilen ka ke:** a ka ke mogo ye min te se a da la.

C nun, kereda walima panparan min ka feken/dogon i n'a fo muru da, jele da. Muru da ka di: muru da ka feken, a tigeli ka nogon. O jele da ka go: ka fen do tige ni ojele ye man nogon.

**da t jirimisen** do min fura ni a jono be dun ni a fu be bo ka ke mako caman ye. **dabilennin** da min feere ka bilen ni o be wuli ka min. **dafu** fu min be da kala la. **dafura** da fura min be ke na la. **dakis** da den kise min be ke datu ye. A be fo da siya do fana ko dakumu bawo a fura ni a jono ka kumun. **dajono** da feere min be ke na la ani min be wuli ka min. **datu** nafen do min be dila ni dakise ye. Da be don toli la ka ke datu ye.

**da wdft** ka fen do dila, k'a sababuya. Ala ye duniya da. She be fan da. Garankemuso ye a kun da.

Numumuso ye daga da. A be gese da. **ka fen do da mogo la** ka a noro a la, ka a bila o mogomasina la i n'a fo ka nkalon da mogo do la; [ce] ka kono da muso la. **dadonkan:** mogo be wolo ni here ni heretana min ye i togo la. Dadonkan be wele fana ko **dakan** ani **nakan.** 4 **dakan:** dadonkan, nakan. Dadonkan laje.

**da wdft 1 ka i da** ka i dojanlo duguma walima dalan do kan i n'a fo bilali, kalaka. 2 **ka i da** ka sunogo. **ka a' da ni nogon ye** [ce ni muso] ka cenimusoya ke nogon fe. **ka taa i da** ka fatu, ka sa: Karisa taara i da: karisa soseginna. **ka taa i da dugufin ni duguje ce i ko ngeren mansa** ka sa, ka faatu. **ka taa i da fen do kan** ka taa i da ka miiri a la. A to n'ka taa n'da an ka sini nogonye kan. 3 ka fen do bila. Jele da duguma: a bila duguma. I dusu da: i dusu bila, i hakili sigi. **ka da mogo/fen do la** ka tige a ma ko o mogo te i janfa, ka i kono fo a tigi ye/ka tige a ma ko o fen te basi si lase i ma. **ka i da karisa da koro** ka i da karisa dafe laje. **ka i da karisa dafe/koro** ka a negen ka fen do walima kunnafoni do soro a la ka a soro i ma a fo a ye ko i be o fen masina walima o kunnafoni masina nofe. **datuma/dawaati** mogow sunogo waati.

**da t 1** waati, sen, cogoya do falenwaati. A da be i la: i ta waati sera. 2 tile; da fila in na: tile fila in na.

**da t jolisiralabana** do min be ceya ni musoya mine ni a soro ka telin cenimusoya fana fe. Da jugualen be wele ko bilenboro.

**da t 1** sansongo walima feeresongo A da ka di: nafolo walima wari caman te don a la. A da man di/a da ka gelen: A sansongo be wari caman fe. 2 nafa, kungo. Jamana were taali ka di i la.

**Daa Monzon Jara** tj Segu faama Monzon denke folo min sigira Segu kunna k'a ta san 1808 la ka t'a bila san san 1827 la. Da tile la, Seku Amadu ye fanga ta Masina ka Masina bo Segu ka mara la. Da ye diya jinin Karata fe san 1826 ka fu siri Karata ni Segu ka

## Bamanankan Dajegafe

san bisaaba benbaliya la. A soseginnen, a dögöké Cefolo sigira a nō la.

**daa t daga laje.**

**daa t** folifen dō, min dilalen ni filen fitinin ye ni a juru ye wōrō ye.

**daaba t** bagan, dantanfen.

**daaba t** bubagaw la kungoloba min bē kinni kē.

**daabəwələsə** t wələsə min bē kē ka daga bo tasuma la numumusow fe. =**dagabəwələsə**.

**daaduru t** bōgō daga min dilalen ji lasagon kama ni a ji bē sumaya. Wo fila de bē daaduru la a kōnō ji bē min minnu fe.

**daame t** 1 kungosogo dō min cēman bē a musoman nōfe kudai. 2 cē min ka musoko ka jugun, min bē keleya kosebē.

**daamu t** 1 hēre, nisondiya, lafiya. wdft ka fen dō diyabō kosebē. I kene ka i ka fini daamu: i ka a diyabō keneya ni hēre la.

**daani wtlm** 1 fen do toli Ala ma, juguman sarali toli yen. wdft **ka juguman daani a kebaga la** ka i ta to Ala ma, ka juguman kebaga ni a hake to jōgon na. Ne bē i ka juguman daani i la.

**daanejugu t** 1 mōgō min kōnōna ka jugu, min tē hinē. **daanejuguya** mōgō daanejugu cogoya.

**daankun t** 1 Siraw bē jōgon cērtige yōrō min. 2 sōnnikēyōrō. =**dangu**, =**dankun**.

**daba t** sēnekēminan min bē kē ka ntugun wuli ani ka kōrosiyenni kē. **dabakala** 1 jirikala min bē sōgō ka dabakise don a la. 2 misidaba minēyōrō ni bolo ye. **dabakise** nege min bē daba la ni o de bē ntugun wuli ni siyenni kē. **dabamuso** daba min kala ni a kise ka bon. **dabatajana** mōgō min bē sēne ke kosebē, sēnekela waraba, ciwara. **misidaba** daba min bē sama misi, fali walima so fe.

**daba t** ji finman min bē dila mōrikaramōgō ni mōrikalandenw fe kalimula sēbenni kama, ankiri. =**dabaji**.

**dababara t** dabaji bē ke bara min na ka lasagon.

**dabada t** jirimisen dō min bē kē fura ye.

**dabadankana t** wulu min farila ye jē wērē ye ka a kan jē.

**dabadankanna t** wulu siya dō min farila ka bilen ka a kansi jeyā.

**dabaji t daba laje.**

**dabakala t** daba laje.

**dabakalankōyō** t wolo walima fara girinman min bē kē tege la dabakala walima fen dō kala minēli fe baarakologirinw kēli senfe.

**dabakise t daba laje.**

**dabali t** 1 dalilu, ko jēdōn min bē se ka mōgō dēmē ka ko dō jēnabō, feērē, cogoya. 2 kegunya, dabalitigi don: a ka kegun, a bōfan ka ca. 3 bana min sōrōla mōgō bolonō fe, baarajugu. wdft **ka mōgō dō**

**dabali** ka baarajugu ke a la, k' a jēninin =**dabali kē karisa la. ka dabali tige fen dō kama/la** ka fura jinin o fernmasina la, ka cogoya jinin, ka feērē jinin/tige. **dabalitigi** dabali ka ca mōgō min fe.

**dabamuso t** sēnekēdaba min da ni a kala ni kise ka bon.

**dabasigi t** kōmōden minnu ka baara ye kōmōtu dondaw ni a bodaw kōlōsili ye; ni u bē dugu wērew Kōmōw nali suda jama la.

**dabatajana t** sēnekela waraba; daba laje.

**dabi t** 1 fenjenama min bē kē sidilan na ni kinnifen fana don. 2 **dabi:** mōgō min bē a sigijōgōn tōrō. Karisa ye dabi ye: karisa ye sigijōgōntōrō ye. 3 ka **bilen i ko dabi:** ka dōlo min fō ka a damatēmē.

**dabi t** kōnō siya dōw min bē bō sufe. **dabikalakatigi** dabi siya min kamafura si dōw ka jan ni a tōw ye.

**dabila wdft** ka fen dō jo, ka a keli to yen. A ye baara dabila ka i da ka sunōgo. **dabilatuma/** **dabilawaati** waleya dō bē dabila tuma min.

**dabiri wdft** ka fen dō da nesin duguma, ka a yelēma a da kan. A ye filen ko k'a dabiri.

**dabērēberēma wdft ka fen dō da berēberēma** ka bōda bē tige a la.

**dabolo t** kēcogo, taabolo.

**dabō wdft** 1 ka den da bō sin na: ka sin dili dabila a ma, ka sin tige a la, k' a dege dumuni girinw dunni na. wt **dabōli** waleya min ye sin dili dabilali ye den ma.

**dabō wdft** ka fen dō jubō, ka a senjē fōlō kē, ka a damine. **ka fen dō dabō a kama** ka i tugu ka a kē, ka a lawuli a kama; ka a kē yalasa a bē fen wērē sababuya. Ne ma nin kuma dabō i dimini kama.

**dabōlō t** kōnōw bē sōkinni kē ni u dakala min ye; fenjenamaw bē u balo ji sama ni kala min ye.

**dabōnkama t** 1 fen min dabōra a kama, tugukakē. 2 **dabōnkamawale:** wale min dabōra a kama. Binkanni ye dabōnkamawale ye.

**daci t** 1 dawolo fila tugulen walima a wagalen ni jōgon cē. 2 da ka cili min na a joli bē bō; dawolo ka perenni.

**dace wtlm** dabila, laban. wdft ka fen dō laban, ka a dabila. U ye sēnēke dace ni jōgosi ye.

**dace wdft** ka fen dō kuntilenna yelēma. A ye mobili dace ka Tunbutu sira ta.

**dacen wdft** ka fen dō i n'a fō muru walima jele da tereke kaka la walima kabakuru la yalasa a bē diya. Buba ye muru dacen ni kaka ye.

**dacogo t** fen dō dara cogo min na, mōgō dara cogo min, bōcogo, yecogo, sōn. Nin ye a dacogo ye.

**dade wdft ka i dade** ka i makun, ka i da minē, ka kuma dabila, ka kasi dabila, ka mankan dabila. =**daden**.

**dadigi** *wdf* ka dō faga. **wdfl ka dadigi karisa la:** ka digi a la, ka a tōrō, ka ke sababu ye ka a bōnē. U ka kēle dadigira u fila bēe la.

**dadimi** *t* dimi o dimi bē se ka da sōrō k'a ta furufuruli la ka t'a bila funun na.

**dadiya** *t* nēndiya, mōgō min bē se kuma la kosebē, o cogoya. *wdf* ka fēn dō [muru, jele] dadiya: ka a dacen fara la walima kaka la yalasa a da ka diya.

**dadiya** *t* fēn min da/sōngō man gelēn, o cogoya. **wdfl 1** ka ke ko nōgōn ye, ka ke fēn ye min da ma gelēn. 2 **ka dadiya karisa la** ka ke hērē ye a ma, ka fisaya a ma.

**dadon** *wdf* ka dō fara fēn dō kan. Ka kōrōfō dadon: ka kōrōfō ka taa a fē. **ka tasuma dadon** ka dōgō sugusugu a kōrō walima ka a fifa; ka tasuma girin.

**ka a dadon** 1 ka teliya, ka boli. **ka [...] dadon** ka a girin, ka a lateliya; ka a boli kosebē. A ye mobili dadon Bamako ni Kati ce.

**dadon** *t* bana min bē na ni denw nagalo fununni ye.

**dadugula** *t* da duguma kolo ni a sogo.

**daduman** *td* 1 min da ka di min sōngō man gelēn. 2 min ka tigeli ka nōgōn. 3 mōgō min nen ka di ni a bē se kuma la kosebē.

**dadon** *wdf* ka fēn dō faamu, ka taasira ni a nasira dōn, ka ke a kala ma. Musow te Kōmōko dadon walima u te dadon Kōmōko la: Musow te foyi faamu Kōmōko la.

**dadonbali** *t* mōgō min te faamuyali ke, min te waleya dō kalama.

**dafa** *wdf* ka fēn dō to lase.

**dafaji** *td* **dafanēn laje**.

**dafalen** *wtlm* waleya min ye layidu dō tali ye ka fēn dō ke ni fen wēre kera kēfēn walima balifen ye. **wdfl ka i dafalen** ka layidu ta ko ko dō mana ke i bē saraka dō bo walima i bē waleya dō ke. Ka i dafale Kiyasu la: ka i dafale ko i hamirankō dō mana jnenabō i bē Gawusu tōgō jansan.

**dafanēn** *t* mōgō mi nalolen don, naloma, lagalagato, mōgō min te foyi kala ma. =**dafaji**, =**dajibōn**.

**dafara** *t* mōgō min taman ni a da ci ka ca.

**dafe** *t* so min farila ka je i n'a fō dafejē.

**dafesuruku** *t* so min farila ka je ni tomi finmanw bē a la.

**dafe** *kb* kērefē, lamini na. Baginda bē Bamakō dafe.

**dafelan** *t* yōrō min bē lamini na, kērefē, kērefelan.

**dafen** *t* fēn minnu dara Ala fē, dugukolo ni sankolo fēnw.

**dafila** *t* marifa min bulu ye fila ye.

**dafila** *t* tile damado. Da fila in na n'bē na taama: tile fila [damado] in na, n'bē na taama.

**dafili** *wtlm* 1 kuma min fōra k'a sōrō o te a tigi kōnōta ye walima a ḥaniya ye. *wdf* ka fili ka kuma dō fō min

ni i bē fē ka min fō te kelen ye. Ne dafilira: ne ye kuma fō min ni n'tun b'a fē ka min fō te kelen ye.

**dafilifili** *wtlm* 1 jininkali keli mōgō caman na yalasa ka fēn dō je sōrō. **wdfl ka i dafilifili** ka jininkali ke mōgōw la yalasa i bē fēn dō je sōrō.

**Dafin** *tj* Mandenkōrō siya dōw don minnu ka surun Marakaw la kosebē bayanfanfē.

**Dafinkan** *tj* Dafinw bē kan min fō.

**dafiri** *wdf* **firi laje**.

**dafijē** *t* 1 fijē min bē bō mōgō ni bagan da. 2 kumakan, kumacogo. Karisa da fijē bōcogo man ji: karisa te kuma duman/numan fō.

**daforon** *t* 1 dawolo samali ka taa da kōnōnan na. 2 fini bolo walima a sen yōrō min be kuru ka bila walima ka kala. **wdfl ka i daforon** ka i dawolo kelen walima a fila foron. **ka fini daforon** k'a sen walima a bolo foron ka bila wala ka a kala.

**dafu** *t* jurukise min dilanen ni da fu ye.

**dafuruku** *t* kenken, sogo/wolo min bē da dugumalan kērē fila fē. =**kenkenfuru**.

**daga** *t* 1 tobilikēminen min bē dila ni bōgō walima negē ye. **ka daga da** ka daga dila ni bōgō ye. 3 **dagada** baara min ye daga dali ni bōgō ye.

**dagadala** muso min bē daga da ni bōgō ye, dagadanumumuso. **dagadatugulan** datugulan min bē daga la. **ka a dagakolon ci karisa kun** ka a dōgōya ni kumakan dōw ye a ka walejugu kelen dō la. U ye a ka nafikiya dagakolonci a kun. **fēn dō ka dagakolonci karisa kun** a ka walejugu ka laban a yērē la. A ka juguya dagakoloncira a kun. =**daa**.

**daga** *t* 1 sigiyōrō, matarafa yōrō. 2 donsow be dalaje yōrō min kungo kōnō, u ka minanw bilayōrō. **ka daga sigi** ka yōrō dō sigi i bē matarafa yōrō min na. **ka daga don fēn dō [mōgō dō] da la** ka daga sigi fēn dō [mōgō, dugu] la: ka i sigi o fenmasina [mōgō, dugu] da la a segenni ni a tōrōkō dō kama. A ka daga sigilen bē fantanw da la: a bē fantanw tōrōkōw ke. **wdfl ka daga yōrō dō la** ka matarafa o yōrō la.

**daga** *wdf* ka fēn dō yamaruya, ka a to a ka ke. A dagalen te ka bin mōgōw kan.

**dagabōndala:** waleya min bē a to mōgō dō ka daga bē bō mōgō wēre da la. A ye dōrōmē mugan di Zan ma dagabōndala ye.

**dagafin** *t* daga min dilalen ni negē fin wala bogo finman ye.

**dagafune** *t* Kōmō gundo tōn dō.

**dagala** *wdf* 1 ka dumuni dō dun k'a ban. 2 [suya la] ka mōgō dō kunshōri. **ka warī dagala** ka don da dō fē.

**dagalaka** *t* kolo min bē da duguma. =**dagalakakolo**, =**dagaranakolo**, =**dagwēlēkē**.

**dagan** *ml* nōgō, mōgō min nōgōlen. =**danga**.

**dagan** *kn* shē min ma kōgō, shēdagan.

## Bamanankan Dajegafe

**daganin** t jirimisen dō min bē kē fura ye.

**daganto** m yiriyarato, min nogolen, min tē jugun a ka sira tē nogō la.

**dagara** t 1 bana bē ka mōgō min bali ka kuma, min ka kuma faamuyali ka gēlen, o bē wele cogo min na. 2 mōgō min bē se ka kuma nka a nēn man di ka se ka a yērē bō kunbalan na. =**dagwara**.

**dageren**: **dagweren**: ka fēn dō dageren: ka a da geren ni fēn kologirin dō ye i n'a fō bōgō walima kabakurun. A ye bōgō ke ka dingē dageren.

**dagelen**: 1 fēn min da ka gēlen, min sōngō ka ca. 2 **dagelen**: mōgō dō welecogo tulonkēkuma la k'ajira ko a tīgē ye mōgō juman ye.

**dagelen**: **dagwelen**: 1 damagelen, mōgō min da ka gēlen, min tē jō a sōn na, mōgō malobali. 2

**dagelenya**: mōgō dagelen ka cogoya.

**dagen** wdft ka fēn dō dagwen i n'a fō muru walima daba: k'a dacēn, k'a da diya ni farakuru walima kaka ye. =**dagwen**.

**dagosī** wdft **dakonkōn** lajē.

**dagosī** wdft ka mōgō dō kuma dō damine sanko i bē a hakilina sōrō, ka a bila kuma dō la yalasa i bē kunnafoni dō sōrō. Ne ye a dagosi a ka kuma nefō.

**dagosī** t kuntala, hake. Nin baara dagosi ka bon: nin baara kuntala ka jan walima a ko ka ca.

**dagoya** td 1 fēn min da, sōngō mandi, o cogoya. wdfl ka ke ko gēlen ye, ka ke fēn ye min ka gēlen. **ka** **dagoya karisa la** ka ke bōne ye a ma, ka juguya a ma.

**dagun** wdft ka fēn dō se a dan na, k'a laban, k'a kuncē. An ye kalan dagun bi.

**dagwara** t **dagara** lajē.

**dagōbe** t jin te min da.

**dagosi** t kuntaala, hake. Nin ko in dagosi bonyena.

**dahirime** t 1 balo, dumuni. 2 balo sōrō cogo. A bē a dahirime sōrō karamōgoya la: a bē a ka balo sōrō karamōgoya la. **ka i dahirime sōrō** [...] **la:** ka i balo sōrō [...] la. =**dasirime**.

**daja** wtlm da segenni kuma na. wdft ka mōgō dō lakuma fō ka a sēgen. Kana n da ja ni kumakuntan ye.

**dajalan** td da min bē du la bulon te min na.

**daji**: 1 ji min bē mōgō walima baganw da. 2 **daji**: dalilu, gundo. Karisa daji ka kunan: karisa ka kuma ka girin; karisa ka kilisi ka di o ni a ta njōgonna.

**daji** wdfl ka tijen, ka silasa, ka don da fe don man kan ka ke min fe. A ka warī dajira. wdft 1 ka mōgō dō faga. Kurun dafirila ka mōgōw daji. 2 ka fēn dō tijen. U ye a ka nafolo daji.

**daji** wdfl ka njigin. Basi dajira. 2 ka fēn dō njigin ni jimafen dō ye.

**daje** td min hake ma lase, min ma dafa. wdfl ka a bali ka dafa. Dōrōme mugan ye n ka warī daje.

**dajibōn** t **dafanēn** lajē.

**dajira** wdft ka fēn do dajira [karisa la] ka a jefō [a] ye, ka a da [a] kōrō. Muso ye a ka fasolataa dajira a ce la: Muso ye a ka fasolataa da a ce kōrō.

**dajugu** td 1 mōgō min ka kuma caman ye nenini walima kumakolon ye, juman te bō min da. 2

**dajuguya** 1 nenini, kumajugu fōli. 2 mōgō min da ka jugu ka cogoya.

**dajukōrōkuma** td kuma min bē fō k'a dabō dō ka menbaliya kama; kuma min bē ke da jukōrō ka dimi jira. E bē mun dajukōrōkuma la? **ka**

**dajukōrōkuma ke** ka kuma i da jukōrō; ka kuma yalasa dō kana i ka kōrōfō men.

**dajō** wdft ka fēn dō bila [yōrō dō la], ka a kuncē. U ye baara dajō yan.

**dakabana** t 1 fēn min ye kabako ye, kōnōganko. mōgō bē kaba min na. 2 mōgō nankaraba welecogo dō tulonkē sira la. **dakabanako** ko min ye mōgō lafili ko ye, kabako. **dakabanamōgō** mōgō min ko bē mōgōw lafili; min ka ko faamuyali ka gēlen.

**dakala** wdft ka fēn dō lase, ka a foori. Sini u bē forobaara tō dakala.

**dakalama** t dabulu, dakala.

**dakari** wdft ka fēn dō dayelē ni fanga ye hali ni a bē tijen. Nson ye Buba berke ka bitiki dakari.

**dakasa** t dafijē suma, kasa min bē bō dafijē fe, jin terekeli bē mōgō dakasa tige. **dakasango** [mōgō] min dakasa man di.

**dakawuli** t tēri dumanba, dawaati dōrōn bē i ni min fara njōgon na. **dakawuliteriya** tēri min ka di kōsēbē; dakawuliteriw ka cogoya. =**dakawuliteri**.

**dakelen** t senjē kelen. A ye so sanwari bēe sara dakenye.

**dakojugu** t mōgō min dacogo man ji, min tē to a dayōrō la ni a bē sunōgo. **dakojuguya** mōgō dakojugu cogoya.

**dakomataga** t banakōtaa fōcogo dō.

**dakonkōn** wdft ka mōgō dō ka da gosi k'a kunun ka bō sunōgo la; walima yalasa a ka dōn mōgō bē a kō.

**dakōrōbō** wtlm dalakōrōbō, dalabō: ka dō dakōrōbō: ka a dalajinīn, ka a lajinīn, ka dabali ke min bē a bila waleya dō kēli walima kuma dō fōli la, ka kēle tige a la. Ne ye Buba dalakōrōbō ko a fa nana ka bō dugu la. wdft **ka dō dakōrōbō** ka baga a ma a ka kuma tulon siratige la. **dalakōrōbōla** dalakōrōbōbagā, dalajinīna; mōgō min bē dalakōrōbōli ke. =**dalakōrōbō**.

**dakumun** t jirimisen min fura ni a njōnō ka kumun, da lajē.

**dakun** td 1 ko, haju, fēn. Dakun dō bē an ce: haju dō [fen dō] bē an ce. 2 da, yelema min sera dō ma. Wuluwuluji bōli dakun bē Buba la bi. 3 waati, yōrō. A muso fōli te bange dakun na tugun.

- dakunnasigi** *td* 1 sigili faama dō da la k'a kōləsi. 2 mōgō maramafentigi min bē sigi faama da la fōlō, munjan kōlōsibaga. 3 sōrodasi walima garadi min bē sigi faamalamōgō dō da la.
- dakurukan** *td* kumakan laban, kuma wērē tē ke min kō. A ye a dakurukan ke ko a tē kuma a terikē kunko la tugun.
- dalabō** *wtlm* **dakorōbō** *laje*.
- dalace** *wdft-i* ka i ka i ka kuma fōlen kōrō la, ka i ka kuma fōlen yēlema. A ye i dalace a ka surō kumafōlen na.
- dalagēlen** *td* mōgō min tē jo a sōn na, mōgō malobali, dagēlen laje sanfē. **dalagēleya** mōgō min ye mōgō dalagēlen ye, o cogoya.
- dalagosi** *wdft* ka mōgō kōrōfō sanko a bē kuma dō fōli dabilā.
- dalaja** *td* kōngōmisēn, dunkanfa ntanya. =**damaja**.
- dalakan** *td* 1 kuma min bē mōgō dō da, kunnafoni minnu bē o kuma na. A dalakan ye mun ye? A ye mun kuma jēnāma fō? 2 mōgō ye kuma min fō ni i bē mine a ma. =**darōkan**.
- dalakorōbō** *wdft* ka karisa dalakorōbō: ka a lajinin, ka baga a ma, ka kēle tige a la. *wt* **dalakorōbōli** lajininni, baganma, keletige. =**dakorōbō**.
- dalamaga** *wtlm* 1 dumunimisen kēli, dalamagafen. 2 kuma dō to laseli. Nin kuma tō tora dalamaga ye. *wdft* **ka i dalamaga**: ka dumunimisen dō dun; ka kuma dōni.
- dalamatō** *ml* mōgō min jogincogo ka jugu.
- dalamine** *wdft* 1 **ka mōgō dalamine** ka kuma segin a ka kuma fōlen kan. 2 ka dō tīgi sōsō, ka a ka kuma kōkari; ka kuma sama ni i ka mōgō bonyēta dō ye.
- dalamine** *td* 1 mōgō min ka baara ye dō ka kuma lamenni ye k'a lase jama ma. 2 mōgō min bē kan dō bayēlema kan wērē la i n'a fō tubabutile dalamine. 3 dōnkilidala filanan min bē donkili lamine. *wdft* ka dō ka kuma fōta laben ka jē k'a lase jama ma. **ka dōnkili dalamine** **kē** ka dōnkili cērōtige da. **ka dō ka dalamine** **ye** ka a ka kan sure yēlema ka kē dugulenkan ye. **dalaminejeli jēlimaa** *laje*. **dalaminejeliya** dalaminejeli ka cogoya.
- dalamisen** *td* 1 dalandi, mōgō min bē kuma kojugu; min ka kuma misēn ka ca; mōgō min tē se a da la. 2 min bē dumuni la waati bēe. **dalamisenya** 1 mōgō min tē se a da la, o cogoya. 2 mōgō min bē dumuni na waati bēe ka cogoya. **ka dalamisenya** ka kē kumacamtigi ye. Sēgen ye a dalamisenya: sēgen ye a kē mōgō dalamisen ye. **ka dalamisenya** **kē** ka dalatōmo ke dumuni na.
- dalan** *t* dali be kē fen min kan i n'a fo kalaka walima dēben.
- dalandi** *t* **dalamisen** *laje*.
- dalasa** *wdft* ka fen dō lasa, ka a bali [a ka se] ka kē. Fiyentōya bē donsoya dalasa. Sanji ye forolataa dalasa.
- dalasi** *t* si min bē bō cēw da la. = **daasi**, =**dasi**.
- dalasi** *t* dalasi kelen ye dōrōmē kelen ye. =**dōrōmē**.
- dalasigi** *td* faama kankōrōsigi; mōgō min bē sigi kuntigi dō da la ka mōgōw bisimila.
- dalatēli** *ml* 1 mōgō min ka kuma ka tēli. 2 mōgō min bē kōrōtō kuma kōrō fō a bē fōbali fō. **dalatēliya** 1 mōgō min ka kuma ka tēli, o cogoya. 2 mōgō kōrōtō kuma kōrō bē na ni fōbali fō ye. **da** *laje*.
- dalatulon** *td* tulon min na mōgō be kumaw fō jōgōn ma i n'a fō ka u nagari labō jōgōn na walima ka jōgōn kōrōmatige k'a sōrō i bolo ma se jōgōn ma. **ka dalatulon** **ke** ka tulon ke kōrōfō la.
- dalatōmōn** *wtlm* waleya min ye dumuni kēta latōmōnni damatēmē ye. *wdfl* ka i ka dumuni kēta sukandi; ka i ban dumuni dōw la, o cogoya. A bē dalatōmōn [kē] kōsēbē.
- dalawuluya** *td* dafekenlenya; mōgō min tē se a da la ka cogoya. Sigijōgōnsōnfō ye dalawuluya ye, sigi mana men, bēe dōnbaga b'i lōn.
- dalifini** *td* fini min dara gesedala fē.
- dalilu** *t* 1 cogoya, kēcogo; dabali, dōnko, se, kun. Ka nin bana in furake dalilu bē a fē. 2 kun, nafa. An taali Bamako dalilu ye mun ye? **dalilutigi** dalilu bē mōgō min fē; mōgō min bōfan ka ca.
- dama** *t* fen min juru bē don a juru ka kan ka sara. **ka [fen dō] dama don** ka [o fen masina] juru don. A ye kumajugu dama don ne la.
- dama** *t* hake, kasabi. **ka fen dō dama dōn** ka a hake dōn, ka a kasabi dōn. Ne tē a dama dōn: ne tē a hake dōn. **ka i dama jira** ka i seko jira; damajira *laje*.
- furadama** waati dō kōnō, waati bēe, kabini min kēra. Karisa furadama: kabini karisa dara. A furadama ma dōlō min. **ka i yērē dama dōn** ka i seko dōn, ka i dan dōn.
- damada** *wdft* ka i yērē majigin i kumacogow ni i kēwaleyaw la. A bē fō fana ka i mada.
- damadō** *hl* hake dō min man ca. A nali tō tora tile damadō ye. **damadōw** hake dō min man ca. A nali tō tora tile damadōw ye.
- damagwēlen** *td* **dagēlen**, **dalagēlen** *laje*.
- damaja** *td* **dalaja** *laje*.
- damajalan** *td* 1 bana dō min bē jolisira la ni a bē jēgēnebilenkē bila mōgō la. 2 dana bana siya werew.
- damajira** *wtlm* 1 jāniya jirali ye ka demē kē ka se i dan na, seko jirali. A ye damajira kē a balimake ka kōjō la. *wdft-i* **ka i damajira** ka i seko jira. A bē a damajira a teriw kunkow la. =**damayira**.
- damān** *t* sanu bē bō dingē min na. **damanda** sanu dingēw bē yōrō min. **damantigi** damanda tigya walima a jēmōgōya bē mōgō min bolo.

## Bamanankan Dajegafe

**damango** *td* məgə min te məgəw jaabi ka jə walima a  
be u jaabi ni goman ye.

**damatan** *sl* dərən, dama. =**damatankulu**.

Demisenniw damatankulu taara kungo kənə ka taa  
suruku gen.

**damate̡me** *td* 1 dansagon, ko min temena a dama  
kan. **damate̡meko** fən min dama temena.

**damate̡meməgə** məgə min ka ko dama temelen,  
min bəlen, min be fən bəe nege bə.

**damayira** *td* **damajira** lajə.

**damine** *wtlm* dabəwaati, kun, fələl, fen də kun be ta  
yərə min na. Kabini samiya damine a taara Saheli.  
wdfl ka dabo, ka fələ, ka sen sərə fələ. U ka jenaje be  
damine surəfanaw dunnen kə.

**daminetuma/daminewaati** waati min na fen də  
be fələ ka sen sərə.

**damə** *wtlm* dafununi min məgə be a kə ni i diminen  
don. *wdft ka i damə*, ka i dafuruku kuru cogo do la  
ni i diminen don.

**damuguri** *wtlm* waleya min ye ji kəli ye ka da  
kucukucu. *wdft ka i da muguri*: ka i da kucukucu  
ni ji ye.

**damun** *wtlm* surəfen dili do ma a ka seerejuguya kə.  
*wdft ka də damun* ka surəfen di a ma yalasa a ka  
seerejuguya də kə.

**damunu** *wdft* ka fen də da ce, ka a kun yeləma, ka a  
jəsin. A ye a ka kuma damunu ka se u ma.

**dan** *wdft ka fən də dan* ka taa ka o ka mineli jə, ka  
bali ka mine sababu də fe, ka porokoto. Warabilen  
ye wuluw dan. **ka [taa ka] dan kə** *wtm* ka i yərə  
sərə i genbagaw/nəfəfenw na. Nson ye dan kə: nson  
taara ka dan kə.

**dan** *wdft* ka təmə fen də fənmasina kan/la; ka a bila i  
kəfe. A ye bəe dan boli la.

**dan** *t* 1 laban yərə, ban yərə, kuncé yərə. Nin ye a ka  
foro dan ye. 2 fen te min kə, fen min sera a kuncé  
yərə ma. Nin ye a ka fanga dan ye. A dan ye nin ye.  
wdfl ka jə yərə də la. Ne be dan yan. Ne dan ye nin  
ye. **ka karisa se a dan na** 1 ka kə sababu a ka  
waleya də kə fə ka taa se a deseli ma. 2 ka a tərə, ka  
kə sababu ye ka a dusu kasi. **ka se i dan na** ka se i  
kaari kaari la; ka waleya ke i tə təmin kə.

**dan** *t* 1 bana də min be laban ni kuru wulili ye məgə  
kəgə ni kə la. **dankəgədimi/dankədimi** kəgədimi  
ni kədimi min be laban ni kuruba boli ye məgə kə ni  
i disi kan. A be fə fana ko dan. **dantə** dankəgodimi  
be ka dan bila məgə min na.

**dan** *t* foli la kuma sen də min be i ko dugawu. Ala dan  
ka na ni i ye. I dan ka segin.

**dan** *wdft* ka fen də hake jate, ka a dama dən, ka a don  
jate la. Ne ye kalanso məgəw dan ka a kə muga ni  
duuru ye.

**dan** *wdft* ka fen də i n'a fə senefen kise kə dugu la, ka a  
si don dugu jukərə. Samiya damine la, məgəw be

jəsiw ni tigasiw dan. *wt danni* 1 waleya min ye ka  
senefen do si dan dugukolo la ye. Samiyadonda ye  
danni waati ye. **danniji** dannisanji; sanji min mana  
bin senekelaw be danni damine. **dannikəla** məgə  
min be danni kə. **dannikekoroden** dannikəkoroden,  
baradennin min be kə ka jəsi ni senefen wərew dan.  
**dannikemansin** mansin min be kə ka senefenw  
dan. **dannisanji** 1 məgə min ka jumanya be se  
bəelajelen ma. 2 jəliw ka məgə baramakan do.  
**danniwaati** san waati min ye senefenw danni  
tuma ye.

**dan** *t* kuru min be kə la ni məgə dəw ni a be wolo. Dan  
ye woloniye bana ye.

**dana** *t* bana də min be jolisira la ni a be bange  
adamadenw cəya ni u musoya la. Dana be yeləma  
jəgən fe joona cənimusoya fana senfe.

**dananjugu** *td* məgə min ka jugu fə k' a dama temə.  
=daanejugu.

**danbe** *t* 1 bonye, yərebonye, yəretanga min ni məgə  
be a da i yərə kan walima i ye min sərə i ka danbayla  
la ka o sira taama. 2 sən, kəcogo; kokəta. Nin te  
hərən danbe ye: nin te hərən sən ye. **ka baara kə a**  
**danbe la** A be baara kə a danbe la: a be baara kə a  
kəcogo la. **danbema** danbe be waleya walima məgə  
min na. **danbentan** danbe te min na. **ka danbe bə**  
**karisa la** ka karisa bonye bə a kan. A ka  
waleyajuguw ye a danbe bə a la. **danbebənako**  
waleya min be məgə danbe bə i la. **danbesegin**  
waleya min ye ka məgə də walima fen də səgin a  
cogo kərə ma. **ka karisa danbe səgin** ka a bila a  
danbe kərə la.

**danbilen** *td* woro min ka bilen.

**dance** *td* furance min be yərə fila walima waati fila  
dan jira. Mali ni Konowari dance ye Zegwa ye.

**danfara** *td* yərə, waleya, sən, cogoya [...] min be fen  
fila bə jəgən na. Bamanan ni Maninka danfara ye  
mun ye?

**danfin** *td* bagan min farila ka fin kosebə.

**danga** *t* kuma min be juguman kisi ni məgə walima  
fen də ye. *wdft ka məgə walima fən də danga*:  
ka kojugu kisi ni a tigi walima o fənmasina ye, ka a  
jənin Ala walima jnamamafenw fen u ka ko də kə o  
tigi walima o fen na. A fa ma a danga. **dangaden** 1  
məgə min dangara a masaw, a fəfilanw, bafilanw ani  
a ye juguman kə məgə minnu na fe. 2 fugari,  
məgəlankolon. *wt dangali* waleya min ye də danga  
ye. **dangalikan** kumakan min be fə danga senfe.

**danga** *t* dagan lajə.

**danga** *t* she min ma kəgə kosebə, shedanga.

**danin** *t* nakə jirmisen də min denw ka bilen ni a be kə  
na la. A be fə danin ma fana ko **tamati**. Danin  
buruju ye Lamereken dugukolo ye.

**dankalan** *td* sa də min dala ka suma kinni fe ni a be  
sayi fura ye. =**tutudankalan**.

**dankan** *td* baji, kə, ani ji sigiyərə kəredə, ji kangon.

**dankan** *td* kankərəsigi, məgə min dalen bə də kan si la, fanga la walima joyərə wəre la.

**Dankaran Tuman** *tj* Mande faama də min tun ye Sunjata kərəkə ye ni ale de kəra sababu ye ka Sunjata ni a ba gən ka bə Mande.

**dankelen** *td* 1 bagan min kəgolen don ni a bə balo a kelen na. 2 məgə min bə se a yərə kərə kosebə, min ka dəniya ni a dalilu ka can, kamalenkərə walima muso kulusitigi.

**dankədimi** *td dan laje*.

**dankun** *td daanku laje*.

**dankunbere** *t* kulusi walima tafe min bə dan a donbaga kubere la.

**dankunbere** *td* kulusisuguba walima taafe min dan kumere la.

**dankənə** *t* fini min bə saransaran ni miseli ni gari ye ka don kənəmuso la kənəso kənə.

**dankərəba** *td* məgə min bə ko dən kosebə, min ye ko caman ye a jənə na; məgə kologəlen.

**danna** *wt lm dannaya laje*.

**danna** *sl* minnu tə jəgən kan, minnu bəe bə a ta fan. U bə dumuni ke u danna: u tə dumuni ke jəgən fe.

**danna** *t* nkalon, fen min dara məgə la ni i sən te. "Danna man jugu, ke n'sən ye de ka jugu."

**dannaməgə** *t* i dalen bə məgə min na, məgə min te məgə janfa.

**dannaya** *wt lm* hakili sigili ka fə məgə də te i janfa, ko fen də te basi si lase i ma, olu cogoya. =**danna**.

**dannajəgən** *td* sigiñəgən, dan bə məgə minnu ni jəgən cə.

**danni** *wt dan laje*.

**danərə** *wdft* ka fen də geren, ka a da nərə ni bəgə, kejə, mana[...].ye.

**danpere** *t* 1 duguma dawolo wəreli ka nagari labə walima dusukasi jirali senfə. **ka i danpere bə** ka i duguma dawolo sama ka bə. **ka i danpere bə məgə la** ka i nagari labə walima k'i ka dusukasi jira a tigi la ni danpere boli ye. =**danperi**, =**danperu**.

**danperi** *t danpere laje*.

**danperu** *t danpere laje*.

**dansa** *t* Kasənkaw ka jenəjə ni don də.

**dansagon** *wt lm* dantəmə, damatəmə, teməli laada kan.

**danse** foli min bə ke kuma la taamala ye ka a bisimila. I **danse** I bisimila. Ala dan ka na ni i kenəman ye.

**danse** *t [tk danse]* nazarađən, don.

**Dansəkə** *tj* 1 donsow ni donsonkənifəlaw majamukan, donsow ni donsonkənifəlaw fokan. 2. məgə min bə ko gelənw ke, min bə dan təmə.

**dantanfen** *t* baganw, fen minnu tə se ka kuma.

**dantigə** *t* nakun, fən min bə dan ci nabaga ni a ye məgə minnu sərə ni jəgən cə. *wdft* 1 ka i nakun fə, ka kəne tige i kumajəgən ni i nakun cə. 2 ka fen də da jama kərə, ka a nefə. **dantigefoli** tojbilafoli *laje*.

**dantigekən** kuma min bə ke jəgən ye də senfə; kərəfə min bə ke jəgənyekəla bəe kelen kelen fe. A dantigekən kəra ko "a nalen bə warı jinjin" ye. =**dantike**.

**dantike** *t dantigə laje*.

**danto** *ml dan laje*.

**danye** *t* Ala ka fen latigəlen, məgə dara ni min ye, min dara i bəgə la.

**daja t daje laje**.

**daje** *t* 1 kumaden kelenkelenna, kumakan kelen. N'ye daja damado fo a ye. 2 sejə, senjə, suman ko kelen. A ye dəgə tige jele daja kelen. **dajəgafe** kumadengafe, kumadenkitabu; kumaden jəfəli ni u misaliw bə gafe min kənə. =**daja**.

**dajəgən** *td* 1 furuce walima furumuso welecogo də. Dajəgən saya man jni. 2 Cənimusoya bə məgə minnu ni jəgən cə.

**dajəniya** *td* jəniya min jirala ni kuma ye.

**dajənə** *td* dakumunsun feere min bə ke na la walima ka wuli ji la ka min.

**dara** *t [tk drap]* birifini fəkənman min bə yərəkə dalañw kan.

**daraja** *t* sara, mandiya min bə məgə təgəmaw ni məgə saramaw la.

**daraka** *t* dumuni min bə ke səgəmada fe. An ka daraka tun ye məni ni tosira ye.

**darakase** *t* jiri də min den ji bə min ni a kolo kise fana bə dun. A bə fə darakase ma fana ko səmən.

**darali** *t* baganw bə feere sugu min na. A bə fə darali ma fana ko garabali.

**darapo** *t [tk drapeau]* jənjən *laje*.

**daro** *t* ntanan min bə fə namako ni kəməko senkərə. A mankan ni mango ta bə tali ke jəgən na.

**darəndi** *t* 1 dalandi, dalamisen *laje*. 2 məgə min ka kuma sumalen ani a tə digi məgə la. **darəndiya** məgə darəndi ka cogoya.

**darula** *t* fen min bə waleyə də səmentiya. A ye a keletigəbolo jira ni nənini darula ye.

**daruna** *t* kunko, məgə kənəganko, haju min ka gelən dəəni.

**darədun** *wdft* ka i da lamaga i n'a fə i bə dumuni na hali ni dumuni tə i da. A bə a darədun ni a ye dumuni ye.

**darəkan** *t dalakan laje*.

**darəkolon** *td* 1 jin tə min da, min jinw bə bənna. 2 dalilu tə məgə min da, barika tə min ka kuma la.

**dasaran** *wdft* ka bərə da mine ni gari ye, ka miseli ni gari ke ka a da saran.

**dasi** *t dalası laje*.

## Bamanankan Dajegafe

**dasi** *wdft* ka fən də gosi ni fanga ye. =**desi**.

**dasiri** *wdft* 1 **ka minan də dasiri** ka juru siri a da la sanko a kənəfen kana bən i n'a fo bərə. 2 **ka məgə də dasiri** ka dalilu ke o məgə la sanko a kana se ka fən juguman fo a kuma ko də la. **k'a dasiri ni boli ye** a kana se ka kuma waleya də kan. =**dugudasiri**.

**dasiri** *td* jine walima bagan də min be dugu kələsi, ka a kisi ni ka a tanga. A be fo a ma fana ko dugudasiri.

**dasonya** *t* gundo də poyili. **ka i da sonya ka də fə** ka gundo də fo.

**dasu** *t* səngō min man gelən. Tigasenni waati tigakene be soro dasu la sugu la.

**dasəgə** *wdft* **ka yərə də dasəgə** ka kojin ke ka a da səgə, ka a gogoro səgə. A ye kalanso dasəgə.

**data** *wdft* ka fən də damine, ka segin a kan.

**datige** *wtlm* 1 waleya min ye folə ye. 2 jagokela ka wari folə sərəlen sannifen folə feerelen na. 3 sumusumu, məgə ka senefen də dunni senjə folə. *wdft* **ka fən də datige** ka folə ka i nə bila o fən masina la. **ka sannifen datige** ka ke məgə folə ye ka o sannifen san. **ka jəkura datige** ka ke məgə folə ye ka jəkura dun, ka jəkura dunkofolə ke.

**datige** *wdft* **ka fən də datige** ka da bila a la. **ka so datige** ka da tige a la.

**datoli** *td* da min kasa ka go, məgə min dafinə kasa ka go ka a ke a da kobaliya ye, da min jinw tolilen don.

**datu** *td* **da laje**.

**datugu** *wtlm* 1 minen min be ke ka minen were datugu; tasadatugu, dagadatugu. *wdft* 1 ka so/minan da tugu a la, ka datugulan bila a la. 2 **ka dingə walima wo datugu** ka a geren. 3 **ka məgə** **datugu** ka a don so kənə ka da səgə; ka a don kasə la. **datugulan** minen min be ke ka minen were datugu.

**datuma** *t* waati min na məgə be taa i da, dawaati.

**datunu** *wdfl* ka sa, ka sosegin.

**dato** *td* dumunifén min də dunna, dumuni dunnen to. **kənədato** jiriden min də dunna kənəw walima fenjenamaw fe.

**dawolo** *td* 1 wolo fila minnu be sigi jəgən kan jinw sanfe adamadenw ni baganw dəw la. 2 dance, kəreda. Senegali be kəgəji dawolo la. *wdft* **ka i dawolo susu** ka finnan ke dawolo la. **dawolosusu** finnan kəli dawolo la ni miseli ye. **dawolosusula** muso min ka baara ye dawolo ni jintara susuli ye ka u fin.

**daworo** *wdft* ka fən də datugulan wərə ka bo a jə ma; k'a dayelə.

**dawoɔrə** *td* laada ni jənaje minnu be ke bolokoli temenen ni tile wərə ye.

**dawula** *td* sara, təgə min be məgə sarama la. Karisa dawula ka bon: a təgə ka bon; məgə mandi don.

**dawulama** sarama, doloma, dawula be min na.

**dawulantən** sarantan, dawula tə min na.

**dawuli** *wdft* ka fən də damine, ka a damine tuguni. U ye u ka kəlekərə dawuli.

**dawusulan** *td* 1 daraka. **dawusulan** fura, dalilu min be barika don məgə kumakan na.

**dayaya** *t* kuma min te kuma səbə ye ni a be məgə səgen. **ka i dayaya ke** karisa **la [i]** i ka karisa tulokərəgan. I dayaya be n'na: i be n'tulokərəgan.

**dayele** *wdfl* ka yəle, ka damine. Sugu dayeləla. *wdft* 1 ka yərə də da yəle i n'a fo ka so dayelə. 2 **ka fən də dayele** ka da bila a la. A ye bara dayelə. Muso ye ləkətibara dayelə. 3 **ka fən/yərə də dayele** ka a yərə bila sen kan, ka a senjə folə ke. Sikorəkaw ye u ka sugu dayelə dəgəkun temelen in.

**dayele** *t* lagalagatə, dajibən, sogo.

**dayimu kayimu** *sl* abadaa, waati bəe. Dayimu kayimu sigarati be a da.

**dayərə** *t* siyərə, məgə be da yərə min na.

**de ka** ka tila ka, o kəfə. Ne ye dumuni ke de ka sunəgo: ne ye dumuni ke ka tila ka sunəgo. KK discuss

**de** [walekəbaga, wale walima kumaden were sinsinna.]

Ne de ta don. Buba be na de. KK discuss

**de** *jl* yala? yala [...] wa? E te taa dənkeyərə la de?: Yala e te taa dənkeyərə la wa? KK discuss

**dedenin** *ml* fitinin, min ka dəgən.

**deenkun** *wdft* **ka fən də deenkun** ka i kungolo don yərə də la ka fən də laje, ka i dən ka fən o file, ka i dogo ka fən o file. *wt* **deenkunni** dənni ka fən də laje.

**dege** *wtlm* kalan, kələsili, seginni waleya də kan ka se a la. *wdft* 1 **ka fən də dege** ka o fən kəli kalan. Ne be negesoboli dege: ne be negesoboli kalan. 2 **ka məgə dege [fən də la]** ka a tigi kalan [o fən na]. **degeden** kalanden, məgə min be ka dege.

**degedege** *wdft* ka məgə jəgənəgəli, k'a layelə ni a galaka, kamankərəla ni a sentəgə jəgənəli ye.

**degun** *wdfl* ka tərə, ka səgen baara, bana walima dusukasiko də fe. *wdft* **ka məgə degun** ka a tigi tərə, ka a ni tərə, k'a səgen. Bana in ye a degun kosebə. **ka bolo degun** ka i ka baara caya. **ka karisa bolo degun** ka ke sababu ye ka a ka baara caya: Senekə ni geseda be ka a bolo degun.

**deli** *wtlm* məgə degera fən min na. Deli fara man di. *wdfl* **ka deli fən də la:** ka dege o fənmasina na. **ka deli ka** [...] ka ke cogoya la min te i səjna folə ye. A delila ka taa Kayi.

**deliko** *t* i delila ko min na.

**delinafən** *t* məgə delila fən min na. A be fo delinafən fana ma ko delinanko.

**delinanko** *t* i delila fən min na. Delinanko ni deliko ye kelen ye.

**den** *t* hadamaden, bagan ani jiri si kura min tantan wolola. **denke** adamaden ni bagan den ceman.

**denmuso** adamaden ni bagan den musoman. *wdf* ka si to, ka si bila, ka den wolo. **td jiriden** den min be ke jiri feerelen fe. 2 fen fitinin min tigelen ka bo a ta la: **toden, negeden, juruden**. 3 mogø ye kura ye fen min na: **kalanden, bolokoden**. 4 mogø ye jekulu min do ye: **doden, komoden, diden**.

**denba** *t* 1 muso min ni den be a fe. A be fo denba ma fana ko denbatigi. 2 bonye taara ka di muso min ma ko a ka ke mogø were den ka denba ye bolokoli walima koyø senfe. **denbadon** denbaw be don min ke denko do jenaje la, o dununse ni a dønsen.

**denbajala** 1 denbaya bonye dira muso min ma. 2 jala min be siri ka ke ka o bonye tali jira. **ka denbajala di karisa ma** ka denbaya bonye ta ka di a ma. **denbajugu** 1 ba min ka jugu a denw ma walima min te u don sira juman kørø. 2 denba min ka jugu walidenw ma. **denbajuguya** denba min ka jugu, o cogoya.

**denbajuman** *td misenmannin laje*.

**denbana** *t* bana min ka teli ka denmisenninw mine, denmisensa bana.

**denbatigi** *t* 1 den be muso min fe. 2 den be ce min fe, ce min muso ni a den [ni a moden] ka ca, kabilatigi. 3 bagan min be ka a denw lamøn: saga denbatigi, she denbatigi. **denbatigya** denbatigi ka cogoya. 5 **denbatigya** *wdf* ka ke denbatigi ye.

**denbaya** *t* ga ni gadenw; fa ni ba ani u denw; fa ni ba, u denw ani sinjisiraw beelajelen; kabilia. **denbaya** *wdf* ka ke denbayatigi ye, ka ke denbatigi ye.

**denbayatigi** 1 denbaya be mogø min fe. 2 denbaya doni be mogø min kan,

**denbilennin** *t* denjinénin, den fitinin, den min tantan wololen don ni a ka bilen. =**denjenin, =denjinénin**.

**denbo** *t* fugari, mogø min fasannen don, mogø min te foyi ne. 2 siranbagato.

**dende** *t* nene kunbaliya mogø do la. Dende be karisa la: Karisa te nene kun.

**denfa** *t* ce min ye den wolo. 2 bonye dara ce min kan ka ke mogø were den ka denfa ye. **denfaya** bonye tara ka mogø min ma ko a ka ke do ka denfa ye, o cogoya.

**denjugu** *t* mogø min konona ka jugu; min te a fe ka foyi tila a ni mogø were ce.

**denkelenba** *t* muso min den ye kelen dørøn ye.

**denkelendemebaa** *t* **denkelendemebaga laje**.

**denkelendemebaga** *t* dørøgu, nisondiyafurakise min be taa ni a be a to mogø kana segen don ka i to baara la. =**denkelendemebaa**.

**denke** *t* den ceman.

**denko** *t* fen o fen min be ke den kama i n'a fo denkundi, bolokoli, koyø.

**denkofilen** *t* den be ko filen walima minen min na.

**denkundi** *t* 1 den kunsigi jugu dili ka bo a kun sani a togo ka da. 2 den togo dali ani jenaje ni laada minnu be ke o la. =**dentogoda. ka den kun di** ka den kunsigijugu di; ka den togo da.

**denmarayoro** *t* den be mara yoro min na sara la.

**denmineden** *t* 1 npogotiginin min be a dogonin walima a dogonin filan mine yalasa o ba be se ka baara were ke. 2 npokotigi walima musomisen min be den mine sara la. **denminedenya** denmineden ka baara, o baara cogoya. =**denamineden, =dennomineden**.

**denmisen** *t* mogø min si ma lamøn, sifin.

**denmisenteri** mogø min ye i teri ye kabini denmisensa la. **denmisensa** mogø min ye denmisens ye, o cogoya ani waleya minnu sirilen be denmisensw ka cogoyaw la =**denimisenninya. ka denmisennya ke** ka i ka sifinya tile ke; ka siraw taama min ke mogokørøw ka sira taamata ye. A ye a ka denmisensa ke Kulukørø.

**denna** *t* den, denmisennin.

**dennaani** *wlm* 1 den lanaanili. **dennaanina** mogø min be den lanaani.

**dennaban** *t* den laban, lagare, sinnaban.

**dennabonetogo** *t* togo min be denw na minnu kørøw ma balo i n'a fo Sununku, Filifin, Nakunte, Buguri.

**denamineden** *t* **denmineden laje**.

**dennimasaya** *t* sariya minnu be den ni a wolobagaw ce, waleya minnu ka kan ka latige den ni a masaw ce; den ni a wolobaga joyorøw ka taa jøgon yoro la.

**dennin** *t* 1 npogotiginin, npogotigi. 2 I te npogotigi min togo don, o welecogo. Dennin o!

**dennomineden** *t* **denmineden laje**.

**densaya** *t* denw ka saya min be sababu bana ni dumuni nafama dunbaliya fe.

**denso** *t* den be køgø kñøbara yøro min na ni a be adamaden ni bagan minnu be den wolo la.

**densu** *t* denbo, fugari, salabagato, barikantan.

**dentogoda** *t* den togo dali min be ke a wolo kunjøgon; denkundi laje.

**denjenin** *t* **denbilennin laje**.

**denjinénin** *t* **denbilennin laje**.

**depote** *t* [tk depute] politikimogø min sigilen don dugu walima kafo do mogøw fe ka kuma ani ka baara u togo la jamana do politiki siratigew la.

**deren** *wdf* ka fara jøgon kan; ka gøre jøgon na. **ka deren** [...] kan ka sigi a kan ni barika ye. A ye i sen deren ne sen kan.

**desanburu** [tk décembre] *t* tubabukalo do, tubabusanjate kalo tannifilan. A be fo fana ko desanburukalo.

**dewu** *t* kulokanba cogoyaladege. A kulola dewu!

## Bamanankan Dajegafe

**dε** t 1 kuma min be fo ka da mogo togo kan k'a jira a la ko i be a fe ka fen do fo a ye. Buba dε... 2 min be i ko: 'I b'a don.'. **Buba dε...** Buba, i b'a don.

**dε** tiyen na, haali, dere. **Ne te taa del** Tiyen na ne taa.

**dεbe** tj dala belebele min be Joliba kan Moti mara la. **dεbe** t kono, garijigige. **ka dεbe ta** ka kono ta. A muso ye dεbe ta: a muso ye kono ta.

**dεbe** hl binaani. Dεbe ni tan: biduuru.

**dεbedilanya** hl bisaaba ni duuru focogo koro.

**dεben** t dalan min dilalen ni sebe, zimini walima bin dow kala ye.

**dεegedege** wdft 1 ka karisa balo ka je, ka a tijen ni dumuni ye. 2 ka i ka dumuni dun dooni dooni sanko i ka a diyabo.

**dεekunwdft** ka dugukolo dalakeje.

**dεende** t minan fitini min be ta fen do celi walima a tomeli kama ka ke be minanba do kono i n'a fo sitomo deende.

**dεendən** wdft ka mogo do sensen dooni dooni, ka a lataama dooni dooni. =**dεnde**.

**dεfe** wdft ka fen do foso nɔgɔn na i n'a fo jurukise walima fu. A ye fu dεfe ka jiribolow siri nɔgɔn na.

**dεge** t dumuni siya do min dila cogo ka ca nka a caman ni nonokumun walima nsiramugu be dila. A caman na, dεge be dila ni jo ni malo ye. **ka karisa dεge min** ka a salen ko saraka dεge min. **karisa da ka je a ma dεge min** ka ke komi i ye fen soro cogoya do la ka a soro i ma foyi soro. **dεgekene** degekura, dεge min ma don kumun na.

**dεgekumun** dεge min donna kumun na. **ka dεge susu** ka dεge dila. **ka dεge yelen** ka nɔmugu ke jintin na ka ke dεge ye. **dεgebejε** nɔnɔ te dεge min na. **ntɔmidεge** dεge min be nɔnɔ ni ntɔmiji ye ka tigadεge ke a la. **sarakadege** 1 dεge min dilala ka di mogow ma saraka ye. 2 fen min ye foroba ye, min ye fuu ye; fen gansan. **segukadege** degejalan min be dila ni sajɔ jirannen ni nsiramugu ye. **taradadεge** dεge min be dila furabulu la ka tobi bunubunu na.

**deli** wdft 1 ka mogo lasabali a ka fen do to yen. 2 ka fen do jinin mogo fe. **ka mogo deli wari la** ka wari jinin a fe. **delibaga** mogo min be delili ke. A be fo delibaga ma fana ko delilikela. wt **delili** ka mogo deli, ka mogo lasabali, o waleya. **delilikela** mogo min ka baara ye delili ye; delibaga laje; min be mogo lasabali.

**delen** wdft ka i dulon, ka i nɔrɔ fen do la dooni. Ka i delen mobili bolito la: ka i dulon mobili bolito la.

**deme** wdft **ka karisa deme** ka i bolo don a ye, ka don a jigi koro ni kuma, waleya, walima fen do ye.

**demedeme** wdft **ka i demedeme** ka taama dooni dooni. Cekoroba ni musokoroba be u demedeme ka taa misiri la.

**dεmejøgøn** t mogo min be a bolo don i ye, min be i deme.

**dεn** t fenjenama do min dimogolama don ni a be mogow ni baganw kin. Den dow be sunogø bana sababuya.

**dεn** wdfl ka dulon. Jurufilen dennen don suruku la.

**dεn** wdft ka i nemadogo yalasa i be se ka fere i jininfen ma. Donso be a den jiritu la ka sogow makono.

**dεnda** t da fitinin min be bo karangakogo la ni mogow bebo a fe kele mana don dugu kono.

**dεnde wdft dεendən laje**.

**dεndəbjøn** td samanene welecogo do.

**dεndəndən** t fen min finnen don cogoyaladege; monimoni moni. A finnen dεndəndən: a finnen monimoni moni.

**dεne** t 1 kogo. so dεne: so kogo. 2 farikolo damine yɔrɔ, farikolo, dugu dance. Ni i ye i bolo da n dεne kan n be wele dugutigi bilon kono. An te jo ni an ma se Segu dεne ma. =**dεnen**.

**dεnen t dεne laje**.

**dεnenbakirinti** t dununkala welecogo do.

**dεnkuru** t damatemesiran min be mogo bali ka i yere makaran; siran min be mogo ja ka i sen girinya.

**dεnkuru ka [møgø] minε** siran damatemε ka [møgø] bali ka bo a no la. A kelen ka waraba ye denkuru ye a minε.

**dεne** t negε siya do.

**dεre** tiyen na, yere de. A be na dεrel: a be na yere de. =**dε**.

**dεre** wdft ka fen do donfan ni a bofan bee mine, ka sira bee tige a la. Wulu ye jakuma dεre dogodogo la. =**dεren**.

**dεre kabali** kuma min be fo ka k'a jira ko fen do ye kabako walima damatemeko ye. dεre!

**dεren wdft dεre laje**.

**dεresi** kabali fana sa! kuma min be fo k'a jira do la ko i jiginna a la walima ko a ye dantemeko do ke. B uba dεresi!

**dεse** wtlm segen, fantanya, sebaliya. wdfl ka keje i yere koro, ka keje ka i yere balo, ka koro ka keje fanga la baara ke. **ka dεse fen do la** ka keje o fenmasina la. **ka dεse fen do ma** ka keje ka se hake do ma, yɔrɔ do ma. **ka fin ke ka je ke ka dεse/ka i sen don ka i bolo don ka dεse** ka cogoya bee ke, ka i seko bee ke ka dεse. **dεsebagato** segenbagato, fantan; mogo min kɔrla kosebe ni a fanga ye a bila. **dεsebagatɔyɑ** dεsebagato ka cogoya.

**dεse** wdft 1 ka jiri **dεse**: ka a fara bo a la. 2 ka fen do **dεse**: ka do tige fen do la yalasa a selekew be ke i sago ye. Numuke be jiri dεse ka ke jirmaanin ye. =**lεse**

**dese** t sogobu min be mögö senkala kofelan na, dulöndulön.

**desselan** t semen min be ke ka deseli ke.

**désenyerekorø** t mögö min deselen don walima min baaða te se a yere koro.

**desi** wdfl ka bugo, ka gosi, ka ti. 2 ka fen do **desi**: ka a gosi, ka a ti. Dibi la, a ye kungolo desi kogo la.

**di m** 1 da be a fe ka min dun, o cogoya. Di ka di. To ka di ne da. 2 Nun be a fe ka fen min suma men, o cogoya. Latikoløn [kasa] ka di. 3 Tulo b'a fe ka min men walima hakili be fe ka min lamèn, o cogoya. Dønkili ka di, a koro ka di. Nin dønkilidala kan ka di. 4 je be fe ka min ye, o cogoya. Nin jenajë fileli ka di. 5 farikolo be a fe ka fen min damu. Ka a ko digidigi ka di a ye. 6 fen min be mögö ni sewa, o cogoya. Donsoya ka di a ye. A ce ka di a ye kosebe. 7 fen do ka jeli cogoya. A je ni a tulo si man di nka a sen ka di. A kunna ka di. 8 fen min ka gelén/nögón, o cogoya. Nin kuma fo man di. **ml duman** min ka di (o koro duuru bee laje sanfe). **diya** mt 1 fen min ka di, o cogoya. 2 ben, teriya, kélébaliya. Diya be u ni jögón ce. **ka i diya bo** ka i nimisi wasa fen do la. A ye a diya bo worojago la. Diya be u ni jögón ce. **ka karisa diya don a yere la** ka hadamadenya sama ni a ye, ka kuma fo walima ka waleya ke min be a nisondiya ni ka a ko diya a yere ye. **mwdfl** ka timiya ka ben. **mwdft ka fen do diya** ka a ke fen ye min ka di.

**di wdft ka fen do di (dø ma)** 1 ka a bo i bolo, i fe, ka a di o tigi ma. 2 ka a ni o tigi la. N'be misi kelen di i ma. **ka i yere di karisa ma** ka a døgoya, ka a nen. wt **dili**.

**di jl** 1 jumen? I be di?: I be cogo jumen? Cogo di: cogo jumen? 2 mun? I tøgo ko di? I tøgo ye mun ye? A ko di? A ye mun fo?

**di** t noono timiman min be dilan didenw ni wolowolow fe. **dibanga** di min ni a njaga be jögón na. **dibara** 1 di be lasagon bara min kono. 2 fen min ka di kosebe welecogo do. **diji** di kolen ka ke minfen ye =**dikolen**. **dinøønø** di min bisira k'a njaga bo a la =**dishen**. **dijnaga** njaga min be bo di la ni a be ke kene ye. **diwaa** di be wonin minnu kono ani dinaga. **diwo** didenw be di da yøro min na min te junu ye.

**di wdft** ka si tige. A be a bonbonsi di døgøkun o døgøkun. U ye u den kun di kunun.

**dibara** t di be ke bara min na. 2 fen min ka di kosebe, min nanfa ka bon. **ka ke dibara kono** ka ke i diya. A be dibara kono: a be a diya. **ka ke fen do dibara da la:** ka ke o fenmasina nafamayørøba la.

**dibi** t wusulikelan; kølokise wusulan, sogo wusulan.

**dibida** dibi min be wusuli ke o be yøro min.

**dibiden** jiri walima nege minnu be da dibi sanfe ni fen wusutaw be da a kan.

**dibi** t 1 yeelen te yøro min, yøro min finnen don. Su ye dibi ye. 2 kodønbaliya, kalanbaliya. A be dibi la: a te fen kala ma. **ka dibi don** ka yeelen latunun. Sanfin ye dibi don. ka **dibi tige** ka yeelen bo, ka ke sababu ye ka dibi latunun. Kalamenetigw ye dibi tige. wdfl ka fin, ka yeelen latunun. Tu dibilen don.

**dibigore** t [tk de l'huile de Gorée] tulu do min tun be ke ka wusulan lamin ni a tun tøgo dalen be Gore gun na Senegali bangu kerefe.

**dibilan** t 1 dalilu min be mögö bali ka ye adamadenw ni baganw fe, min be dibi don dalilutigi ni daliluntanw ce. **ka dibilan don i ni** [mögöw] ce: ka dabali ke min be [magöw] bali ka i ye u je na, ka tunun kene kan.

**dibiri** t fugula min dilalen ni cekala misen ni sebe walima zimini fura ye. Wolo be ke a døw jako ye.

**dibisogo** t sogo min wusura dibi la. =**dibiwusu**.

**dibø** t junu fiyeli walema didenw ka so fiyeli ka di bo a la. 2 fen nafamaba, fen min tøø ka bon sørøli ni a ma ke ni segen ye. Nin baara ye dibø ye: nin bara nafa ka bon.

**didadi** wtlm 1 døn, ani jenajë min be bo Ganadugu. 2 farikolo lamagali ka taa fan caman fe. I be mun didadi la beda kan? wdfl **ka i didadi** ka i farikolo lamaga.

**didan** t bara belebele min be fo balaba kerefe ni kala ye. **didanføla** mögö min be didan fo.

**diden** t fënjenama min be di dila junu na wala diwo la. =**dikise**.

**didege** td dege kulukutu misen sugu caman min be dila ni ja mugu jirannen ni fen timimanw ye, tuma døw ani ntømi walima tigadege.

**didididi** cl bolikan cogoyaladege. A bolila didididi!

**diga** t malo min ma sene, malo min falenna a yere ma.

**digí** wdft 1 ka fen do børøn, k'a bisi, ka a jønti. **ka kun digi** ka kun da, ka kunsigikisew ke tuluw ye.

**digi** wdfl **ka digi mögø la** ka i tøø, ka i dimi. A ka taa k'a sørø a ma fen fo n'ye digira ne la: a ka taa k'a sørø a ma fen fo n'ye ye n'tøø.

**digí** wdft ka fen do jønti, ka i fanga ke ka fen do bo a no na. Ni mobili banna wuli ma, an b'a digi k'a wuli.

**diilidiili** wdft **ka i dilidili** ka taama i n'a fo doni girin do be i kun. A ye i diilidiili ka taa yenfe.

**diine** t janiya, son, nison. 2 laada ni bato min be ka taa Alako kan. Nabi jumanw ka sira. Mahamadu diine ni Isa diine ye Mali diine døw ye.

**diinejugu** t mögö min ka jugu, min konoona ka jugu.

**diinejuguya** mögö diinejugu ka cogoya.

**diji** td di kolen ka ke minfen ye. =**dikolen**.

**dike** t kørriminan, segi siya min ni kørriminan be tali ke jögón na.

**dikise** t **diden laje**.

**dikolen** t **diji laje**.

## Bamanankan Dapnegafe

**dila** *wdft* ka fən do laben, ka a da. **dilabaga** min bə dilali ke, min ye fən də sababuya. *wt* **dilali** waleyə min na fən də bə laben, ka da.

**dili** *t* jiriw yərə min bə dugu jukərə ni o de bə u balo ni u ka ji minta bə dugukolo la. 2 farikolo fasa də i n'a fə kandili: fasa ni jolisira minnu bə adamadenw kan na. =**gili**, =**lili**.

**dilikun** *t* kun min bə ke Umu təgəw denmisənma kun. A bə wele fana ko **umukun**.

**diləki** *t* **duləki laje**.

**dimi** *t* farikolo, dusukun, hakili ani ni ka tərə. **ka dimi don də la** ka dusukasiko də ke a la min sarali nege bə se ka a mine. **ka dimi bə** ka dimi min donna i la sara, ka i ka juru sara. **ka dimi kun** ka dimi ta ni Ala ye, walima ka a muju. *wdft* **ka məgə dimi** 1 ka dimi lase a farikolo yərə də ma. A kungolo bə a dimi. 2 ka dusukasiko də ke a la. *wdf* **ka dimi karisa kərə** ka fujune a kərə, ka i dusukasi a kərə. *wtlm* **ka i dimi kari karisa la/ ka i dimi saran karisa la/ka i dimi shəori karisa la** ka dimi don a la min bəli bə geleya a ma. **diminko** fən min bə məgə dimi walima ka dimi lase i ma. **diminkuru** dimi min donna məgə la ni i ma se ka a bə o dusukasi min bə to i fe. *wdft* **ka i diminkuru ci karisa la** ka baga o tigi ma ni məgə were ye dimin min don i la bəli o tigimasina na. **dimiya** dimi, dusukasi. **ka karisa dimiya ke i la** ka dusukasi ke i yərə ka taa o tigi fan fe. Karisa dimiya bə a la bawo o ye dusukasiko də ke a la a ma se ka min kun walima ka a ta sara.

**diməgə** *t* fənjənama də min ka ca məgəw ni baganw senkərə ni a ye bana caman yeləmali sababu ye. =**liməgə**.

**dinda** *wdf* ka dulon san ni dugu cə. Jakumajuru dindalen don so kəno.

**dinəənə** *t* dishen, di ji min bə bisi ka bə dijnaga la.

**dinaga** *t* naga min bə di la, diwaa, min bə ke kəne ye.

**dijət** [ak] duniya. **ka dijət to** ka faatu, ka sa.

**dijəden** məgə min ni sebeko te a la ni a bə tugu dijə hohaho fe; məgə julakajugu, məgə min ye dijə ko caman jədən. **dijədenya** 1 məgə min tugulen bə duniya diya dərən fe ka cogoya. **dijəlaban** dijə bə laban waati min na, laban in na. =**dijəwuli**. 2 an bə waati min na bi, dijə selen bə waati minna. **dijəlabanden** den min wolola bitile la. **dijəwuli** waati min na dijə bə na wuli; dijəlaban *laje*. **ka dijə/duniya sen mine a bosobagaw ye** ka ke fugari ye, ka ke sababu ye məgə werew ka tənə sərə fen do la nka min na e yere bololankolon ka bə. **ka dijə sen mine a bosobagaw ye** ka ke fugari ye, ka dəsə ka fən sərə i filanw ka fənsərə yərəw la.

**diro** *t* bana də min bə jo mine.

**diro** *t* jiri də min bə ke ka sanu saniya.

**diro** *t* kungokənəjiri də min den bə dun.

**disa** *t* fini min bə da məgə kan na, kannabiri.

**dishən** *t* di nəənə.

**disi** *t* 1 farikolo yərə min bə kənəbara sanfe. A bə fə disi ma fana ko disida walima kəgo. **disiba:** baari min na baaritalaw bə u disi ka jəgən na. 3 **disida:** farikolo yərə də; disi *laje*. 4 **disidimi:** kəgədimi, dimi fən o fen min bə disi sərə. 5 **disifilenkolonin:** kolo min bə disi la ni galaka nərəlen bə a la.

**disi** *t* ku min bə sərə sebekolo tantan falen na.

=**sebeninku**

**disiba** *t* barita cogoya də min na baritalaw bə u disi dan jəgən na. 2 məgə barikama, se bə məgə min ye.

**disinin** *t* malo siya də.

**disəngə:** fələfəlo nisəngə min tun bə sara ni kolon, sanu, walima jən ye faamaw ma.

**diwən** *t* [tk du vin.] tubabu dələ də.

**diwo** *td* di bə sərə yərə were minnu na ni a ma ke jənunu ye i n'a fə tonkun walima jiriwo.

**diya** *mt/mwdfl* **di laje**.

**diyabə** *wtlm* cogoya min ye fən də diya walima a nafa sərəli ye. *wdft* **ka fən də diyabə** ka nafa sərə a la, ka diya caman sərə a la. A ye a ka dugutaa diyabə.

**diyagoya** *wtlm* 1 waajibi, bilazimi, fanga la. *wdft* **ka karisa diyagoya** ka waajibya ka fən də ke, ka don da də fe a diyara a ye o a goyara a ye. **diyagoya la** fanga ni barika la, wajibi la. **diyagoyaməgə** 1 məgə min te sən ni a ma diyagoya. 2 məgə min fana te məgəw negen fə ka u diyagoya. **diyagoyabaara** baara min bə ni sara te a la, kasolabaara.

=**diyakoya**.

**diyanye** *t* kanu, kənfə. **diyanyeməgə** məgə min ka di i ye walima i ko ka di məgə min ye. **diyanyeko** ko min ka di məgə ye.

**diyen** *wdf* 1 kaari, yafa, ka sən. 2 **ka diyen fən də kə** ka kaari a kə, ka je a kə.. Ni den bə dəbə, səni a ka diyen sin kə a bə men. 3 **ka diyen ni fən də ye:** ka sən a ma. **diyenməkə** məgə bə diyen ni fən min ye.

**Do** *tj* cew ka gundotən də Bamananna.

**Do** *tj* Mandenkərə kafo də min na məgəmayelema sigilama tun bə ka məgəw tərə. O sigi fagali Turamakan Tarawele fe kera Sogolon Kəntə nali sababu ye ka furu Sunjata Keyita fa ma ni o ye Nare Magan ye.

**do** *t* 1 kulu, jiri walima kaburu minnu caman bə jəgən kərə. 2 [kənərə] sido: sisun caman jəgən kərəfə; kaburudo: kaburu caman bə jəgən kərəfə yərə min na.

**dodo** *t* jegə fitinin də min bə a kənə funu. A bə wele fana ko dodoninkənəma. 2 məgə min kənə ka bon welecogo tulonkə la.

**dodo** *t* jigine fitinin min dilalen don ni karata ye.

**dogi** *wdft* 1 ka fen dō digidigi. 2 **ka wolo si bō k'a**  
**dogi** k'a dogidogi fō ka a magaya. *wt dogili* ka fen  
dō dogi, o waleya. **dogilikela** mōgō min ka baara ye  
wolo dogili ye.

**dogidogi** *wdft* ka fen dō dogi ka men, ka waati dō ke a  
dogili la.

**dogo** *wdft* 1 ka fen dō dabō a kama ka a njematinun. 2  
**ka i dogo** ka i yere njematinun i jinjinbagaw la.  
**dogotu** 1 fen min be se ka mōgō dogo ka i sutara. 2  
balima, masa. Mōgō fa ni i ba ye i dogotuw ye.

**dogoyorō** yorō min sutaralen don ka tanga  
mōgōwēre ka yelima; mōgō, bagan dō, walima fen dō  
be dogo yorō min. A ka wari dogoyorō ye a terike ka  
so ye.

**dogodogo** *t* kogow bēnyorō seleke. =**dogodogoje**.

**dogodogoninkan:** 1 kumakan min be fō mōgō kan  
jiginnen kosebe. 2 **dogodogoninkuma:** kuma min  
be fō dogo la sanko kerefe mōgōw kana a men.

**dogodogoje t dogodogo laje.**

**dokan** *td* dodenw be kuma kan min na, gundokan dō.

**dola** *t* gari be meleke jiri woma min na ni a be bila  
gesedakurunin kōnō.

**dola** *t* sanu jōlōkōlama min ni sanu kuruw be a la.

**dolo** *t* 1 sannafen minnu be manamana i n'a fō  
mōgōdolo ni sigidolo. 2 dawula, sara, sanga. **ka**  
**karisa dolo bō/yelen** ka a dawula bonye. A dolo  
bōra. **ka karisa dolo bin** ka a dawula, sanga bin.

**dolokulu** jugujugu, dolomisen minnu be njōgon  
kerefe kosebe jē ka yeli la. **doloma** dawulama,  
sarama, min tōgō ka bon. Seku Ture tun ye Lagine  
mōgō doloma ye.

**dolon** *wdft* **ka wolo dolon** kaji don a kōrō ka o yorō  
kurukuru. Tasuma ni ji kalan mana bōn mōgō fari  
yorō min kan a be o dolon.

**doloō** *t* fen dō cikan cogoyaladege. A ye marifa ci  
doloo! =**doo**.

**doma** *t* 1 kodonna, mōgō min be se fileli la ni dalilu ni  
furaw be a fe. 2 **domaya:** doma ka baaraketaw ni a  
yere ka cogoya tōw.

**domayiri** *t* laturuden dō min be wele fana ko gariya.  
Gariya laje duguma.

**domi** *t* so siya do min ka surun. A yelenso ye domi  
bilenman ye.

**don** *wdft* 1 ka taa yorō dō jēkōnō na. A donna so kōnō.  
**ka don fen dō la** ka ke jamakulu walima tōn dō  
mōgō ye. A donna Kōmō la. A donna kalan na. 2 ka fa  
ji la, ka funun. Ba donna. A kamankōrō sumunin  
donna. **ka don da la** ka ke fen ye, ka sabati. A den  
bē donna da la. **dondala** sabatili, njetaa. **ka don**  
**njōgon na** ka njagami, ka fereke. 3 cogoya dō  
yeləmali. Dibi donna. Mun donna i ma? *wdft* 1 **ka**  
**[fini] don** ka fini bila i farikolo yorō dō la. A ye  
kulusi ni dulōki don. 2 **ka fen dō don** ka fen dō bila  
dugu jukōrō. U ye a su don kunun wulada fe. 8 ka

dōlō **don:** ka dōlō dila. 3 **ka teriya don** [karisa fe]  
ka ke [a] teri ye. 4 **ka [fen dō ] don [fen dō ] la**  
ka [fen dō ] don o fen kunko da fe. Wari donna misi  
la. 5 **ka don [fen dō ] da fe** ka don [o fen] na, ka to  
o la. Wari donna misiko da fe. 6 **ka [karisa] don**  
**sira** ka [a] bila sira. **ka fen dō don i ni karisa ce**  
i ni karisa ka ben fen dō kan.

14 **don** dabali dō min donnēn dugu jukōrō yeretanga  
walima juguya kama. 15 **ka don fen dō la i ko dō**  
**bōtō:** ka don ni fāngā ye ka a sōrō i ma miiri kosebe  
a fen masina ka cogoya la.

**don** 1 kumaden kunnafoni dilan: Sigilan don. 2  
Cogoya kunnafoni dilan: Ji sumalen don.

**don** *t* 1 tile, dōgōkun don dō. Bi ye tarata [don] ye. 2  
ben kelen waati min kan. Araba ye nin dugu  
sugudon ye. **ka don da** ka ben don dō kan. **ka**  
**[waleya dō] donda** ka ben don kan [o waleya] bē  
ke don min. U ye u ka dugutaa donda. **don o don**  
don bē. Don o don a be taa sugu la.

**don** *t* dabali fen o fen min donnēn don jugu jukōrō.

**donba** *t* 1 selidon. 2 cibagaw bange don sanyelema  
kunben ni a denkundi kunben silladiine la,  
Mawuludi.

**donda** *t* don be ke da min fe, fen dō donna da min fe.  
A ka wari donda dō ye sigarati ye.

**dondala** *td* sabatili dijē na, taali jēfē ani tōnō sōrōli i  
ka baara la. **ka don da la** ka sabati, ka jēsōrō baara  
dō la. A donna da la. **dondalamōgō** mōgō min  
sabatira a ka baara la.

**dondo** *wdft* 1 ka fen dō penpen. 2 ka mōgō sen min  
k'a digi fen dō kan ni a be yelen min na. Ne be a sen  
dondo yalasa a ka yelen jiriba in kan.

**dondoli** *t* fenjanama dō min be kinni ke.

**dondomōgō** *t* mōgō min be ke mōgō fe waati  
surunman na i bolo nafolo walima i kēcogo nōfē;  
mōgō min ka jē te ko labanta ye. 2 **dondomōgoya:**  
dondō mōgō ka cogoya.

**dondomōgō** *t* mōgō min te ko laban.

**donfini** *t* fini donta, mōgō be fini minnu don i la, i n'a  
fō dulōki ni kulusi. A donfini bē ye fini dagelenw ye.

**doni** *t* 1 fen dō min be ta. 2 fen min wajibiyalen mōgō  
kan, kunko. Denbaya balo ni a lakanani ye fa ni ba  
doni ye. **ka doni ta** ka i don o doni kōrō. **ka fen dō**  
**doni ta/ka i don fen dō doni kōrō** ka o fen ke i  
kunko ye. **ka doni jigin** ka doni bila. **ka dō doni**  
**jigin** ka a dēmē a ka a ka doni bila. 8 ka i **doni**  
**jigin** ka i yere lafiya, ka i sen bō fen dō la. **ka i**  
**doni jigin fen dō la** ka i sen bō o ko la, ka o ko bō  
i kunko ni i haminankow la. **ka se doni dō kōrō**  
ka se ka i jō ni o doni ye. **ka dēsē doni dō kōrō** ka  
kējē o doni kōrō. *wdft* **ka dō doni** ka doni da a kun,  
ka doni bila a kan.

**donibata** *t* mōgō min kunko ka ca.

**donitala** *t* min ka baara ye doni tali ye.

## Bamanankan Dajegafe

**donka** t jeli dununnin min ni juruw bē a la, ntamanin.  
=donkankolo

**donkafile** t fini min ni mōgō bē a don ka a lajē ni a bē  
ben i ma. =donkalaje, yuguyugu,  
takayuguyugu.

**donkibaro** t 1 don kunnafoni. 2 laturu dali.  
**donkibarojinina:** mōgō min ka baara ye  
donkibaro jininni ye ka a da jama tulo kan.  
=donkibaru.

**donkun** t dōgōkun fōcogo dō.

**donkunben** td don dō sanyelemakunben, a  
kalokunben walima a dōgōkunkunben.

**donkōnō** t 1 kēnkōnō; fura min bē ke dumuni na ni a  
bē mōgō faga walima ka a bana. 2 **donkōnōmugu:**  
furamugu min mana don mōgō kōnō a ka teli ka i  
faga walima ka i bana kōsēbē, **kēnkōnōmugu**.

**donmakōnō** td min tē na men [kōsēbē] ni a ma ke;  
min don b'a fe ka se. **ka ke don makōnō** ka sigi ni  
keli ye waati surun kōnō. A ka dugutaa bē dōn  
makōnō.

**donmasina** td kansinamuso welecogo dō.

**donnbolo** td sama, fen min donna mōgō dō bolo ka  
taa di mōgō were ma.

**dono** t she cēman. Kōnō dōw cēman i n'a fō  
kamidonon. **dononbugun** donon min ma kōgō  
kōsēbē. A bē fō dononbugun ma fana ko  
dononwalan. **dononkōrō** donon min kōgōra  
kōsēbē, min bē kasi. A bē fō dononkōrō ma fana ko  
kasidonoron. **dononwalan** dononbugun *laje*.

**dononturu** t jirimisen dō min bē ke bana dōw fura ye.

**donse** t min sera a dan na, siban. **karisa ka don ka se** karisa si ka ban. A ka don sera. =donon.

**donso** t mōgō min ka baara ye donsoya ye, min bē  
kungo sogow faga. **donsoden** donso kalanden,  
mōgō min bē ka donsoya kalan. **donsofile** donsow  
ka file min u b'a fiyē donso jnēnaje yōrō la ani ni u bē  
kungo kōnō ka jnēgōn jninin. **donsojeli** mōgō min bē  
donsenkōni fō ka dōnkili da donsojenaje la.  
=donsonkōnifōla. **donsomuso** muso min ce ye  
donso ye. **donsonkōni** nkōnō min bē fō donso  
jnēnaje la. A juru ye wōōrō ye. Donsonkōni sugu bē  
taa fila la walima a ka caya o ye:  
bamanandonsonkōni ani wasulunkōni. *mk simki*.  
**donsoya** donso ka baara ani sababu minnu sirilen  
bē o la.

**dontēmē** t 1 fen min tē badda ye, min bē ke waati dō  
kōnō. =donnatēmē.

**donwo** t/sl o don, don o, don temelen.

**doo** t doloo *laje*.

**doolo** wdft 1 ka i biri, ka i suli, ka i biri sēgen walima  
dimi bolo. 2 ka i suli, ka i kō kuru walima ka i biri  
doni dō kōrō.

**dora** t bōgō noronoro min bē yōrō la ji bē basigi yōrō  
min.

**doradoradora** t fen jima min kolo ka girin dōnō, o  
cogoyaladege. Mōni siminna ka ke doradoradora.

**doro** wdft 1 ka jimafen dō doro kolo girin dō la: ka a  
damatēmē walima ka a caman ke a la. 2 ka fen  
kologirin yeleta dō damatēmē ke fen jilama dō la: ka  
kōgō doro na la, ka sukaro doro seri la.

**doro** t [dj] adamaden cēya, kōkili. =dorobara, =kaya  
foroko.

**doroko:** 1 ka **doroko:** ka gēre jnēgōn na kōsēbē, ka se  
jnēgōn dēne ma. 2 ka **doroko jnēgōn na:** ka fereke  
jnēgōn na, ka don jnēgōn na, ka jnagami. Misiw ni  
waraw tē doroko.

**doso** t 1 wuluke min kōgōlen. =dosokōrō. 2a  
dosokōrō nenini min bē fō cē ma min sōn man jī.

**doyi** t fen dō cikan cogoyaladege i n'a fō marifa  
walima mobilisen. A ye marifa ci doyi!

**dō** hl 1 kelen min ma faranfasiya. Mōgō dō: mōgō kelen  
min ma farafansiya. 2 kelen fen fila la. N bē dō in fē:  
n'bē kelendō in fē.

**dōdō: jōjō:** ka dō dōdō: ka tugu a kō, ka i hakili da a  
kan waati bēe. Mijetō bē ka sogo dōdō.

**dōgō** m 1 min man bon, fitinin. A ka so ka dōgō. 2 min  
man ca. A ka nali ka dōgō. A bē fō dōgō ma fana ko  
dwa. t i ka kōrō i balima min ye, mōgō min ye. A bē  
fō fana ko dōgōnin. t **dōgōke** dōgō walima dōgōnin  
cēman. **dōgōman** ml min ka dōgō, fitinin.

**dōgōmuso** t dōgō walima dōgōnin musoman.

**dōgōya** mt fen min ka dōgō, o cogoya. *mwdf* ka ke  
fitinin ye, ka ke fen ye min hake man ca. Fobonda  
mana surunya ji bē dōgōya ka taa a fē. *mwdf* **ka**  
**mōgō dō dōgōya** ka waleya ke a la min bē a jōn a  
yērē la, ka dō bō a danbe la. **dōgōyali** wt 1 waleya  
min ye mōgō dōgōya ko ye. 2 fen dō keli fen  
dōgōman ye cogoya. =dōgōyama.

**dōgō** t 1 sugu, ben bē ke don min kan. **ka dōgō jō** ka  
taa sugu la sanni walima feere la. 2 dōgōkun. U bē na  
dōgō nata. **ka fen dō dōgō da** ka ben o fen kedon  
kan. **dōgōden/dōgōjōden** suguden, sugujōden,  
mōgō min bē taa dugu dō la a sugu jōli kama. =dwa.

**dōgō** t jiri jalen min bē jeni ka tobili ke walima ka  
funteni don. =dwa, =lōgō.

**dōgō** t nege, jnēnafin. Basi dōgō bē a la. =dōkō, lōgō,  
lōkō.

**dōgōda** wdft **ka fen dō dōgōda/dōgōtigē** ka don dō  
da a bē ke don min na, ka ben a kedon kan.  
=dōgōtigē.

**dōgōke t dōgō lajē**.

**dōgōkun** t kunjōgōn, don ni a donkunben nata, tile  
wolonwulan kunben. **dōgōkun na ta**

**dōgōman** ml **dōgō lajē**.

**dōgōmuso** t **dōgō lajē**.

**Dōgōnō** tj siya minnu bē Bajangara ni a lamini na  
minnu bē wele ko Kaado. U bē u yērē wele ko  
Dōgōnō.

**dəgəya** *mt/mwdfl/mwdft dəgə laje.*  
**dəgəyali** *mwt dəgə laje.*  
**dəgəyama** *wt dəgə laje.*  
**dəjan** *t janya, fiye min ka jan, fura min ka jan. =jəjan.*  
**dəjanlə** *wdft ka fen də jo a dəjan fe.*  
**dəkə t dəgə laje.**  
**dəkətərə** *t [tk docteur] məgo min ka baara ye banabagatəw furakeli ye ni tubabufura ye.*  
**dəkətərəfura** *dəkətərə bə furakeli ke ni fura ni dabali minnu ye. dəkətərəfurake* *furakeli min be ke ni dəkətərə fura ye. ka bana də*  
**dəkətərəfurake** *ka a basi, ka a kəneya ni dəkətərəfura ye. dəkətərəfurakeli* *waleya min ye bana də furakeli ye ni dəkətərə fura ye. dəkətərəso* *banabagatəw bə lada walima u bə furake so min na.*  
**dəlakelen** *td kelen kulu də la; kelen talen ka bə təw la. I be se ka saga ninnu dəlakelen ta. =dərəkelen.*  
**dəlen** *t kala, juru ani nege min be ke ka jegə mine. A be fo dəlen ma fana ko filidəlen. dəlenkala* *dəlen kala. dəlenkise* *nege min be don juru la ka fili ji la ni a be saran jegə da la ka a mine.*  
**dəlen** *t bin də min be ke ka payasi lafa ni a be ke fana ka lefe dəw dila.*  
**dələ** *t minfen min be dila ni jo ni fen wərew ye ye .*  
**dələdonmuso** *muso min ka baara ye walima min be se dələ donnı na. dələgweren/dələgeren* *dələ min ma kasi folə, dələ min ma se min ye; dələnə tobilen tile filanan. dələmintə* *dələminna, minketə. dələmintəkan* *minketəkan, dələminna minnen be kan min fo. dələməni* *dələnə təblən tile folə. dələkorə* *bara datigelen min ni dələ be min n'a ye =dələminkoro.*  
**dələbiri** *td lewiri laje.*  
**dən** *wtlm farikolo lamagali ka bən folisen də ma, ka bən folikan də ma; o farikolo lamaga hali ni folikan te. ka dən ke* *ka farikolo lamaga ke min ye dən ye. wdft ka fen də cuwari ni i sen ye, ka yelen a kan: ka bəgo dən. ka foli də dən* *ka dən ke ka bən o folisen ma. dənkela* *məgo min be dən ke. dənsen1* *dən min be folisen də kərə, dən min folikan də be bən ni nəgon ye. Marakafoli dəw dənsen ka təli. 2 məgo ka kan ka sira min ta fen də nənəbəli kama. ka i dənsen yeləma* *ka i ka ko cogoya yeləma, ka jə wəre jinjin fen də la. dənsenyeləma* *dabali kura tigeli yalasa fisaya be don cogoya də la, fura wəre jininni kənəgənko də la.*  
**dən** *wdft 1 ka fen də faamuya, ka hakili caman sərə a jəw, a cogoyaw kan. 2 ka se fen də la. ka ji dən* *ka se ka i yere bə ji la, ka se ji la, ka ji cogoyaw faamu. ka so dən* *ka so boli jədən, ka se so la. dənbaga* *məgo min be fen də, baara də jədən walima ka məgo də dən. Dəkətərəya dənbaga don. dənbagalafili* *məgo walima fen min tijənna, min halakira fo ka a dənbagaw fili a ma. Dələ ye a ke dənbagalafili ye.*

**dənbagaya** *dəli min be məgo fila ni nəgon ce; fən də dənni cogoya. ka i yere dən falisusamabaga ye* *ka a dən ko i ka kan ni baara də kəli ye wa fana ni i ma a ke i bilato don a la. "Dugu fantan b'a yere dən falisusamabaga ye." ka karisa dən k'a*  
**dənnatige** *ka a dən kosebə. ka [...] dən i komi i bolo ci* *ka a dən kosebə, ka a dən ka a dənnatige. wt dənni 1 ka fen dən, o waleya. dənnibaga*  
*dənnikela, dənni be məgo min na. dənnikela*  
*dənnibaga: dənni be məgo min na kosebə sira də fe, kalan do siratige la. dənniya* *fən caman dənni, o cogoya.*  
**dənba** *t farafin kalo sabanan.*  
**dənba** *t maninkadən də.*  
**dənbagalo** *t San marakaw ka dən də.*  
**dənbamakənə** *t farafinkalo filanan.*  
**dəndənnindənkoman** *td cogoya min geleyara, baara min ka gelen; fən min jənəbəli man nəgon.*  
**dənfən** *t fən min dənnən də fe, fən min tə sure ye də ma. Ji ye a dənfən ye.*  
**dəngəli** *t diyagoya, waajibi.*  
**dənkili** *t 1 kumakan bamayələmalen min be da foli senkərə, min be da hali ni foli tə ka fo ka məgəw jənəjə walima ka i yere jənəjə. 2 kan o kan hali ni kumakan tə ni a foli be məgo jənəjə min be bə məgo kan na walima min be bə folifen də la i n'a fo file. ka dənkili da* *ka dənkili fə. A nisəndiyalen be dənkili da. dənkilida* *wtlm waleya ani baara min ye dənkili dəli ye. dənkilidala* *məgo min be dənkili da.*  
**dənko** *td dənniya, dənni, məgo be fen min dən, faamuyali. Nin bana furakeli dənko tə a la.*  
**dənkotigi** *dənniya be məgo min na, məgo min be fen dən. dənkotigiyə* *dənkotigi ka cogoya.*  
**dənku** *t tənkənə welecogo də.*  
**dənni** *wt dən laje.*  
**dənnibaga** *t dən laje.*  
**dənnikela** *t dən laje.*  
**dənniya** *t dən laje.*  
**dənnindəngoman** *t kənəlafilikə min jənəbəli cogo si te taa ka məgo təjəli walima i maloli dan.*  
**dənsenyeləma** *wtlm cogoya yeləmali yalasa fisaya be don fen də la; dən laje.*  
**dənə** *t 1 singa, juru. 2 ka fen də dənə karisa fe: ka a minə a fe sani i ka a sara sərə. 3 ka fen də dənə karisa ma: ka a di a ma sani a ka a sara sərə. 3 dənəni:* *waleya min ye ka fen də dənə ye, singa, juruta.*  
**dərəgu** *[tk drogue] t furakisənin, denkelendəməbaga, yanba, angileniwakini, cibaranin, sahataba. Fura o fura ni a be məgo bə i cogo la ka i bila baaraba ke la walima ka i su. ka dərəgu ta* *ka nisəndiya fura də ta. dərəgutala* *məgo min be dərəgu ta.*  
**dərəkelen** *wmt dəlakelen laje.*

## Bamanankan Dajegafe

**dərəmə** *t* dalasi kelen, wari bəe la fitinin. =**dalasi**.

**dərən** *sl* kelen, min be a dan na, fən were te min kan.

Ale dərən nana: a nana ani mögə were si ma na. Ne dərən be taa: ne kelen be taa.

**dərəngən** *t* jəo siya də.

**dəsenjen** *t* nege min be dumunifén ta ka bə tulu kalanman na walima ka tasuma ce. =**dəshen**.

**dəwəre** *hl* kelen were. **dəwərew** caya damadəw.

**dəənin** *hl* fitinin, min man bon, min man ca. Ji dəəni di n'ma. **dəənin dəənin** min be tugu jəgən na ni hake fitininw ye. A be numuya kalan dəəni dəəni.

**dəəntin** *t* bəbere walima jiribolo min nege wala jiribolisen be siri a kun na ka jiridenw kari.

**du** *t* so, sow minnu koorilen don ni kogo kelen ye.

**duba** du min ka bon; i ka du bəra du min na, faso. An ka duba be Sikaso. **duba** du min mögəw ye mögə sabatilenw ye. **dubakənədən** mögə min bəra du sabatilen na. **dükəne** kene min be du kənə sow jəlen te yərə min na, sokəne.

**du** *wdf* ka kologirinya, ka simi. Nənəkəne be du joona ni a ma wuli. =**dun**.

**dubabu** *t* juman kisili ni mögə də walima fən də ka jətaa ye. Ala ka i haminankow nəgoya! Ala ka denw di i ma! **ka dugawu kə/don**: k'a jinin Ala ka nəgoya kə də ye ko də la: Ala ka sini fisveya bi ye! A be fo dubabu ma fana ko, duga, dugawu walima duwawu. **ka dugawu kə/don** mögə ye: ka juman kisi ni a ye. **dubabuden** denbarikama, den min ye a masaw dugawu sərə =**dugawutigi**. =**duga**, =**dugawu**, =**duwawu**.

**dubalen** *t* jiri də min suma ka bon ni a be sərə dugu caman na.

**dudadu** *t* fen min dənniya te i la, i te min kalama i n'a fo nsana la 'I be du dən, i te dudadu dən.'

**dufa** *wdf* 1 ka fen faga. **ka tasuma dufa** k'a faga ni ji ye. =**duga**.

**dufa** *t* bagan min sara a yere ma ni silame man ka ka a dun, o bagan sogo fana. A be fo a ma ko jufa. *wdf* ka sa i yere ma (tasuma ni bagan).

**dufa** *wtlm* fileli kecogo də, domaya də.

**duga** *t* 1 kənə də min balo ye sogotoli ni bagansu ye. 2 ka se **ka duga ni a si nimin**: ka sən ka ko nəgolen, ko kənnen bəe ke.

**duga** *t* cefarinfoli də min be da jeliw fe ənanaw la.

**duga** *t* **dubabu** *laje*.

**duga** *wdf* **dufa** *laje*.

**dugawu** *t* **dubabu** *laje*.

**dugu** *t* dugukolo, bəgo, kene, jama sigiyərə. 2 **duguje**: tile bətə, fajiri. **dugu ka je** tile ka bə. **dugutila** su jamanen, su taalen yərə jan. **dugu ka tila** su ka jama, su ka taa yərə jan. **ka taa dugu la** ka taama, ka taa dugu were, ka taama.

**duguci** *t* sa də min be balon dugu jukərə ni a temesira be ci bila dugukolo sanfe tuma dəw.

**dugucila** *t* nafigi, nkəlontigela, mögə min be benbaliya don mögə werew ni jəgən ce.

**dugudasiri** *wdf* **dasiri** *laje*.

**dugudayeleba** *t* dugutigi ka ba min be kantige murukalamine fe kəməko senfe.

**dugudugu** *t* kungokənə tənkənə siya də.

**dugufin** *t* lahara welecogo də. A taara i da dugufin ni duguje ce.

**duguje** *t* 1 kənəjə bəli dugu kunna, fajirida, tile bəli, sini. 2 duniya welecogo də. Dugufin *laje*. **dugujenda** tile bəli masurunna; kənəbonda, fajiri. **dugukiseje** don nata, bi dugukiseje: sini. A be fo dugukiseje ma fana ko duguseje.

**dugukolo** *t* 1 adamadenw, baganw ani jiriw be balo yərə o yərə. 2 kəne min ye gwa walima kabilə də ta ye. **dugukolotigi** dugukolokənə tigi.

**dugukoloyerəyere** dugukolo ka yereyəreli min be na ni sow, hadamadenw ni, baganw ni ani fen caman were tijənni ye.

**dugulen** *t* 1 duguden, min wolola dugu kənə. 2 mögə min be ko kala ma siratige də la. Karisa ye mobiliko dugulen ye: karisa be ko kala ma mobiliko la.

**dugulenkan** kan min be fo yərə do la, min te kansure ye. **dugulenyə** mögə min ye dugulen ye, o cogoya. **dugulenyə** *wdf* ka ke dugulen ye. **ka dugulenyə fen də la** ka o fen faamuya kosebe, ka farinya o fenmasina la.

**dugulentəgo** *t* 1 təgo min dənnən walima min be fo dugulen fe kosebe. Musa dugulentəgo ye Zan ye. 2 Ala dugulentəgo: Ala təgo yere minnu be məriw fe ni u be aladeli ke ni a ye.

**dugumafen** *t* 1 fen min be duguma. 2 sa ni kinnifən ni bagan werew minnu be balo duguma welecogo.

**dugumala** *sl* so kənənan duguma. Tapi be a ka so dugumala la.

**dugumana** *sl* dugukolo, dugukolo sanfəlan.

**dugumansa** *t* faama, dugu faama.

**dugumene** *t* fənjənamanın də min kinnida ka farin. **dugumenesima** dugumene min be pan ni a be bə samiya fe.

**dugun** *t* bugun min be da dumunifén na ni u məenna u ma dun, bugun *laje*.

**dugunəgo** *t* fənjənamanın bileman də min bəlen sa fe ni a be don dəlen na.

**dugura** *t* jiri də min den be dun. 2 **dugurasogo**: dugura den tobicogo də min be tun be ke fəlofələ kənəjəjuguw sanw na.

**dugurudegerə** *wdf* ka taama k'i filifala; ka i yanka ni i ka fini jumanw ye.

**dugurəsa** *td* dugunəgo sugu də min be dugu jukərə.

**dugusen** *td* taama, dugutaa.

**dugusejε t dugukisejε lajε.**

**dugutaa** *wtlm* taama, ka taa dugu dō la.

**dugutigi** *t* 1 mōgō min sigilen don dugu jnemōgoya la, dugu kunko fōbaga. 2a. **dugutigibilon:** dugutigi ka bilon min na dugudenw bē jnōgōn sōrō ka dugu kunko fō. 2b. dugu sariyaw bē se ka tige yōrō min. 3 ka **taa ni** mōgō dō **ye dugutigibilon na:** ka taa ni a ye dugutigi fe yalasa bēnbeliya min bē i ni a cē ka jnēnabō ni a ma ke kēle ye; ka taa ni a tigi ye laada kōrō sariyatigeyōrō la. 4 ka **taa ni** haju dō **ye dugutigibilon na:** ka taa a jnē jninin, ka taa a da jama kōrō. 5 **dugutigiya:** dugutigi ka baara kētaw ni a ka cogoya tōw

**dugutila** *t* 1 su mana ko ka jama, mōgōw dalen kō. 2 ka dugu tila: ka to so kōkan fō ka dugutila se, ka mēn k'a sōrō i ma se so su fe.

**dukene** *t* kēne min bē du kōnō; du *lajε*.

**dulokoto** *wdf* ka fen dō foroforo, ka ji ta. Ji kalan bē mōgō fari dulokoto.

**dulon** *wdf* 1 ka fen do dēlen [fen wērē la] ka a balan, ka a shōri. 2 ka i **dulon** mōgō la: ka i nōrō a la, ka i ka ko bēe siri a la. A ye i dulon a fa la ko fō u ka taa kungo la jnōgōn fe.

**dulōki** *t* fini o fini min bē don mōgō kan na.

**dulōkibolo** bolo bē don dulōki yōrō min fe.

**dulōkikan** kan bē bō dulōki yōrō min fe. =**dilōki**.

**dulōndulōn:** dēsē, senkala kōfelan.

**duman** *ml di lajε*.

**dumuni** *t/wt* fen o fen min bē dun, balo.

**bagandumuni** baganw ka balo. **ka mōgō**

**dumuni/ladumuni** ka dumuni di a ma. **ka**

**dumuni kē** ka dumunifēn dō dun. **dumuniden** *1* dumuni ka di mōgō min ye kōsebē, nuguma. 2 mōgō min bē wari sara kalo la kumuni ka d'a ma.

**dumunidōgō** dumninege, kōngō. **dumunifēn** fen o fen min bē se ka dun. **dumunikela** mōgō min bē dumuni kē la, min bē dumuni kē. **dumuniminēn** dumuni bē bō minen min na, dumunibatasa.

**dun** *m/ml* fen min dingē kōnōnan dan ka jan a dawolo la, o cogoya. **A ka dun**. A kōnō ka jan a dawolo la. Karisa kōnō ka dun. A ka gundo te fō mōgō ye, a kōnōna ka jugu. *t* yōrō min ka dun. Kana se ba dun na de! **dunya** *mt* fen min ka dun cogoya. *mwdf* ka ke fen ye min ka dun.

**dun** *t* 1 fenjenama dō min bē jiri dun k'a mugumugu. 2 jiri ka mugumuguli fenjenamaw fe, jiri ka mugumugulii kōrō fe. Dun donnen bē so jiriw la. 3 ka ke mōgō ye min tilennen te.

**dun** *wtlm* gōlōnni, tilenbaliya, min tilenen te cogoya. *wdf* ka ke fen ye min tilenen te, ka jegen.

**dun** *wdf* ka fen dō jnimin ka a kunun, ka a kunun, ka a ke balo ye. Ne bē surōfana dun joona. **ka warī walima nafolo dun** ka don i sagola da fe, ka a

tijen. **ka mōgō dō dun** ka a tigi namara. *wt dumuni*.

**dun** *t* buteli welecogo dō. A bē fō fana ko dunden.

**dun** o tumana, ayiwa, fana. E dun te dumuni kē?: Otumana e te dumuni kē wa?

**dunan** *t* 1 min bē bō yōrō wērē, dugu wērē, jamana wērē. 2 mōgō sure, mōgō yeleke kulu dō la. 3 mōgō min te fen kalama ko dō la. A ye dunan ye bagangēnko la. **dunanba** mōgōba min nalen don dunanya la, buran nalen dunajna la. **ka i dunanji don** ka ke dunan ye yōrō dō la waati jan na, ka ke dugulen ye dōoni. **dunanfana** dumuni min bē dila kērenkerenya la dunan dō ye. **dunanjiginso** so min dabōlen dunanw jiginyōrōko kama.

**dunangili** *td* fenjenama dō denmisenninw bē tulon ke min na.

**dunden** *t* baradennin dō min bē buteli mako jnē, buteli.

**dunduguma** *t* yērēkōrōfēn, min te forobafēn ye.

Dundugumaforo: foro min te foroba ye, mōgō kelen ta ye min ye.

**dungale** *t* jafile, mōgō bē i yērē ja lajε ni minen min ye. =**dungare**.

**dungan** *wdf* [yēelen] dō ka bō a nōrō la, dō ka bō a mēn la. Kalayeelen dunganna kabanōgō fe.

**dungare** *t* **dungale lajε**.

**dungey** *t* jamakulu dō, jamanamōgō.

**dungō** *t* min ye mōgō yērē sago ye, i yērē ka sukandita. **dungōfēn** fen min ka di mōgō ni ye.

**dungōmōgō** mōgō min ka di mōgō ni ye. =**dōngō**, =**dunko**.

**duniya** [ak] *t* hadamadenw bē dugukolo yōrō o yōrō, dugukolo kōkannan, balo, mōgōya kōnōnan. **ka duniya to** ka sosegīn, ka sa, ka faatu. **duniya hohaho** duniya jnēnajē ni a mankan minnu te ko labanta ye. **ka taa duniya hohaho fe** ka tugū duniya jnēnajew kō, ka dēsē ka sebē kē. **duniyalabō** bange, balo, duniya latige. **duniyasō** dīneso: balo, mōgōya. **duniyasosigi, dīnesosigi** duniya latige, balo. **ka duniya sokēboli** ka matarafa dījēdenya la kōsebē, ka duniya mine i n'a fō a te ban. **ka duniya nōnzintaama**: ka bōne duniya la, ka i ka dījnēdenya kelen juru sara duniya sani i ka sa. **ka duniya sen mine a bosobagaw ye**: ka ke fugari ye, ka dēsē ka fen sōrō I fēnsōrōkow la. **ka duniya sokēgirin**: ka hawuja duniya nōfē, ka bali ka miiri sini la. **kabini duniya ka di kabini** waati anba. =**dīnjē**.

**dunkafa** *td* balo ka labōli, dumuni caman min bē a dunbagaw labō. **ka dunkafa sōrō** ka balo sōrō min bē i labō.

**dunkojugu** *td* 1 nuguma, mōgō min te sini jnēsigi; min bē a bolofēn bēe dun ka i sigi. 2 min ka dunni bē se walifēn ma. 3 **dunkojuguya**: dukojugu ka cogoya.

## Bamanankan Dapəgafe

**dunnfé** *td* məgə min balo sirilen tə a yərə la fə məgə were.

**dunta** *ml* min bilalen dunned kama; min bə se ka dun.

**dunun** *t* folifen do min kolo ye bara, jiri walima nege ye ni a kun kelen walima fila tulen ni wolo ye.

**dununfokala** kala min bə ke ka dunun fo.

**dununfola** məgə min bə dunun fo, min bə se dununfo la walima a ka baara don. =dunu.

**dununjən** *t* nege dunun belebele min kun fila tulen don. A bə fo ni kala do ye min bə wele ko ngolo yərə dəw la.

**dunkalka** *t* fənjənama panta də min bə a ka so jə ni bəgə ye.

**dunya** *mt/mw* **dun** *lajə*.

**duruntu** *wdft* 1 ka fən də yərə minnu tə kelen ye bəe don jəgən na, ka ji duruntu: ka ji ni a buruburu bə don jəgən na. 2 ka jama tijən, ka jama don jəgən na. =duuru.

**durusi** *wdft* 1 ka fən də bəe mine i hakili la. 2 ka kilisi bəe mine i hakili la, ka se ka segin a kan k'a sərō i ma fili. Mərikalandenw bə kurane yərə caman durusi.

**dusu** *t* 1 sən, sənkun. 2 cogoya. A dusu ka bon: a bə dimi joona, a ka farin, a be baara ke kosebə. Dusu te a la: fugari don. 3 nisən cogoya. A dusu kasilen: a sən jalən. **ka məgə dusu kasi** ka a diminko ke a la. **ka i dusu diya karisa kərə** ka nisondiya a kərə. **ka i dusu mangoya karisa kərə** ka nisəngoya a kərə, ka dimi a kərə. **ka i dusu mada** ka sabali. **ka i dusu mada məgə də kərə/ye** ka sabali o tigi ye. **ka məgə dusu suma** ka a niagariko ke a ye. **ka məgə dusu tijən** ka a jigilatigeko ke la. **dusuba** min dusu ka bon; min bə dimi joona; min bə hakili sərō ka sebə ke. **dusubaya** dusuba ka cogoya.

**dusubə** 1 dimi min bə se ka məgə bila kokəbali ke la. 2 sənsiran, jasiran, dusukun ka panni. **ka i dusu bə** ka dimi; ka siran, ka dusu sərō ka waleya də ke.

**dusukankumu** sənkunan welecogo də, sənkunan *lajə*. **dusukasi** dimi, təərəko də bə min sababuya məgə ma. **dusukasiko** waleya min bə se ka məgə də dusu kasi. **dusukundimi** sənkundimi, dimi minnu bə məgə sənkun sərō. **dusukunnakaliya** sənkunna. Nənəkumun bə dusukunnakaliya bila məgə dəw la. **dusukuntan** dusu te məgə min na, fugari. **dusukunntanya** dusukuntan cogoya.

**dusukunyəreyere** bana o bana min bə na ni dusukun ka yereyəreli ye. **dusuma** dusu bə məgə min kənə ka sebə ke. **dusumakasa** dusumango, nisəngo. **dusumakasya** dusumangoya; məgə min bə dimi joona, o cogoya. **dusumandi** nisəndi, məgə min nisən ka di. **dusumandiya** nisəndiya.

**dusumango** nisəngo, məgə min nisən ka go.

**dusumangoya** dusumakasya, dusumango cogoya.

**dusumangoya** *wdfl* ka timininangoya, ka dimi, ka funu. =dusukun.

**dusuntan** *sl* dusu te məgə min na. A bə fə dusuntan ma fana ko dusukuntan. **dusunjugun** bana walima cogoya min bə fənənə nege bila məgə la, fənənege. **dusupugunko** dumuni walima waleyə min bə məgə dusu jugun. =dusukun.

**dute** [tk du thé] *t* 1 furabulu min bə wuli barada la. A bə fo dute ma fana ko **hatayi** walima **te**. [tk thé]. 2 ka **dute wuli** ka dute tobi barada kənə. U bə dute wuli tilegan ni su fe. 3 **duteminna**: məgə min negela ye dute ye.

**dutebin** *t* bin kasa duman min bə sənə dukənə ma ni a bə wuli ka min fana.

**dutigi** *t* du jəməgə, gatigi.

**duuru** *t* **duruntu** *lajə*.

**duuru** *hl* hake, dama min ye kelen faralen ye naani kan.